ڈاکٹر روشن صراف ’روشہِ روشہِ‘

کِتابہِ ہُنٛد ناو : **فِراق**

مُصنِف : **ڈاکٹر روشن صراف ’روشہِ روشہِ‘**

اصلی سکوٗنت : سری نگر، کشمیر۔

حال : 8، سوٗریا اپارٹمنٹس،، چھنی ترکوٗٹا لِنک روڈ،
ترکوٗٹا نگر ایسٹ ایکسٹینشن، جوٗم 180012
موبائیل نمبر: 9419142652

کمپیوٗٹر ڈی۔ٹی۔پی: **IILS D.T.P CENTER**
471-A, Sec-2، وِنایک نگر، مُٹھی، جوٗم
رِنکو کول# 94191-36369

چھاپَن وٕری : 2018ء

موٗل : =/300 ترٛے ہتھ روپیہِ

پبلِشر : مُصنِف پانہٕ

چھاپ خانہٕ : **رینہ آرٹ پرنٹرس**
موبایل نمبر: 9419141499

کِتاب میلنگ پتاہ:

1. ڈاکٹر روشن صراف ’روشہِ روشہِ‘
8، سوٗریا اپارٹمنٹس،، چھنی ترکوٗٹا لِنک روڈ، ترکوٗٹا نگر ایسٹ ایکسٹینشن، جوٗم 180012، موبائیل نمبر: 9419142652

2. کشمیری بھاشا ایوم سنسکرتی پرتِشٹھان، جوٗم۔

بےٚ پھرٕ ؤک امار

یتھ امارس منز یا یہ ؤنی تو یتھ وقتس منز یُس مےٚ اُچھن تل چھُ چھِ کینہہ شاعر ادبی تزٲین تہٕ گزاین سٕنہٕ ورٲیی پننین جذباتن ایٚحساساتن تہٕ خیالاتن شاعری ہنٛدی جامہٕ پٲراوان تہٕ اٗندرِم حُباب نبر ژھٹتھ بوش لوٗژ راوان۔ یہُنٛد یہِ طریقہٕ چھُ خوش یوٗن تہٕ رٕنٛبہٕ ؤن آسنہٕ علاوٕ موٗ دُرتہٕ مزدار تہٕ آسان۔ امہِ مخصوٗص انداز چھےٚ پرن والین وُتش لگان تہٕ اتھ ستی اکہِ قسمچ وابستگی پٲدٕ گژھان۔ اکہِ طرفہٕ چھُ شاعر پننین خالص لمحاتی جذباتن اِظہارٕ چ زبو دِتھ شار لیکھان تہٕ بیٚیہِ طرفہٕ چھِ کینہہ نٔوی تجربہ تہٕ نظرِ گژھان۔ ییٚمہِ وقتہٕ یہِ شاعر لولہٕ موٗت ہٕنتھ حُسنہٕ کِس سُندرس ژھانڈنہٕ چھُ وسان، اُمِس چھُنہٕ صرِف اِنسانی حُسنے یوت دزشٕ انتھ گژھان بلکہ چھُ مختلف مناظرن ہنٛدِ حُسنہٕ ستی تِتھس اُکِس دُنیاہس منز ہنہٕ یوان ییٚتہِ پنہٕ نِس اندرونس چھِ بہرحال زبو دِنی پیوان۔

روشن لال صراف 'روشہِ روشہِ' چھُ پیشہٕ کِنہِ ڈاکٹر پی۔ ایچ۔ ڈی ڈِگری ڈاکٹر نہٕ بلکہ داٗدِ ژٕلہٕ راون وول ڈاکٹر۔ اُمِس چھُ جنوٗنکِس حدس تام موسیقی ہُنٛد لول تہٕ ماے۔ شار چھُ لیکھان۔ بصری پیکر چھُ گران۔ محفلن منز پنہٕ اکہِ مخصوٗص اندازٕ پران تہٕ بوزن والین رٕنٛزناوان۔ روشہِ روشہِ ہنٛدِس جوشہِ برٕتھ بجس منز موسیقی ہُنٛد رل چھُ بوزن وٲلِس ہُمل بنہٕ نِس پیٹھ آبادٕ کران تہٕ زنتہٕ کوستام روحانی تلاش ژٕہتہٕ ؤترس چھےٚ ترٛسی دِوان۔ مےٚ چھُ باسان اِشز یہِ لےٚ مالنہٕ واریاہن لیہِ تہٕ گوتھہِ ماگنہٕ حدس تام

مقبۆل۔

جُدأیی تہٕنز تلخ بے ووفأیی، غم دفأیی سبٹھاہ مُشکِل
ویلہٕ ووت سینہٕ ژٕٹتھ ہاونک، نار ہجرُک 'روشہِ روشہِ' شیٚہلاونک

جُدأیی ہٕنٛز تلخ چھےٚ تہٕ بےٚ ووفأیی ہٕنٛز سخ سینہٕ رٹنہٕ بغأر چھُنہٕ کانٛہہ چارٕ نظرِ گژھان یایہِ وُچھی تو:

یار روۆم نا صُبحن شامن، پامن تہٕ کھۆژس ما
آدِنکس یارس واد یاد پاوٕہا، کرِہاس دوہ پأنٛشہٕ گژاوِ گژاو

''روشہِ روشہِ'' چھُ پننٕ سوانٛد رۆنی حالتھ تکلگری بغأرٕے سیٚدٕ ہن تہٕ سادٕلفظن منز ظأہر کران۔ سمأجی تہٕ ایخلأقی بےٚ راہرٕوین وُچھِتھ چھُ نا اُمید گژھان تہٕ چھُ سینہٕ دۆر کرِتھ یم وُلٹہٕ جار دۆر کرنٛچ ژینہٕ وِنی دِوان تہٕ ورگہٕ باوتھ کران:

مےٚ کُن کتھ چھُکھ دولہٕ وُچھان، پھیشان وُٹھ خٔشمہٕ ہۆتے
ژےٚ وسان باراں تہٕ مےٚ کیاہ، مےٚ کیاہ چانہٕ دگہِ ستی

''روشہِ روشہِ'' چھُ شأعری عبادت تہٕ زانان تہِ چھُ رۆحأنیٚچ تلاش ہوان کرِنی تہٕ چھُ واکھ نُما شار لیکھان:

بانٛبر یومُت من ژام رِتین، متین دۆر ژۆلس نا
وبسر یومُت پان ژام کھوتین، متین دۆر ژۆلس نا

☆

کرُل کۆرُم گرٕلی رنگس، تنگس تو برس کریۆم گنڈ
تژ ہریومُت من ژام رِتین، متن دۆر ژۆلس نا

''روشہِ روشہِ'' ییٚلہِ ذأتی پنٛچ تہٕ گدرنٛچ حالتھ بیان چھُ کران، سُہ چھُ سو کتھ

تمہِ انداز ونان زِ پرن وأنس تہِ چھُ تہنز حالژ پیٹھ عاریوان۔ مگر بڈ کتھ چھےٚ یہِ زِ پرن وول چھُ پانہٕ تہِ أتھی حالژ منز ہینہٕ یوان۔ وُچھی تو:

تھاوہس ننتھ نٔر تہِ ننگے، رنگہٕ رنگے لأیہِ ہم تپر
چاکھ دِتم ژھنمتن جامن، گامہٕ شہرن کرنس بدنام

یمس گوڈے ژھنمتی جامہٕ آسی نالی تہِ کرِتھ تہِ سُہ ننگہٕ کرُن تہِ تمس تو پتہٕ تپر لاینٕ کرژ اہ سنگدلی چھےٚ۔

زاگہٕ رؤدِم صُبحہٕ بانگہٕ، ژانگہِ کوٚر رہم برس ٹھکھ ٹھکھ
پتہٕ نو کرہس حوالہٕ غأرن، گامہٕ شہرن کرہس بدنام

شأعر چھُ اکہِ عظیم صدمُک اِظہار کران۔ یہِ چھےٚ قابلِ رحم حالتھ، یہِ حالتھ ظأہر کرنہٕ باپتھ یم لفظ ورتاوس اننہٕ چھِ آمتی تم چھِ وُچھنی لایق۔ زاگہٕ، بانگہٕ، ژانگہِ، برس ٹھکھ ٹھکھ، غأر زانن یمو لفظو چھےٚ یہِ حالتھ اثر انداز بناوی ہمژ۔

''روشہٕ روشہٕ'' نہٕ شأعری ہنز اکھ منفرد ہیت چھےٚ زِ سُہ چھُ گوڈنہٕ مصرعُک دوٚیم حِصہٕ دوٚیمہِ مصرعُک تہِ دوٚیم حِصہٕ بناوان۔ مثلاً

یہِ کوٚرم پأنی پانس، خزانس ژھنم بر ووتھ
ہووُم ڈوٚلم ٹھانہٕ بانس، خزانس ژھنم بر ووتھ
راوِ رووُم مولُل نِشانہٕ، پیانہٕ لولُک وبسریوم

☆

اڈِ وٚتِس وتھ رأوِ ہمژ، ڈٚجھو چھم پأری زان
نکھہِ منزلس ننہٕ درِ پیمژ، ڈٚجھو چھم پأری زان
دزٚ ڈگے مےٚ بوٚر جرمانہٕ، پیانہٕ لولُک وبسریوم

یِہنٛزِ شاعری ہنٛز ہیت چھےٚ امی انمانہٕ۔ گونا ہٕ تہٕ گونہٕ کینٛہہ۔ اگر یُتھ تجرُبہٕ تہٕ کامیاب روزِ جانٛہے گو۔ روشہِ روشہِ چھُ حُسن پرست تہٕ لولہٕ ہوٚت شاعرتہٕ موسیقی ہُند فریفتہِ فنی نزاکتو ستی چھُنہٕ سُہ پننہٕ لولُک جوش پابندِ سلاسل کران۔ ئلی کہِ چھُ پننہٕ مخصوٗص انداز کاشرِ زبأنی منز پننہٕ نبن لمحأتی جذباتن زیو دِوان۔ اتھ ستی ستی چھُ اکھ خاص حرفہٕ مال بناونہٕ باپتھ کینٛژن مخصوٗص ترکیبن تہٕ لفظن لولہٕ کھول کران ییمہٕ ستی زبأنی چھُ نہٕ صِرف دامانہٕ برنہٕ یِوان ئلی کہِ چھُس خوبصوٗرتی تہِ ہُران۔ ییم ترکیبہٕ تہٕ لفظ چھِ یتھٕ پأٹھی:

أنٛچھن اُس دارُن، ژھوٚژ کون، اُمی پَن آءتی ژھینٛتھ، وُہِتھ زیوٚن، تِکہٕ تارِ گنٛدُن، کھوٚٹُس روے لبُن چھُ محال، أنی کھلہِ، ژھینٛمتن صفن پھیش دِنی، شرٛ وٗژ آزار ژھینٛٹن، کُنے شِکلیٛو مُت، کینٛہہ شاہ بچھتھ أنی ہتی، رُم رُم مدہوش ذیہن بے ہوش، آدِی قہرِ ولنہٕ یِن، الماس کھیٚون افسوٗس، نٹو ناربو چوٚن، أزیٚک رژھرُن پگاہ سوٗرُن، أنی زخم تیٛلنی، أزیٚک چندس پگہُک ووٗندس، کھن لولکی جاہ ہنٛی، راشی میٚل، نقدس تھرِ تھرِ، ہارس منز ماگ درُن، گتین اژُن، آبشار مو چھِ منز رٹُن، آسمان دوشُن کِنہٕ ووت کرُن۔ یِتھٕ چھےٚ بے شمار ترکیبہٕ، محاورٕ، لفظہ تہٕ شعری پیکر یِہنٛزِ شارٕ سوٚمبرٕ نی منز۔ یِہ شارٕ سوٚمبرن یتھ "فراق" ناو چھُ آمُت تھاونہٕ چھےٚ پزی پأٹھی فراقٕچ، راون تیٛلچ، ہجرٕچ تہٕ اندروٗنی دگہِ ہنٛز کتھ کران۔ یتھٕ پأٹھی چھُ روشہِ روشہِ پننہٕ چھوکہِ لدِ بتایہِ ہنٛز ترجمأنی کران۔ جُدأیی ہُند غم، وصلٕچ بے قرأری، أندرِم انتشار تہٕ نیٚبرِم تشدُّد تہٕ شاعر سُند کُنہِ چھُ یتھ شارٕ سوٚمبرٕ نی منز جایہِ جایہِ نظرِ گژھان۔

روشہِ روشہِ چھُنہٕ بدلوٕنی ادبی تژایوٕ پرٕ نیٛومُت، سُہ چھُ پننہٕ نِس مُنفرد اندازس منز لیکھان تہٕ بڑٛ وٕنیہہ بڑٛ وٕنیہہ پکان۔ ییمو چھِ ترٛنے کاشُر سوٚمبرنہٕ "گوٚرٕ

پۆزا''، ''لولہِ اۆش''، ''گوڈِ پادن تل''۔ ژِ انگریزی شاہِ سۆمبرن "Rhythmic Verses and Emotions" تہٕ اکھ ہیندی شاہِ سومبرن ''سائی چرنوں میں'' ؤنیٚکتام شایع کرناوِمژ۔

مےٚ چھےٚ وومید زِ ''روشہِ روشہِ'' روزِ پنٕنہِ وتہِ پنٕنہِ آیہِ بڑ وٕنہہ بڑ وٕنہہ پکان تہٕ دِل رنٛزناوان۔ مرحوم عبدالرحمان آزاد نِس اُکِس شارس تھوڑا ترمیم کٔرتھ کرٕ بہٕ بس۔

دٕدرایہِ اۆش وسی تہٕ کِتھٕ گٔنی ہلم برکھ
زتی نِبن چھےٚ کیٛاہ خبر زِ بےٚ پڑھ ماچھ آفتاب

جگن ناتھ ساگر

152/14 لکشمی نگر
مُٹھی جموں 181205

☆☆☆

میٲنۍ کتھ

فِراق چھِ میٲنین جذباتن ہنز سو رێہہ یوسہ تُجی ہاونہٕ ورأے چھِ وُہان۔ یہ رێہہ گاہے آلاوتہٕ جلاونارٕ تہٕ میٲنین وأنسہٕ ہندٕ ہن امارن سوٗر کران تہٕ گاہے دٕہی گٹہٕ کارتُلتھ اچھن موٗثرتہٕ أشہٕ کنہٕ خوٗن ودناوان۔ کینٛہہ کتھ چھِ پزٕ تہٕ کینٛہہ خیالن ہُند طوٗفان۔ میٲنہٕ وجوٗدکی دارِ تہٕ بَر پھُٹرِتھ مے جاناوارٕ ہندی پأٹھی کرٕہنہٕ رأژ نٕنس آسمانس تل ننگہٕ کران۔ اوٗش ووتھرأوی ووتھرأوی توتہٕ اچھن سرٕ یێہہ اتی۔ یُس نہٕ سوٗنتہٕ ہوکھان نہٕ ہردے شٹھان چھُ۔ اتی جِگر گرِتھ دپان کھسہٕ ہاتیٚہرٕ ہن تہٕ سرٕ کرن تھزرتہٕ اتی سوٗنچان کھسہٕ ہأے نٕرزنگہٕ ماپھُٹنم۔ نہٕ نہٕ جان گو بونی یہٕ گرُن تہٕ کرُن۔ اتی دِل ونان پزٕ أنی پأٹھی دِمہٕ ہاووٹھاہ۔ یتھ خشمہٕ آوٕلِنس تہٕ مینہٕ ہَس ووٗنت۔ ژھار دِمہٕ لبہٕ مایہٕ روومُت چھُم مگر نہٕ چھُس تیٚہرِ ہے واتان تہٕ نہٕ ووٗنت لبان۔

گاہے لوکچارس وٗنی دِوان تہٕ گاہے جوأنی ہندی تم أڑی پوٗری تم ووٹہٕ، تم بأتھ یاد پیوان یِم دارِ پیٹھ ہِتھ تھدِ تھدِ اوُسس گیوان۔ تم بوزان اوساہ کأنہہ کنہٕ ہےٕ اوُسس پنُن من لیہٕ انان۔ جوأنی ہُند جوش ساز ہٕتھ اوس مے وجدس أنتھ أڈی پوٗری تزاونس مجبوٗر کران۔ مگر ووٗنی ہرِیہٕ ژھایہٕ گرٕھتھ وأنسہٕ ہُندس ترنبار ہٕندرێمتین سوالن وُشنبر ژھاران۔

وِیہُن ووٗتھمُت شہِلس مہتابس، آفتابس تُلہٕ کنٕز لوٗگمُت

بدلیوٗمُت تاپُر مرٕھِل خابس، شابس وُزھجار سوتہٕ مُت

☆

بیقل من ہمان کھمان، نہٕ پران اوم نہٕ سۄہم سوران
کایُر زیُن دِ ہہ وہرأنی، روأنی آبس رُکان چھا روأنی

☆

اے تصوپر ژ تقدیرِ وول، نہٕ مری کانہہ نہٕ یہِ پِی کأنسہِ ہُند لول
''روشہِ روشہِ'' ژھوپہٕ دم کُرِتھ تنہا، ضایہِ گمتی چھس طمہا

☆

چھاونہٕ آیَس لگِم کتی دل، مل تنہِ ہُند دژام نہٕ گنے
ڈُلوان ڈُلوان واتناوہس گزٹہٕ بل، مل تنہِ ہُند دژام نہٕ گنے

☆

کاوس کتہِ ژلہِ کزہنبر پرون، للوان یہِ کنبُتھ کرمہٕ لون
کرمہٕ آولنہٕ یہِ شِنہٕ مأذٕ وبگلان، للوان یہِ کنبُتھ کرمہٕ لون
ژیشہِ ہُژوِس شِنکیاہ عنبگلان، للوان یہِ کنبُتھ کرمہٕ لون

ڈاکٹر روشن صراف

''روشہِ روشہِ''

☆☆☆

بیقرار شب

خوٗنہِ جِگر چاویوٚم، بایوٚم بول تس دمبدم
منہِ منٛز للہِ ناویوم، بایوٚم بول تس دمبدم

خبر کیاہ آسم لگہِ پامن، عامن تہٕ خاصن لگہِ میأنی کتھ
اوٗش أندری شرٛوٗ پرایوم، بایوٚم بول تس دمبدم

پتہٕ پتہٕ پٔچھس مٔژ ہِشی زن، کھن لوٕلکی سٔنی چاہ بنم
دوٗدسہِ امارن أشہِ شیٚہلاویوٚم، بایوٚم بول تس دمبدم

دغا کوٚرتھم دغا بازٕ، تازٕ زخمن ترٛووتھم نوٗن
دود أندرِم ژوٗرِ تھایوٚوم، بایوٚم بول تس دمبدم

بے عارِ لاٗگتھ سِتمگار بنٛیوکھ، سنوٗخ ئلی لوٗکہِ کتھن
ژھینٛتھ وُچھتہٕ دِل ہایوٚوم، بایوٚم بول تس دمبدم

پرٛژھومس دۄ ہے اکھ سوال، مُحال مێُل کیٛازِ دۄن دِلن
لولہٕ دِلس خنٛدٕ گٲرتھ گوٚم، بایوٚم بول تس دمبدم

بیقرار از شب چھُنہٕ بےٚ سبب، نَب أز ژُیگ گوٚمُت دم پھُٹ
من ودٕوُن ژھوپہٕ کرٕنایوٚم، بایوٚم بول تس دمبدم

''روشہِ روشہِ'' زُولوگُم داوس، واوٕ طوٗ فانس سفر ہا کوٚرُم
نِشانن تہٕندٕ پان آلویوٚم، بایوٚم بول تس دمبدم

☆

لوٚسوٗن لوکچار

راوِ راوُن مَسأ راوِ راوُن، میٚون لوکچار مَسأ راوِ راوُن
مٔشراوُن مَسأ مٔشراوُن، میٚون لوکچار مَسأ راوِ راوُن

مالہِ گٔرہم امارن رٔژھرِتھ تھاوِم خاب، للہِ نووُم سُلہِ نووُم شباب
لولہِ بانن گرکھ بے حِساب، للہِ نووُم سُلہِ نووُم شباب
بڑٕمراوُن مَسأ بڑٕمراوُن، میٚون لوکچار مَسأ بڑٕمراوُن
راوِ راوُن مَسأ راوِ راوُن

رازِ ہوٚتزِ کھوٚنہِ روٗچھُم، بیٚہنووُم منہِ پڑنگس
خوٗنہِ جِگر گلہِ چووُم، بیٚہنووُم منہِ منٛدرس
ژٕلراوُن مَسأ ژٕلراوُن، میٚون لوکچار مَسأ ژٕلراوُن
راوِ راوُن مَسأ راوِ راوُن

نٲگرایَس پتہٕ لارے یَس، دڑ ایَس ژھارنہِ آدنُک یار
الماس شینکیٲہ سَرِ کُرِتھ آیَس، دڑ ایَس ژھارنہِ آدنُک یار
آزِماوُن مَسأ آزٕماوُن، میٚون لوکچار مَسأ آزٕماوُن
راوِ راوُن مَسأ راوِ راوُن

واسنایَن گنٛڈ کوٚرُم، زٕ چھِتھ تھوٚوُم پان
چانہِ ناوِ روزٕ دوٚرُم، زٕ چھِتھ تھوٚوُم پان
وِدِناوُن مَسأ وِدٕناوُن، میٚون لوکچار مَسأ وِدٕناوُن
راوِ راوُن مَسأ راوِ راوُن

پِنہٕ ژٕرِ کرکھ ووٚنی دِلبر، وکھ نہٕ چون نہٕ میٚون
چھاو یاوُن از نَتہٕ اِدِ کر، وکھ نہٕ چون نہٕ میٚون
پڑارِ ناوُن مَسأ پڑارِ ناوُن، میٚون لوکچار مَسأ پڑزٕ ناوُن
راوِ راوُن مَسأ راوِ راوُن

پھوٚلِتھ چھُ از تارکھ نب، بێیہِ نٲپان ژٕندرم
مَس مدہوش أزٕیُک شب، "روشہِ روشہٕ" نٲپان ژٕندرِم
کرٛیشناوُن مَسأ کرٛیشناوُن، میٚون لوکچار مَسأ کرٛیشناوُن
راوِ راوُن مَسأ راوِ راوُن

سنگدِل

سنگدِل جودگارن کۆ رنم کیٛاہ جود، جود کۆ رنم روۄم حبس تہٕ ہوش
دود دِلکےٚ تھونم قرضہٕ لود، جود کۆ رنم روۄم حبس تہٕ ہوش

اڈٕ پھلہِ گاشہِ گآم صدا، اِلزام کھۆرُم جاناوارن
باشہٕ کرٕوٗن پان گوم فِدا، دِلِ دیوانن کۆرنم کیٛاہ جود
جود کۆ رنم روۄم حبس تہٕ ہوش

آلون پوشِنوٕلنٕ کۆرنم برٛونت، ننہٕ وآر دژٕایس نا
ہردِ باسیوم آو ما سونت، مُتیٚ مستانن کۆرنم کیٛاہ جود
جود کۆ رنم روۄم حبس تہٕ ہوش

کمیٚ ژۄرِ نیوٗمُت ویوٗر گُلن، یمبرزلن تھوٗمُت امار
کمیٚ ٹُھمُت گیوٗر بُلبُلن، رِنٛدٕ پرٛوانن کۆرنم کیٛاہ جود
جود کۆ رنم روۄم حبس تہٕ ہوش

یارٕ یارٕ کٔری کٔری کلے یَس، کیٛاز ژُکلی کُجی کٔرتھن
پارٕ پارٕ کوٚرتھم جِگرس، جانباز بأزی گارن کوٚرنم کیٛاہ جود
جود کوٚرنم روٗم حبس تہٕ ہوش

عشقہِ ماشوٗق عشقہِ قوٗدرتھ، گژھ قوٗربان اُلفتس
رٕژ صوحبت پزٕ عبادت، جاں نِثار جانانن کوٚرنم کیٛاہ جود
جود کوٚرنم روٗم حبس تہٕ ہوش

قطرٕ قطرٕ شبنم موے چیٚتھ، ہیتھ کھوٚنہِ از گولابن ہٕندی پیمانہٕ
مدہوش بوٚنبرٕ لولہٕ کران گتھ، رُمہٕ رُمہٕ دِلدارن کوٚرنم کیٛاہ جود
جود کوٚرنم روٗم حبس تہٕ ہوش

ینہٕ وُجنس پننہِ مایہِ، تَنہٕ وُجدس یہٕ انہِ نس
ینہٕ خُمار کھوٚرنم گژایہِ گژایہِ، تَنہٕ وُجدس یہٕ انہِ نس
''روشہِ روشہِ'' رِندانن کوٚرنم کیٛاہ جود
جود کوٚرنم روٗم حبس تہٕ ہوش

دم غنیمتھ

دوہ رات بہِ پڑاران وقتہِ شبس، نبس ونان زۄن گرُن ظھۄر
میلُن از عشقس تہٕ شبابس، گژھن نۆی تہٕ پڑاۍنی واد پۄر

غنیمتھ یہِ شب چھُم، گرُن دیدار یارٕ سُند چھُم
ہنہِ ہنہِ لول باۍ گراوُن چھُم، گرُن دیدار یارٕ سُند چھُم

پڑاری پڑاری از پگاہ سورتیم جواۍنی، لولہٕ نار أندری چھُس للہٕ واۍنی
ژٕٹھ جِگر از ہاوُن چھُم، گرُن دیدار یارٕ سُند چھُم

رۆ چھُم لول تھۄوُم ژۄرِ مژ منہِ، ؤنمس أندرِمہٕ کتھٕ گنہِ تہٕ سُنہِ
سِپر یژکول تس باوُن چھُم، گرُن دیدار یارٕ سُند چھُم

پاۍرووُم پان تسنزٕ ویر، دۄہ صحراوس بنہِ سبزار
شیٚہجار شِلس از چھاوُن چھُم، گرُن دیدار یارٕ سُند چھُم

پھل ژٕنٛد رِزٕون بیٚیہِ تارکھ نب، تھأوِم مَس کھأسی بٕری بٕری لبالب
موے مأری فتُک چوٚن تہٕ چاوُن چھُم، گَرُن دیدار یارٕ سُنٛد چھُم

ٕکتی کاٗلج دگ چھَس ژالان، زخمن لولہٕ کٔہن چھَس للہٕ وان
قرضہٕ لود نکھٕ والُن چھُم، گَرُن دیدار یارٕ سُنٛد چھُم

از دِلہٕ دُبراے وولیمٕژ، ڈٕجمٕژ بہٕ حسبہٕ تے ہوشہِ رأوِمٕژ
لولہٕ کتھن گنٛڈ مُژراوُن چھُم، گَرُن دیدار یارٕ سُنٛد چھُم

لوٕلے دٕین لوٕلے ایمان، دِلس منٛز بس اکُے ارمان
دُردانہٕ وچھس للہٕ ناوُن چھُم، گَرُن دیدار یارٕ سُنٛد چھُم

اے ہِلالہٕ اسمأنی پکھ وارٕ وارٕ، دِلبرس ٕستی کر میچھٕ کتھٕ تارٕ
"روشہِ روشہِ" بوس لوٚژراوُن چھُم، گَرُن دیدار یارٕ سُنٛد چھُم

☆

بدٕلیمتی عکس

پنہٕ نوٕ بہٕ مشروٗوہَس، راہٕ روٗوہَس منٛز بازرس
وتہِ وتہِ منٛدٕ چھووہَس، راہٕ روٗوہَس منٛز بازرس

نالہِ رٕٹی تھٕے نال ژوٗ ٹھم، پژٕ ٹھم دامانہٕ روٗنہِ دار
اُٹی اُٹی کٕڈِتھ پامن لوگھس، راہٕ روٗوہَس منٛز بازرس

وٕلِتھ رنٛگ برٕنٛگی جامہٕ طمہس، شمہس نِش پوشرُ تھووُکھ دوٗر
لوٗب دی دی تنٛبلووہَس، راہٕ روٗوہَس منٛز بازرس

سالہِ اُنی تھٕے تھال برٕی ہم، برٕی ہم پیٛالہٕ الماسہٕ ستی
ژھٹِس اتھِ دارٕ نووہَس، راہٕ روٗوہَس منٛز بازرس

ستی ستی ہٕکی قدم جورا، چور پھیوٗر بہٕ زوٗنہس
نبٛدٕر پاُوِتھ اڈٕ وتہِ ترٛووہَس، راہٕ روٗوہَس منٛز بازرس

بڑ وٗنہہ کنہِ وۄنہم نم تہٕ ماز ژٕے، دژٕے میٲنی ہتہِ پھرٕ ہاوکھ
أچھن تھوٚپ دِتھ دارس کھورہس، راہِ رووہَس منز بازرس

وٕتھ وسہٕ وٕنی ہٕرکھ کھاسہٕن، زٕہن گٕرکھ دوٗدس تہٕ گُرسس
آبشارٕ کننٕ چھووہس، راہِ رووہَس منز بازرس

رگہٕ ژٕڈی تھے دَگ تُج ہم، زُلہم یہِ دِل ہانٛژہٕ لاگی لاگی
گُنٕے زوٗن یہٕ ودٕنووہس، راہِ رووہَس منز بازرس

وتھاہ گنہِ جنگلہٕ ہاوٕہم، پاوٕہم نبر برمنٛدِ عن
أنی کریرِ وونت ژھارٕ نووہس، راہِ رووہَس منز بازرس

خوٗنس یہِ از کیاہ گومُت، شِٹھشیومُت ''روشہِ روشہِ'' کِتھٕ پاٹھی
ترٛونٛہی دِی دِی زٕزرووہَس، راہِ رووہَس منز بازرس

☆

روش مو روش

روش مو روش بہٕ ژٕ ے پوش وٕتھریوو
گوش تھَو گوش بہٕ لولہِ ویوٚگ وہرِیوو

ژٕ ے کینہٕ کُنِتھ روٚٹُمت، کھوٚٹُمت پان پرٕدن پتی
ہوش تھَو ہوش بہٕ نادٕ ربر زرٕ یو، روش مو روش بہٕ ژٕ ے پوش وٕتھریوو

أزیُک شب خُمار برٕتھ، وٕہرِتھ پیالہِ لوٕلکی ژٕ پأری
نوش کر نوش بہٕ پیمانہٕ برٕیو، روش مو روش بہٕ ژٕ ے پوش وٕتھریوو

شیشِو شہنشہِ منز پان پأرِتھ، مُژرِتھ ہأنکلہِ دار بن برن
توش از توش بہٕ زُوجان حوالہٕ کرٕیو، روش مو روش بہٕ ژٕ ے پوش وٕتھریوو

بہٕ سنگرمالن گوٗلاب ژأرِتھ، وٕہرِتھ پمپوش وتن چانن
بوش کھار بوش بہٕ وتہِ پژارٕیو، روش مو روش بہٕ ژٕ ے پوش وٕتھریوو

رأتی راتس صُبحس پڑاریس ، پڑاریس سوۂ ہشدِس آفتابس
جوش تھو جوش بہ زٕ ژن ہلم دارِیو، روش مو روش بہٕ ژٕے پوش وٕتھر یوو

لولہٕ میخانس منز جام بر جام، شام گرژھنس پڑاران ''روشہِ روشے''
مدہوش گژھ مدہوش بہٕ خُمار کھارٕ یو، روش مو روش بہٕ ژٕے پوش وٕتھر یوو

☆

بٹہٕ ژچور

کتھ یوسہٕ ستھ وُنی تو جہانس، بٹہٕ لۆگ چھیٚپہٕ ہندوستانس
وۄڑنۆن تہٕ ہٕنوور سکہِ ماٗدانس، بٹہٕ لۆگ چھیٚپہٕ ہندوستانس

آزاد وطنس منز ہاٗنکلن گنڈِتھ، پنڈِت میگرنٹ پیوم ناو
ترُ رٕنگی الم وٕلِتھ پۆکُس واٗرانس، بٹہٕ لۆگ چھیٚپہٕ ہندوستانس

واٗنساہ تہٕ پاٗنساہ رٕچھِتھ خرچاٗوِتھ، ساٗوِتھ مژِ تل پٔنی ژھاے
منساٗوِتھ گرِ بار ژاس گاٗو گانس، بٹہٕ لۆگ چھیٚپہٕ ہندوستانس

پرٕتھ رامہٕ رام سورِتھ رادھے شیام، پام تیٚلہِ کرِشہ ٹیٚوک کرٕنچ
دود تہٕ پونی باٗوِتھ کنہِ آیِستانس، بٹہٕ لۆگ چھیٚپہٕ ہندوستانس

اپارِ بالہٕ پیٚیہٕ تن پوٗند زورٕ، دورٕ دورٕ یپارِ حکیمن طبیبن
ہۆکھ اۆ دُر آپران موچھِ موچھِ دانس، بٹہٕ لۆگ چھیٚپہٕ ہندوستانس

دادٕ بن دوٕکھن گنڈٕ کرِتھ، دٕ رِتھ اُٹھمہِ تہٕ کاشُر
گنٛڈِتھ دشہِ پرٛتھ استانس، بٹہٕ لۆگ چھیٛپہِ ہندوستانس

انقلابا اِظطرابا دم پھٹٕ خیالن، سوالن بہٕ ژھاران حل
پھیران تھوران مگر بہٕ منٛز قاۂدخانس، بٹہٕ لۆگ چھیٛپہِ ہندوستانس

ستی وآلی رآو کینٛہہ وقتن بدلآوی، یاد پآوی پآوی کانٛہہ نہ پرٛ زٕ ناوان
پنہٕ نٕے شَو نِوان پانےٚ شُمشانس، بٹہٕ لۆگ چھیٛپہِ ہندوستانس

لوکچار جوآنی ڈٕجر میزانس، وٕتنس وہراونس لوٗسُم دوہ
پھیٚش لۆگ ورقن پھیل اِمتحانس، بٹہٕ لۆگ چھیٛپہِ ہندوستانس

تتہِ آسیاہ ژھوگا تھاوِتھ، لآگتھ دستار پھیرٕ منٛدرن
پھُلیٚاہ ''روشہِ روشہِ'' چھاوِ دیوی آنگنس، بٹہٕ لۆگ چھیٛپہِ ہندوستانس

☆

کأشُر پنٛڈِت

آمُت کھُرِ ی لد وتہٕ مٔنٛڈِتھ، یہِ کأشُر پنٛڈِت یہِ کأشُر پنٛڈِت
آمُت ونہٕ واءسکی شہر ژھنٛڈِتھ، یہِ کأشُر پنٛڈِت یہِ کأشُر پنٛڈِت

میٚج کر آزأدی یتھ دیشس، شیٚشس رُم وُنہِ اتی
کھنٛجہِ کھنٛجہِ أنہٕ گوٚمُت کھٔنٛڈِتھ، یہِ کأشُر پنٛڈِت یہِ کأشُر پنٛڈِت

گرٛنٛد رأوٕمژ گٔنٛزرٕنی مُحال، سوال ءکتی زوالس وٕلِتھ
شُرٛ کی دار نیٛا سن ووکھٕ گٔنٛڈِتھ، یہِ کأشُر پنٛڈِت یہِ کأشُر پنٛڈِت

بُلبُل باغن ہُنٛد کانٛچھ ہٕتھ، پتھٕر پیٚتھ ژھرٛ ٹہٕ ژھرٛ ٹھ کران کوٚستوٗر
مژِ تل ہتہٕ ہٕدی امار وُڈٕ رِتھ، یہِ کأشُر پنٛڈِت یہِ کأشُر پنٛڈِت

گوڈٕ یہِ سفر باسیٛوس سہل، شہُل تہٕ شیٚتل پرٛتھ مُقام
مگر تھٔکِتھ پھوٕ ژھیٚنِتھ گُرہا کٔڈِتھ، یہِ کأشُر پنٛڈِت یہِ کأشُر پنٛڈِت

موردن منز کرِ کُس زِندا باد، واد کرنس نہ کانٛہہ نہ داد دِنہٕ وول
جواں محفلِن منز دوہلی شونگِتھ، یہِ کأشُر پنڈِت یہِ کأشُر پنڈِت

یہِ کنُتھ رازٕ یتھ مُلکس، قعلس دارِ تہٕ بَر یلے
وُٹھ زٕ سُوِتھ تصویر ہیٚو ٹنٛگِتھ، یہِ کأشُر پنڈِت یہِ کأشُر پنڈِت

ووتھ کر یہِ آلِرٛی تہٕ وٹہِ دۄل، گنڈ ہۆل ''روشہِ روشے''
روومُت سۆمبر اُوِتھ ہیٚیہِ لڑِتھ، یہِ کأشُر پنڈِت یہِ کأشُر پنڈِت

☆

افسوٗس

دٕ زِتھ کوفوٗر ریٚہہِ پان زوٗلم، ژوٗلم یِہ توٚت نار 'روشہِ روشے''
امارن ہُنٛد کرنٛز ٹھاسان ووٗلم، گوٗلم نِشانہٕ ہجرکہٕ جوشے

رووٗم رۄچھمُت سۄمبر ووٗمُت، لولہِ للہٕ نوومُت دغا دِتھ گوم
نو بہارُک واوُیس اوسُم چھوومُت، مُشر ووٗمُت سُے سونت بیٚیہِ یاد پیٛوم

پژاران شمع پروانہٕ دزِنس، گژھنس سوٗری پژتھ شبس
پان پاٗرووٗمُت ہنہِ ہنہِ وِگلنس، زوٗن کھسنس تہٕ خورشید لوٗسنس

افسوٗس نٹھو تہٕ نارہو چوم، کھیٛوم الماس کمہِ تانٛی بڑاٗنژ
یِہ بیقل من ئلی بڑموم، پیٛوم ہرجانہٕ بُرٛن پژتھ راٗژ

اٗزیٛک رٕژھرِتھ پکھک سۄرِتھ، مُرِتھ مرس ہُکلی ناس
ہۄکھ اۄدُر ووٗنٛدس بُرِتھ، گُرِتھ جمع نٕوی نٕوی وسواس

یِہ دود عشقُن دزِوِنی تیٛونگل، منکل تٕژ وُہان صُبح شام
خابن خیالن ہنٛز یِہ گاٗنگل، کم کم رِنٛدٕ گژھان رام

وۄزُم یاوُن

سونچان سوران پھلواہ گوس، تتھوس ترٛ ہریوٚس موٚت متیوس
یاوُن سوٚمبرِتھ تیٚہر بن کھرٛیوس، پتھر پیٚیوس ترٛ ہریوٚس میٚژ موژیوٚس

لۄر ترٛاۄتِھ ہوٚل گوٚنڈُم، ژھونڈُم خیالنے منز گرہا
وسر یومتۍ امارو شاہ مونڈُم، کوٚڈُم لۄسمُت روومُت دوہا

راٛژ پۆہرن زۄنہِ گاشس، عرشہِ نقاشس ونہٕ کتھہ ہا
گِلہٕ شِکوٕ کرہٕ دٔہرِ ترٛاشس، داشس نداشس کرہٕ جمع ہا

یہِ سکہِ شہر برِتھ ونہٕ واسوٕ، باسوٕ پٔنن مے وۄپر اسمان
بانڈٕ دمالی لاجہٕ مراسوٕ، کھاسوٕ بہٕ وسہٕ ونی وتھ پازان

یہِ وۄزُم یاوُن یوان ژھیٚنۍ ژھیٚنۍ، ییٚنۍ آمہِ پٔنٕج اۄتِج
تھٕر کنڈِس پپھ باہ پِل گٔنۍ، پٔنۍ ڈالان یہِ رتِج زاۄتِج

مے پٔننۍ ووٚنۍ پھوتہِ ٹُلان، ہڈان تہٕ گیلان صُبح شام
اُچھنے منز بہٕ اوٚش للہٕ وان، چوان بہٕ ''روشہِ روشہِ'' زہرٕکی جام

رأوِمژِ وتہٕ

وتن یِکی یِکی وتو مُشرووُس، راوِ رووُس پنہٕ نبو ژھایوِ بو
رفیقو شفیقو ورغلووُس، چووُس ساقین الماس بو

☆☆☆

تَم بنٛد تہٕ باڈو کوٚت گأمتی، ژھبنہٕ گأمتی شاید رأوی مُتی وتیے
پنٛنی نِشانہٕ نہنأوی مُتی، ژھبنہٕ گأمتی شاید رأوی مُتی وتیے

واوِ یم گرٛی مُتی أسی لوکچارٕ، نارٕ ہجرکہٕ گیہٕ تَم سوٗری
اتھہِ واسکی قسم پھُٹرأوی مُتی، ژھبنہٕ گأمتی شاید رأوی مُتی وتیے

بُنتھ بأج بأج پکُن اوس، گرُن اوس طے یہٕ منزِلاہ
اڈٕ وٕتِس پکِتھ پوٚت پھیری مُتی، ژھبنہٕ گأمتی شاید رأوی مُتی وتیے

ژٕے تہٕ مےٚ رگن خوٗن گنےٚ، گنےٚ دود دِلہِ جگرس
تیٛلہِ کٔمی حکیمن کھت ترأوی مُتی، ژھبنہٕ گأمتی شاید رأوی مُتی وتیے

رۄدِ شانہٕ گاہے تاپہٕ تِتِس، لگہِ مِتِس منز ءکتی بڑاٗنتی گاٗم
کینژہہ شِگہِ نیمتی کینژ وروے بدلاٗوءِ متی، ژھہنہٕ گاٗمتی شاید راٗوءِ متی ویتیے

کھوٗنہِ کھونہِ پھِرِ ناوِتھ صُبحس شامس، شبس باٗتھا زوٗن ماجہِ ہُنٛد
دوٗدِ گلی سینکی مُشراٗوءِ متی، ژھہنہٕ گاٗمتی شاید راٗوءِ متی ویتیے

نہٕ مولے دیدن نہٕ ماٗج ڈکھس، گوٗہن ثوابن گُس تھاوِ حساب
ژلری زالو تصویرہٕ منٛدِ چھاٗوءِ متی، ژھہنہٕ گاٗمتی شاید راٗوءِ متی ویتیے

بہٕ کاوِ دِوان بہٕ وٗنی دِوان، دِوان تھپہٕ کجبن ژھاین
سفرِ صحراون امار ودِناٗوءِ متی، ژھہنہٕ گاٗمتی شاید راٗوءِ متی ویتیے

از تہِ آلو کنٕن گڑھان، کرٛیشان مَن چھُم بیٛیہِ میلہا
یادِ وٗترِس گمی نشتر تاٗریءِ متی، ژھہنہٕ گاٗمتی شاید راٗوءِ متی ویتیے

بہٕ شمع کینژن ژِہن روشن، ہَن ہَن وبگلیمٕ ''روشہِ روشے''
عشقہِ نارن پوٗنپری بزہٕمراٗوءِ متی، ژھہنہٕ گاٗمتی شاید راٗوءِ متی ویتیے

ژھینٛمتی رِشتہٕ

کُس کُس پڑ زناون کُس کُس مُشراون، گڑاون کیُٛت کُس تھون یاد
کُس ناو نہٕناون کُس نۆ ولیکھناون، گڑاون کیُٛت کُس تھٕون یاد

گھنہِ ہیلہِ مۆلہٕ کوٚڈ ہس، کوٚرہس بیٚون بیٚون رُمہٕ رُمے
کُس کُس گٔنٛزراون کُس کُس مُشراون، گڑاون کیُٛت کُس تھون یاد

نہ کٔنی چنٛدس نہ لۆر اتھس، متھس دژہٕہٕ مگر ننہِ سنہِ
کُس کُس پیٚتراون کُس کُس مُشراون، گڑاون کیُٛت کُس تھون یاد

بہٕ کُس تہٕ میٚون کُس، مُس ژامُت سوٚری سوٚری
کُس کُس رٕژنٕناون کُس کُس مُشراون، گڑاون کیُٛت کُس تھون یاد

ہوٚکھِس أدرِس حِساب گٔری گٔری، پٔری پٔری جوابَن کھٔر آم
کُس کُس ڈٕرٕراون کُس کُس مُشراون، گڑاون کیُٛت کُس تھون یاد

خاموش أچھن اوٗش ندارد، سد پارٕ دِلکۍ مگر پشیان
کُس کُس ووٗتھراون کُس کُس مٔشراون، گژاون کٔبت کُس تھون یاد

پکِتھ وأنسا سفر صحراوس، گردِ گرِدابس کُنۍ زوٗن
کُس ستۍ پکناون کُس کُس مٔشراون، گژاون کٔبت کُس تھون یاد

ووٚپرن ستۍ رِشتہٕ بنأوِم، ہیٚچھنأوِم وُژٕونۍ جاناوار
کُس کُس للہٕ ناون کُس کُس مٔشراون، گژاون کٔبت کُس تھون یاد

کھٕتھ چیٚتھ ذات ہأوِکھ، ننٕدرٕ ترٛأوِتھ ''روشہٕ روشے''
کُس کُس وُزٕناون کُس کُس مٔشراون، گژاون کٔبت کُس تھون یاد

☆

کامہٕ دیو

کامہٕ دیون ہوش نیٛونم، راوِ رووُنم قرار منے
ہنہِ ہنہِ حبس وٕسرووُنم، راوِ رووُنم قرار منے

ہرنہٕ چشمن خُمار پیمانٕک، کمہِ میخانٕک یہِ قلوال
کانہٕ لولُک کشہِ لوٚتہِنم، راوِ رووُنم قرار منے

ژۄرِ نظرو اِشارٕ کوٚرنم، پوٚرنَم جود أچھو اچھو
عجب دودا ووٚتلیٛوونم، راوِ رووُنم قرار منے

روپہٕ تن وُہان شیٛہلہِ جوشہِ، بوشہِ کمہِ تانٕ یہٕ چھُس توشان
ہاشیہِ لوکچارُک نہنوونم، راوِ رووُنم قرار منے

ژھایہِ گتی گری نَم برٕ وُٹھی پٕتی یے، لولہٕ مٔتی یے وۄلنم نال
زال ؤہرتھ خطہِ خال ڈولنم، راوِ رووُنم قرار منے

یہِ کس خوداہِ ہشِز کراماتھ، دوہ راتھ یہِ کھنز عبادت
جایہِ جایے دیدار ہوونم، راہِ روونم قرار منے

گرشھُن تژ ووُم مندرن استانن، جانانہِ للہِ ؤم منہِ مندرس
رُمہِ رمےَ قرضہِ لود کھورنم، راہِ روونم قرار منے

کمہِ دہنگ چھُ لول وتم، پر تم تمہِ گُے منتر
اورِ ''روشہِ روشہِ'' اسُناہ تژ وونم، راہِ روونم قرار منے

☆

واپس

گرٛھُن اسہِ ماجہِ کٔشیرِ یے لو، گرُن تتہِ لولس ہو تے ہو
وسان وٕتھِ پیٚتہِ نہٕرملو، گرُن تتہِ لولس ہو تے ہو

گھنٹا ژٕکریشورس وزان، گرٛزان تھالجہِ گٔنشہِ بلس
کھارُن اسہِ پمپوش ناگہٕ بلو، گرُن تتہِ لولس ہو تے ہو

ہٕجرُک شُشُر وٕگلِتھ گو، چھوٕ یٔمبرزلو آبِ حیات
کوٚستوٗر ونان قُمرس وٕلو، گرُن تتہِ لولس ہو تے ہو

رٕسلی بأتھ پوٚشنوٗل گوٕان، ژھاران یارس باگہِ نِشاط
پچھان شالہٕ مأرن بُلبُلو، گرُن تتہِ لولس ہو تے ہو

گرُن سأر تمن وارٕبن، یمن دٕبہ دِوان أُس ژوٗر
بونہِ تل تڑاوو عنٛدرِ زٕلو، گرُن تتہِ لولس ہو تے ہو

شرٛ وٗ ژِ شرٛانہِ وسو تلُمُل، شہُل چھاوَو ماجہِ ہُنٛد شیٚہجار
گنٛڈو ڈوٗنگہِ یارِ بلو، گرُن تتہِ لولس ہو تے ہو

ہارِ پرٛبتس دِمَو پرٛکرم، برٛم تہِ بھٔے دپوس کاس
گرو شرانا پوکھرِ بلو، گرُن تتہِ لولس ہو تے ہو

زبرون دامنس ماجہِ زیشٹایہِ، مِٹھایہِ لولچہِ نموس ڈآلی
''روشہِ روشہِ'' ترو ناوِ ڈلو، گرُن تتہِ لولس ہو تے ہو

☆

کہٕتام کہٕتام

کہٕتام کہٕتام وِپر یلہٕ گو، ژوپأری سدا گو بہار آو
کولن آبشارن گرٛزُن گو، نوٚو پرتو ہیتھ نوٚو چکہٕ چاو
ووتھِنا دۄش پھیٚوٗرُس مُتٕ وانن، مستانن دوٗپُم پھال وُچھُن
نیٚاز مندرن دٔشہِ استانن، دیوانن ووٗنُم ماگ درُن
ویرناگہٕ پیٹھہٕ کھاوٕنی یارس، ہارس تہٕ ماگس کرٛکھا گیہِ
ووزٕلی پمپوش کھسن پرٛتھ باگس، وأرانس باسمتھ بٲنی ہیٚیہِ
وتھ چھُ شوٗبان شرٛونی ستی، ستی ستی پرٛزلان روپہٕ ملکھ
یارٕبلن بٔٹھی شیٚہلان کتی، ستی ستی شرٛوژران پان خلکھ
گُرہُن ٹیٚوٗک گٔری تو رازس، سازس گُرس نالہٕ کھور
لپہِ رِکچم سونہٕ ہٲری پأزارس، مہارازس کنَن یُتھ گرٛشھِ سور سور
یہِ گو تہِ گو پتھ کُن گو، آلٕژی دیو وونی پتھر پیو
گٔھبتھ چیتھ "روشہِ روشہِ" برٛأری کوٚرمو، کٔمی چو دود کٔمی نابد کھیو

☆

کھوٗٹ پیمانہٕ

کسوٗ ستی لوٗگتھ یارانہٕ، پیمانہٕ کھوٗٹ میوٗن چھا
کیٛاز زِ پھیران ژٕ وانہٕ وانہٕ، پیمانہٕ کھوٗٹ میوٗن چھا

ووٚپرن ستی دژٲہم جانانہٕ، کیٛاہ روٗٹھم بہانہٕ
پٔنٕن اَستھ لوٗگتھ بیگانہٕ، پیمانہٕ کھوٗٹ میوٗن چھا

ژھل کتی کرٕتھم دُردانہٕ، کیٛاہ روٗٹھم بہانہٕ
ژھاٗری نامے چاٗنی نِشانہٕ، پیمانہٕ کھوٗٹ میوٗن چھا

کوٚرُم نا زہر نوش مستانہٕ، کیٛاہ روٗٹھم بہانہٕ
وہرووُم نا وتن دامانہٕ، پیمانہٕ کھوٗٹ میوٗن چھا

گٕیس نا قوربان پاٗنی پانہٕ، کیٛاہ روٗٹھم بہانہٕ
زُو جان دِتُم نا نذرانہٕ، پیمانہٕ کھوٗٹ میوٗن چھا

دِل أوُلُل بنوُوم میخانہٕ، کیاہ روٗتھم بہانہٕ
خوٗنِ جِگر چوومکھ نا رِندانہٕ، پیمانہٕ کھوٚٹ میٚون چھا

ژٕے مہمان ژٕے میزبانہٕ، کیاہ روٗتھم بہانہٕ
''روشہِ روشہِ'' روشُن روا چھا، پیمانہٕ کھوٚٹ میٚون چھا

☆

لولہِ بُلبُل

سوٗنتہِ ولا بُلبُلو، دیِدارِ چانے بلو
پچِ پچ پچان ووٚلو، دیِدارِ چانے بلو

سنگرمالن شبنم پرٛزلوٚ، وُزِہو کوٚٹھشہِ تلہِ ناگراد
گرٛایہِ ماران یٔمبرزلو، دیِدارِ چانے بلو

رازِ ہوٚنزِ پان پأرِتھ، مُلتھ سفید سندل پانس
ڈُنگہِ ماران منز ڈلو، دیِدارِ چانے بلو

قُمرُ کوٚستوٗر دادِ عشقنٕہ، ہنہِ ہنے لول چھاوان
ژھالہِ ماران پٔتی آرِولو، دیِدارِ چانے بلو

اکہِ نظرِ شیٚہلہِ ہجرُک نار، آبشار وُزِ تہِ بنہِ دٔریاو
گُرِتھ شرانا شیٚتل زلو، دیِدارِ چانے بلو

دِژم کاوِ داریو بریو، ژریو، ہاریو تُھم ٹاو
متہٕ کرتم تِتھی تِتھی ژھلو، دیدارِ چانے بلو

دوٗرِ کُستانی نوٗرِ بٕرتھ، ژٕھنتھ پھیرناہ روپہٕ تنۍ
بأگران امرتھ نبرملو، دیدارِ چانے بلو

جوشہِ کمہِ تانی پہٕ ''روشہِ روشے''، ہوشے لولکہِ ہوشہٕ ڈٕلتھ
مدہوش بہارکہِ شولہِ گولو، دیدارِ چانے بلو

☆

دزٕوِنۍ وٕتھ

بہٕ شۄہج وٕتھ قطرٕ قطرٕ دزان، وُہان ووٕنی مےٚ منہٕ نار
رُمن رُمن چھُم تیٚلان، وُہان ووٕنی مےٚ منہٕ نار

آگرٕ وُزِتھ ڈٔری یاو بُنتھ، پأرِتھ ریٚشی کوٗر کشپ وارِ
بہٕ مَس ملنگ اُسس گرٚزان، وُہان ووٕنی مےٚ منہٕ نار

انہأری ملکھن شرٚ وٕنی کوٚرُم، چھونی چھونی کوٚرُم للہٕ واکھن
بہٕ شیٖتل اُسس شُہُل بأگران، وُہان ووٕنی مےٚ منہٕ نار

مٔندر تہٕ استان پھیکِہن للِوم، چھٔلِم تہٕ چھٔلِم بزاند تِمن
ریٚشن اُسس شروٗژ پاد چھلان، وُہان ووٕنی مےٚ منہٕ نار

دیان چھس گو کوٚت سنا، سُہ دستأری ٹیوٚک کٔرِتھ ڈیکس
یسٕژ پوٗزایہِ اُسس گرٚایہِ ماران، وُہان ووٕنی مےٚ منہٕ نار

مےٚ ژھینٛمِژ چھَم نرِ تۂ زنگہٕ، انگہٕ انگہٕ لۆگمُت زنگ
بۂ رتۂ داٚوی پان چھَس للہٕ وان، وُہان ووٚنی مےٚ منہِ نار

گنہٕ ژوڈِشی گنہٕ پٔتس گوڈ، ڈۆنی ژوٚڈ ہیرِژ بۆرُم
نہَ رازٕ نہَ رازٕ بازے نظرِ گژھان، وُہان ووٚنی مےٚ منہِ نار

نہ جافری سپنس نہَ ووٚزُل پمپوش، نہَ اچھِ پوش نہَ بمل تے مادل
گولابن ہٕنز راٚوِمژ مےٚ پاٚری زان، وُہان ووٚنی مےٚ منہِ نار

باسان رٕہزن ناو بدٕلاومِ، نہٕوِم آگُر کنہِ کنہِ گٔرِتھ
راٚوِمژ وِتھ چھَس ''روشہِ روشہِ'' ودان، وُہان ووٚنی مےٚ منہِ نار

☆

ڈل سائل

ڈل سائلا گرو ژھٹہِ شِکاُرِیے، ہاُرِیے ؤنی تو ہیٚیہِ ونہٕ ؤن
زلہٕ ؤن آب ہنہٕ ہنہِ شیٚہلاوِیے، ہاُرِیے ؤنی تو ہیٚیہِ ونہٕ ؤن

ناو رٹھ ہاٗنزو یارٕبل پاٗوِس، پاٗنس منز یتھ نہٕ بوڈٕنم کھور
ماٗنز چھم اُدرِے کھورنہٕ واٗرِس، شُری باٗژ تھچھ گرِتھ وسو وارِوارِیے
ہاُرِیے ؤنی تو ہیٚیہِ ونہٕ ؤن

ہوشیار سۄمیار گنپت یار، وارٕ وارٕ ژارو لسن بیٚولا
گلی گنڈِتھ وتستایہِ گرو زارٕ پارٕ، دوٗد نابد باوس دارِ دارِیے
ہاُرِیے ؤنی تو ہیٚیہِ ونہٕ ؤن

جوشہِ سان ہاٗنز باٗے ہمتُل بوڈٕ ناوان، لمان ناوِ بوشہِ کمہِ تانی
المدارنہِ ناوٕچ گرٕز ہاتلان، شٔر ؤنی شٔر ؤنی آبک دِل تنبلاوِیے
ہاُرِیے ؤنی تو ہیٚیہِ ونہٕ ؤن

سستو کدکوتٕلی گژایہٕ گژایے، ژھایے شِہلس کھسان ہوٗل ہوٗل
ہأنٛز کوٗٹ لولہٕ گٕھوان دھوٗبِی بایے، کژالہٕ کوٗر بوزٕ ناوان پژانہٕ آیے
ہأرِیے ؤنی تو ہیٚیہٕ ونہٕ وُن

نابد مُنٛڈا تہٕ کاہ نوٗٹھ، روٗٹھ تھوٗومُت مہاکألی
بأے لالہٕ بیٚن جِگر ہیٚیہٕ ستی ٹوٗٹھ، پھُلیاہ چھاوَو بادام وارِیے
ہأرِیے ؤنی تو ہیٚیہٕ ونہٕ وُن

گژھو سونہٕ لأنکہٕ منٛزی ترو ڈٔلی، مٔلی ہمو پمپوشہٕ گوٗنٛدہا
کھسو زبرون بالس ئٔلی ئٔلی، ''روشہٕ روشہٕ'' زِیشٹا لول بأ گراوِیے
ہأرِیے ؤنی تو ہیٚیہٕ ونہٕ وُن

☆

لین دین

لین دین ووٚنی چھُ کمہِ کالس، یارس ونیوم مۂ کر از پگاہ
آوٗر بہِتھ خبر کتھ خیالس، یارس ونیوم مۂ کر از پگاہ

کتھ وُچھان نشتر تہٕ زنگہٕ، نیرِتھ وق گرشھی ہنگہٕ تے منگہٕ
رأشی میُل ژھأری ئلی گرشھکھ ننگہٕ، پڑأری پڑأری روزِ نۓ أندرے طماہ
یارس ونیوم مۂ کراز پگاہ

چھُے کُس کینہٕ کمیُگ ملالہٕ، بےٚ حال گرتھس بہٕ ییٚمہِ حالہٕ
دوٗر بر چون بہٕ کتھٕ پأٹھی ژالہٕ، پتہٕ یور امہِ کھوتہٕ چھا کانہہ غماہ
یارس ونیوم مۂ کراز پگاہ

لو کچارُک خُمار رژھا روزُن گوٚ ژھ، اوٗ ژھ پن جوأنی ووٚنی چھِ پوٚ ژھ
میلہِ ہمسم دے دِمہٕ ہاس کوٚ ژھ، سوٗرِتھ یم دوہ گژھِ ژھبتہٕ شمع
یارس ونیوم مۂ کراز پگاہ

وُچھان دارِ بٔری لوٚ گمُت سنہٕ زن، سوٗتہٕ واوس چھُس پرٕژھان کانٛہہ خبرا ون
وسہٕ ونہِ آبشارِ ژٕ قأصِد بن، زوٗنہٕ گاشس پرٕارس بہٕ ییہِ أخر شباہ
یارس وٕنیوم مٔہ کراز پگاہ

ییمہٕ یور نہٕ ژٕے کانٛہہ نہٕ بےٕ، کیٛنٛہہ ژِہی وُنہِ غنیمتھ چھےٚ
دِتہٕ اکھ نظرا ژٕے چھےٚ میأنی دٕژٕے، دیدار چون گرِتھ گژھِ ہا فناہ
یارس وٕنیوم مٔہ کراز پگاہ

آدم رتس گلالہِ ژھاران، أس وٕہرِتھ مرِ میأنہِ پرٕاران
ملکھ اسمأنکی چھِھم پان پأران، ''روشہِ روشہِ'' گژھِ از روپہٕ تن تباہ
یارس وٕنیوم مٔہ کراز پگاہ

☆

آمہٕ تاو

ژٕٹم صحراو کُنی ژٕنی، نٔنۍ داغ پشپہم کھورن
ژٲلم آمہٕ تاو کُنی ژٕنی، نٔنۍ داغ پشپہم کھورن

کۆرُم جبرٕ تھ اَکھِتھ مأکھِتھ، زٲنِتھ مأنِتھ کۆرُم پان فناہ
اُتھو تھاوٕہم نِشانہٕ کھٔنۍ کھٔنۍ، نٔنۍ داغ پشپہم کھورن

کوٚہن ژٕٹِتھ کنڈٕ بو پکِتھ، تھکِتھ ژھینِتھ گوس رتہٕ دآوی
پیٖیم دوا بڑ اَنڑ زہر پیالہٕ چیٚنی، نٔنۍ داغ پشپہم کھورن

گُمہٕ شرٛ ان گژھِتھ پیٚوس ہُرِتھ، سۆرِتھ پگہٕ ہَک دۆہلی وُچھِم خاب
گژھِتھ بیدار ڈٲلم پٔنی، نٔنۍ داغ پشپہم کھورن

دم پھٔٹ وتھ سۆرِتھ ہِتھ، شونگِتھ راورِتھ روان رفتار
یہِ وتھ وتہِ رأوہٕ گژھِتھ اَنی، نٔنۍ داغ پشپہم کھورن

پڑژھوم واوس یہِ کُس گو مُرتھ، کھٔسِتھ کُس گو از شِنہس
دۆ پنم وقتس وق گوٚمُت آلوِتھ کٔنی، ٹٔنی داغ پشپیم کھورن

خشمہٕ بِرتھ موٚت سٔدر گڑ زِتھ، گٔرِتھ مِسمار پڑ اُٹھ زمین
اٚچھ مُچھ ٹُوتھ تو رُس ذٔری یاو سٔنی سٔنی، ٹٔنی داغ پشپیم کھورن

یہِ وتھ ہٚتی ہوٚنی ترٛاوِمژ ژٔٹھ، بٔرتھ نل نکھ زخمو سِتی
کلیمژ ''روشہِ روشہِ'' فسانہٕ ؤنی ؤنی، ٹٔنی داغ پشپیم کھورن

☆

اُکھتھ ماکھتھ

کسوٗ ستی ہارٕی لاگتھ، اکھتھ ماکھتھ بڑمرا وتھس
پڑارناوتھ بےٚ عار لاگتھ، اکھتھ ماکھتھ بڑمرا وتھس

وِدناوتھ مےٚ کھارٕی والتھ، گالتھ آرام تہٕ قرار
مُشراوتھس بیگانہٕ لاگتھ، اکھتھ ماکھتھ بڑمرا وتھس

دوہَس وتہٕ پھیرتھ، ہارِتھ آیَس پُنن پان
راوراوتھس سنگدِل لاگتھ، اکھتھ ماکھتھ بڑمرا وتھس

چانہٕ ویرِ پان پارِتھ، ڈہرِتھ ارمان در بازار
تنبلاوتھس کلِس ڈوٗل لاگتھ، اکھتھ ماکھتھ بڑمرا وتھس

تیر مژگان ناحقے لایتھ، گرِتھ پڑگاٹ روپہ تنے
ناوِ واجتھس زالس لاگتھ، اکھتھ ماکھتھ بڑمرا وتھس

عام خام سۆمبرأوِتھ، کأر نۆمرِتھ گُرِتھ ژھایہ گتۍ
منٛڈِ چھاوتھس پامن لأگتھ، أکھِتھ مأکھِتھ بڑمرأوتھس

دٟیہہ دارس شاہ ژھوکھِتھ، ہُرِتھ پأوتھس ''روشہِ روشے''
آزِمأوتھس سأدمکارلأگتھ، أکھِتھ مأکھِتھ بڑمرأوتھس

☆

ہٕژرلد

بہٕ میگرنٹ بدبخت زٕگتس ننہٕوس، یۆت گوس توٚت بدنام گوس
ہٕژرلد نارٕ شیہن وہگلیوس، یۆت گوس توٚت بدنام گوس

وسہٕ وٚن آبشار ہوٚکھِتھ گو، شرٛ پِتھ گو ڈل تہٕ وولر ژٕکس
رواں ذٕری یا و کھاسہن ژمیوس، یۆت گوس توٚت بدنام گوس

مےٚ شِکسٕنۍ جامہٕ تنہٕ وٕلِتھ، ژٕلِتھ بہٕ آمُت گرٕ بار
رأوِتھ خزانہٕ پتجہن لاریوس، یۆت گوس توٚت بدنام گوس

زنگ لوٚگمُت سنگہٕ مرمرس، ذرس ذرس ژمہٕ زٕزٕری رنگ
بہٕ رأیلا ہرِتھ پتھر پیوس، یۆت گوس توٚت بدنام گوس

مےٚ ناوا اِسما اوس زبر، مگر خانبدوش ذٕرِتھ گوم
تتہن صحراون منز أدٕریوس، یۆت گوس توٚت بدنام گوس

ٹلۍ ٹاریوٚ پیٚتہِ سأری وُچھان، وُچھان وُچھان لگان پھکھ چھگ
ژلۍ متہٕن برٚ ونٹھے ژوٚرِ ژجوس، یوٚت گوس توٚت بدنام گوس

پوٚز بوز مےٚ یاد کینٛہہ ووٚنی، ووٚنی مےٚ نِسیاں لاریومُت
وہِسرِتھ مےٚ ''روشہِ روشہِ'' آمُت کوس، یوٚت گوس توٚت بدنام گوس

☆

خبر یہِ کیٛاہ

ژِتھ وۄتھمُت دامنس تہٕ نالس، خطہِ خالس میٲنس پیٛمژ ہاے
ننتھہِ نوٚن پیشان رأوی متِس مالس، بےٚ حالس ڈٲجمژ "روشہِ روشہِ" تراے

وۄزمس نہٕ پژان تہٕ نقدس تھرِ تھرِ، مرِ مرِ لوٚگمُت ہے کیٛاہ گوم
وانہٕ وانہٕ پھیری پھیری لگمتی ارِ سرِ، سرِ کرنہِ دژامُت ٹلی اوم زوم

شژ وٕگس نہ مأل درو ٕگس کھوژان، مولوان ساسہٕ پھرِ اکِے کتھ
سوٚری سوٚری وأنسا تتھِے موکلان، سوٚران سوٚمبرومُت اتہٕ گتھ

أزیُگ چندس پگہٕ ہُک وندس، ووندس منز امارن ہُند ژوٚر
زاگہِ بہِتھ موغُل پٹھہٕ شاندس، کھاندس نہٕ قلم کتاب نہٕ ڈھکہِ ونی لوٚر

أخر کتھ کنُت یہِ جنجال پالُن، زالُن کتھ کنُت اڈٕ رأژ ژونگ
کتھ کنُت یہِ موٚر شیرُن سنبھالُن، کتھ کژ سوٚمبراونی اپزِ ہوگ

قلم ہیتھ کاتب دِوان اصلاح، تسلاح کران پانٔی پانس
ہوٚکھِس أدِ رِس کران بسمِ اللہ، اللہ تہٕ بِللّٰہ پران جہانس

صحراوس منز سبزباغ، گو ناگ وُزان گُلو تیٚہرِ ہن
ہارس منز درُن ماگ، گو وڑاگ تُلُن منٛدِ نن

☆

ژھیۆ نمُت ہِلال

مےٚ پژاران ووت کوٚت کال، دِلِ بیمار ہێتھ گران سوال
پرُنَم أچھو ونان احوال، دِلِ بیمار ہێتھ گران سوال

بےٚ حال بدحال مےٚ روومُت جمال، ہِلال زن ژوٹمُت راتہٕ موغلو
مےٚ صُبہٕ شام بس چونٕے خیال، دِلِ بیمار ہێتھ گران سوال

بہٕ ژِہی گُنزران رأتی راتس، زوٗنہِ تارکس پژھان پےٚ
کنہِ پھلبن وُچھان بہٕ فال، دِلِ بیمار ہێتھ گران سوال

نہَ مےٚ کل دھیانچ نہٕ گیانچ، نہَ استانچ وتھ مےٚ ژٕبز
بہٕ چانہِ برٕتل ہێتھ لوٕلکی تھال، دِلِ بیمار ہێتھ گران سوال

مےٚ چونٕے غم بہ غم ہێتھ چون، نۆ وتہٕ پرون دود چھُس للہٕ وان
یتھ دأدِس دوا مُحال، دِلِ بیمار ہێتھ گران سوال

درشنہٕ چانٛگ مےٚ یِژ اِبھلاش، پاش پاش گاٚمژ دۄرہٕ چانہٕ
یہِ کٕمیٚ شہمارن وۆلنم نال، دِلِ بیمار ہیتھ گران سوال

بہٕ لوکٕٹے موکٕٹے اسہٕ وِنٕی ہۄر، ژۄرِ مےٚ پھۆرمُت روپہٕ مُرِس
سرِٕ قدس مےٚ گۆمُت دال، دِلِ بیمار ہیتھ گران سوال

مےٚ چانہِ امارِ گرژھُن تباہ، فناہ گرژھُن مےٚ ''روشہِ روشے''
دیدار اکہِ مےٚ گر تہٕ نِہال، دِلِ بیمار ہیتھ گران سوال

☆

غمگین گُلشن

ونتہٕ گوٕ کُکلی کُج گاٲمژ چھکھ، بُمبہٕ ژوٗمرِتھ بُتھِس چھےٚ ژکھ
گوٕ کاٲر نومرِتھ پکھن تل چھکھ، بُمبہٕ ژوٗمرِتھ بُتھِس چھےٚ ژکھ

پوشہِ نوٗلس پیٚیہٕ سوٗنتہٕ ہارِ، دارِ دارِ وسانٕ اوٗش اُچھو
اکھ دم پھُٹِ بیا کھ دِوان ہکھ ہکھ، بُمبہٕ ژوٗمرِتھ بُتھِس چھےٚ ژکھ

دوٗرِ نظر پیٚیہٕ تاز کُتجیے، کتھِ کُتاجہِ تھپھ لُج وُچھس
چانہِ حالہٕ موتہٕ کھوتہٕ گوس سخ، بُمبہٕ ژوٗمرِتھ بُتھِس چھےٚ ژکھ

منز یاونس ہرِتھ پیٚیہٕ، گیہِ وُتھرِ وُتھرِ گوٗلاب منز بزی
عشقہٕ پیچانہِ رزِ لوٗگ ٹکھ، بُمبہٕ ژوٗمرِتھ بُتھِس چھےٚ ژکھ

چانہِ بول باشہِ مدہوش گژھان، یِوان وولسنہٕ جل تہٕ کوٚستوٗر
از چھِ دوشوے غمگین بےٚ شکھ، بُمبہٕ ژوٗمرِتھ بُتھِس چھےٚ ژکھ

کمہِ آدم قہرِ ؤجناکھ، گاٗجناکھ کُمۍ داۍدی أندری
ونتہٕ کمہِ وانک دوا چھاکھ، بُمبہٕ ژۄمرِتھ بُتھِس چھے ژکھ

از چھُ گُلشن تہٕ گُل بےٚ قرار، رفتار آبشارس سۄتیمٕ
یٔمبرزلہِ پھُٹمُت از ترٛکھ، بُمبہٕ ژۄمرِتھ بُتھِس چھے ژکھ

ؤریہِ بدیو کرٛشنہٕ بھگوان، وایان مورلی تہٕ لایان کان
از چھُ سوزِ اُلفتس ووتمُت زکھ، بُمبہٕ ژۄمرِتھ بُتھِس چھے ژکھ

کینہٕ کُمۍ سُند چھے روٗٹمُت، مۄٹھمُت چھُے رونہِ گُفتار
''روشہِ روشہِ'' امہِ امارٕ گلکھ، بُمبہٕ ژۄمرِتھ بُتھِس چھے ژکھ

☆

لولہِ تیر

کمانہِ لمان دۄرِ بےٚ عار، لولہِ تیر کُرِتھ گو کار
گیر بہٕ کٕرنَس بار بار، لولہِ تیر کٕرِتھ گو کار

ژۄرِ نشترن کھٔرن دِتھ، مُتھِتھ تیۄٚتِس جامِ جم
چاوُنس اِشارو دار دار، لولہِ تیر کٕرِتھ گو کار

گُلی ژھایَن پٔتی نظر ترٛاوِتھ، پرِٛتھ مأتھر بہٕ بژمراوُنس
جاۘدی گار پٕزی کٔنی پوٚختہِ کار، لولہِ تیر کٕرِتھ گو کار

ذرسے بکتر تھوٚد مےٚ سینہِ سپر، سر مےٚ لوٚگ مُرِس آہنگ
مگر رِنٛدِ شِکاری زوراوار، لولہِ تیر کٕرِتھ گو کار

نہَ رتھ دِگنہِ نہَ کھش ٹٕی، أنی زخم تیٖلہِ کتہِ تیٚلان
وُہان کنُتھ نار آمُت کتھ چار، لولہِ تیر کٕرِتھ گو کار

مُدعا کیاہ چھُے سِتمگار، کھارِ کیاز چھُے میانہِ جانٔک
دِلِ بیمار کوٚرتھن تار تار، لولہِ تیر گُرِتھ گو کار

دپان چھُس یہِ خودراہ دِل انن رٔٹتھ، ژٔٹتھ تھٔون اتھس کیتھ
"روشہِ روشہِ" گِنڈِ یتھ بازس تہِ زار، لولہِ تیر گُرِتھ گو کار

☆

باہ پل مَن

اۄش چون تن من أدرآوِتھ گوم، سمۆیم ڈوٗٹھ یُس جِگرس سنٛیوم
اکھ اکھ قطرٕ أندری شِشٛھنٛیوم، سمۆیم ڈوٗٹھ یُس جِگرس سنٛیوم

چانہٕ گِتھٕ پارٕ پارٕ کوٚرہم، برہم زخم گاٲم نٔوی تہٕ پزٲنی
أویُل من باہ پل گوٚبوم، سمۆیم ڈوٗٹھ یُس جِگرس سنٛیوم

اَفتاب ترُن تہٕ ترِیوُمت اوس، کوس آمُت اوس سونہٕ زٕژن
برمنٛدٕنٛن انہِ گوٚٹ باسیوم، سمۆیم ڈوٗٹھ یُس جِگرس سنٛیوم

زہرِ الماس بوچھِ ہوٚت کھیوٗم، چوٗم ترٛیشہِ ہوٚت دیٛہہ شینٛکیاہ
جام کھاسنٛن ہُنٛد سہلاب بنٛیوم، سمۆیم ڈوٗٹھ یُس جِگرس سنٛیوم

از وق وِہان اسمان دوشان، پشپان خوٗن زوٗن مالہٕ از
وسہٕ وُن آبشار موچھِ منٛز رچھیوم، سمۆیم ڈوٗٹھ یُس جِگرس سنٛیوم

چانہِ کتھٕ تیز نشتر رتہٕ بُرِتھ، ترٕتھ گاٮ۪م گُرِتھ پڑٕ گاٮ۪لِ
شُہُل نار ناگرادس وُہیٚوم، سمیٚوم ڈوڑھ یُس جِگرس سنیٚوم

بہٕ پننہٕ نُے سرمایہِ گوس ژِنتھ، وٕسِتھ ''روشہِ روشہِ'' آیہِ لبہٕ تہٕ موٗزٕ
اوٚ ژھ پَن پھُٹےٚ مِتِس یٮ۪ندرس کرٕیوٚم، سمیٚوم ڈوڑھ یُس جِگرس سنیٚوم

☆

موٗت واو

برمنٛد نبن لوٗسُم دوہ، ژھوہ اسمانس تہٕ ژھایہِ گو کوہ
تاپہِ تِتِس ہارس گو پوہ، راٗتِلِس ہرُد دِوَدارس توہ

خبر کیاز صُبحُک واو ازمتوٗمُت، تژ ہریوٗمُت کیاز وُشُن آکاش
شُہُل تہٕ شیٖتل وتہِ رووُمُت، منٛد چھوُمُت اوس صُبحُک پرٛکاش

نرمل ڈل از رتہٕ داٗوِی گوُمُت، کھووُمُت کمیٔ تانیٔ زہرِ الماس
دوبہِ دژاو رازِ ہونٛز ہرِتھ پوُمُت، چوومُت وودرو شیٖنکیاہ خاص

یارِبل وٗژھایَس صُبحاٗے سنٛدھیایہِ، لُکہٕ نینٛدِ یایہِ برٛی ہم گن
الپور کوٗرہم پرِمژ وبدیایہِ، پاشہٕ پاشہٕ گوم پاسہٕ سون

چھٔلِتھ چھوٕکِتھ نرمل زل ہتھ، تبتھ وُچھِتھ گٔیس منٛدرس
ملکھو پھاٹومژ اٗس وتھ، ژبتھ راٗوومژ اٗس سٔنِس سمنٛدرس

پڑاریَس دوہ راتھ وسہِ سہلاب، خاب دِوٕ پۄٕر گرٛھن
نہَ وۄتھ سہلاب نہٕ پۄٕر گیہِ خاب، تیزاب سۆتھی ژٕٹتھ اوس گرٛزن

أزٕیُک افتاب اوس دوٚہلی شہلیٚومُت، شِٹھومُت اوس ٕترٛیٚومُت شین
دِزٕنےَ شمع اوس ''روشہِ روشہِ'' وِگلیٚومُت، نیلیٚومُت اوسُس ووزُل زٕین

☆

کھری لد خیال

ہُند بن خیالن کہُند بن خیالن، کہُند بن سوالن بہِ ژھاران حل
ہُند بن خیالن کہُند بن خیالن، کہُند بن سوالن بہِ ژھاران حل

نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ اَندٕر پکھی میانٮ۪ن ژھایَن، وُہِن تہٕ وایَن کلیمہٕ زیو
ہُند بن خابَن کہُند بن خابَن، کہُند بن خابن بہِ دِوان دل

نہٕ روٗتلی وق نہٕ زوٗنے کھُرٕمہٕ، گاہہٕ کیاہ زِ ژھوپہٕ بُتراٗژ
ہُند بن امارن کہُند بن امارن، کہُند بن امارن بہِ کران ژھل

مےٚ اَچھی دِرِ لجمہٕ بہِ وُچھان نبس، شبس بہِ ژھاران ہِرِ یہِ پرٛ کاش
ہُند بن اِشارن کہُند بن اِشارن، کہُند بن اِشارن ہٮ۪ٚز مےٚ کل

ہتن شتن مےٚ گرٛند رٲوِمہٕ، نہناوِمہٕ مےٚ زیر و زبر حرفن
ہُند بن نِشانن کہُند بن نِشانن، کہُند بن نِشانن بہِ کران اَدرٕ کھل

مےٚ ہیٚوٗ نہٕ کاںٛہہ تہِ چور، زورٕ زور یُس کران دوٗریمتن
ٲگہنٛدٕن گرٛاون ٲگہنٛدٕن گرٛاون، ٲگہنٛدٕن گراون بہٕ وُچھان پھل

لِتھٕ وِتھ کیٛازِ ربہِ منٛز پمپوش، نوٗش کیٛازِ گرٕمژ لیمبھ نرٕملن
ٲگہنٛدٕن میخانن ٲگہنٛدٕن میخانن، ٲگہنٛدٕن میخانن بہٕ کران گاںٛگل

''روشہِ روشہِ'' گگرٕایہِ گرٛھن ترٛٹہٕ وسٕن، چھپن ترِ ہٲتی گُلی دٕدٕرٕن
ٲگہنٛدٕن آلون ٲگہنٛدٕن آلون، ٲگہنٛدٕن آلون گن دِمہٕ جل جل

امار

مےٚ وُنہِ تہِ اُچھی درٕ لُجمٕژ چانہِ امارٕ، دوہ تارٕ تِم موکلہم گانٛگل
وٕچھس پرگائلی دِلس پارٕ پارٕ، دوہ تارٕ تِم موکلہم گانٛگل

مےٚ شاہ کینٛہہ بچھِتھ اُنی مٕتی، تھاوٕمتی رٕچھِتھ وٕچھس منٛز
بہٕ بیمار بےٚ قرار بس چانہِ امارٕ، دوہ تارٕ تِم موکلہم گانٛگل

مےٚ ہِجرُک تاو منٛز وأٹنجہِ، پیٚنٛجہِ دٕیچھے نارٕ موکُل
بہٕ لولہٕ نارٕ وُہان چانہِ امارٕ، دوہ تارٕ تِم موکلہم گانٛگل

مےٚ ہوش رووُمُت بہٕ حسبہٕ ڈُٲجمٕژ، وٕجمٕژ بہٕ چھُس کمہِ تانی ژھٹے
بہٕ مُژ گأمٕژ بس چانہِ امارٕ، دوہ تارٕ تِم موکلہم گانٛگل

مےٚ دِلِ دُبرایہِ اُدرٕکھل گأمٕژ، سوتیمٕژ رفتار رواں خوٗنس
بہٕ شاید زِنٛدٕ بس چانہِ امارٕ، دوہ تارٕ تِم موکلہم گانٛگل

مےٚ عشقٕچ دود سبٹھاہ کرٛوٚٹھ پیٛوم، لوٚٹھ گٔرِتھ گوم یہِ سٔنٛز ژوٚر
بہٕ نادار گٔیس بس چانہِ امارٕ، دوہ تارٕ یِتم موکلِم گانٛگل

مےٚ چشمہٕ لوٚسم ''روشہِ روشے''، ژٕ کمہِ بوشے یوٚت سنگدِل
بہٕ پان پأرٲوِتھ بس چانہِ امارٕ، دوہ تارٕ یِتم موکلِم گانٛگل

☆

سہلاب

آمُت پیمانن سہلاب ساقیا، چھُن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا
وۆتھمُت میخانن اِضطراب ساقیا، چھُن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا

ؤزھمژ دگ شیٚہلن امارن، دِلِ بمارن رووُمت قرار
ٲکتی کاٲلکی یم در عذاب ساقیا، چھُن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا

چیتھ تہٕ چینکُے بہانہٕ ژھاران، پژاران وۆتھ کر گژھِ بر
رِندٕ گاٲتی بےٚ تاب ساقیا، چھُن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا

رُمہٕ رُمہٕ مدہوش زِہن بےٚ ہوش، روش محفِلن جوان تہٕ پُر جوش
ژٲڈٲتی دِلبرو حجاب ساقیا، چھُن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا

پرہیزگارن رٲچ اُنجمژ، گُجمژ نیٚہہ تہٕ نندٕر چھکھ
وۆلیمتی خاموش خاب ساقیا، چھُن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا

عجب نشا چھِ مکٔشی، خودٕکشی یہِ مودُر مےٚ میٹھ
سٔنیٚ رازکران بےٚ نقاب ساقیا، چوٚن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا

نقد و جنِس ییٚتہِ سورٕے روا، دوا ییٚتہِ میلان پرٛانٕہِ دادٕہِ
کوٚ رمُت بدنام گٔمیٚ شراب ساقیا، چوٚن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا

بہٕ انزان بیقل تہٕ نادان، ہوٕان مُشکاہ مَس کھاسٕہِ
ژھاران سوالن جواب ساقیا، چوٚن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا

ساقی مےٚ نوش کرناو ازجام، سام ییُتھ ہمہٕ زہرس دِتھ دام
چأوِتھ زین اکھ ثواب ساقیا، چوٚن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا

ساقی أسِتھ بن ساگر، سمنٛدر شرٛو پراو پیٛالن منٛز
"روشہِ روشہِ"بأگراولُبہِ لباب ساقیا، چوٚن تہٕ چاون از بےٚ حِساب ساقیا

☆

منہِ کامن

مےٚ بڑٲنتی گژھان صُبحن شامن، چھَم منہِ کامن گرِ گژھہِ ہا
وُچھہِ ہا باغس برجستہِ بامن، چھَم منہِ کامن گرِ گژھہِ ہا

وُڈُون تاٲرُ ژھنہِ گوٚمُت، باثرٕ یوٚمُت تنبلیوٚمُت منٛز سفرس
وتہِ رووُمت پھیران صُبحن شامن، چھَم منہِ کامن گرِ گژھہِ ہا

یہِ دوٚپرن منٛز گٕنہٕ شِگلنوٚمُت، منٛدٕ چھوٚمُت کاون منٛز رازٕ ہوٚنز
ژھایَن ژٔنی دِوان صُبحن شامن، چھَم منہِ کامن گرِ گژھہِ ہا

عجب شہرس منٛز یہِ لوٚگمُت، تھوٚکمُت ہتہِ بٔدی گرٕ ہو پکی پکی
انبن وتن پکان صُبحن شامن، چھَم منہِ کامن گرِ گژھہِ ہا

رتہِ داُوی کھورنِ ماز ژھیوٚنمُت، نیلیوٚمُت رنٛگ روپہِ تنے
طپین ژھاران صُبحن شامن، چھَم منہِ کامن گرِ گژھہِ ہا

أچھن ہُنٛد اوٗش ہۆکھمُت، مےٚ لخترِ گۆمُت رواں خوٗنس
امارن شیٚہلاوان صُبحن شامن، چھَم منہِ کامن گرِ گرٕژھ ہا

ژِھی ژٕھی بیٚیہِ لولہِ للناوٗن، کھیاوٗن چاوٗن چھُم نہٕ یاد کیٚنٛہہ
لوکچار یاد پاوان صُبحن شامن، چھَم منہِ کامن گرِ گرٕژھ ہا

مےٚ زوٗن ماجہِ ہُنٛد بأتھ موٗٹھمُت، مُشر وومُت شیٖر ماجہِ ہُنٛد
''روشہِ روشہِ'' کرٛیشان صُبحن شامن، چھَم منہِ کامن گرِ گرٕژھ ہا

☆

لوسہٕ وُن ہرِیہ

رٕچھِنتھ للہٕ وِتھ جوأنی رأوِم، چھأوِم وأنس بجُرس منز
امارن ہنز ریہہ ہنہِ ہنہِ شیٖہلأوِم، چھأوِم وأنس بجُرس منز

کیٛاہ خبر أسم ہرِ سونت، بڑونت بُلبُلن ہردِ گے
مَسوَل بونی کُمی ززرأوِم، چھأوِم وأنس بجُرس منز

وچھس منز رٕژھرِتھ تھاوِیوم خُمار، سرشار پیمانہٕ ٹھانہٕ دِتھ
لولہٕ نارس کُمی تیٖہہ أدرأوِم، چھأوِم وأنس بجُرس منز

دیوانہٕ بوٚنبرُ لنجہِ پھیرِتھ، ترُلِتھ ویٚور رنگہٕ پوشن
رنگہٕ وچِکس کُمی کِنأری نہنأوِم، چھأوِم وأنس بجُرس منز

پنٕنہٕ مستی منز تیٖہر بن کھوٚتس، وُتھس ژھانٹہِ وولِس سٕدرس
نرمل ڈلس کُمی ہِل ڈٕہرأوِم، چھأوِم وأنس بجُرس منز

سۆرِتھ پگہٕک کالے مُس ژام، آرام تہٕ قرار رووُم صُبہٕ شام
لنکا خابن ہٕنز کٕمۍ سۆری کرِنأوم، چھأوم وأنٛس بجُرس منٛز

أڑھمہٕ تہٕ کأشۍ رأشۍ درٛم، پرٕبم ادھیایہِ گیتایہِ ہٕنز
آژارِچ شرٛوٗژ دٕج کٕمۍ ژھسٹرأوم، چھأوم وأنٛس بجُرس منٛز

تھٕرکوٚنڈ دوٕگنۍ نبٕسر وجدس، سٕجدس کلہٕ نوٚمرُن مُحال
سنگرمالن کٕمۍ نبٕدر پأوم، چھأوم وأنٛس بجُرس منٛز

سورِوُن دوہ بجُر روزِوُن، لوسوُن سِریہِ ترُٕنبومُت
تتہٕ نچ آش ''روشہِ روشہِ'' مٕشرأوم، چھأوم وأنٛس بجُرس منٛز

☆

پٔنٕن پان

کرٕہنٕن حرفن منٛز یہٕ لیکھِتھ، لژھہِ بٕرتھ ہٕلی گٔلی اَچھر
أدِر میل گآمژ ہوٚکھِتھ، لژھہِ بٕرتھ ہٕلی گٔلی اَچھر

یہِ بُرز پرٛون شروپہوٚمُت، وٹنہٕ آمُت رٕنتھ ژھیٚنِتھ
پزِ اپزِ لیکھِم گٔرِتھ تہٕ ژٕرِتھ، لژھہِ بٕرتھ ہٕلی گٔلی اَچھر

سہٕل چھا پرُن گوٚٹِس، کھوٚٹِس روے لبُن مُحال
گردِ غبارٕ بُتھ نہٕوِتھ، لژھہِ بٕرتھ ہٕلی گٔلی اَچھر

بٕرژن ورقن ترٛاش ہیٛژٕمژ، واُجمژ مکراز أنی کھلہِ
کاغذ کیٛوٚم پان کھٔٹِتھ، لژھہِ بٕرتھ ہٕلی گٔلی اَچھر

ژآنگی گاشس گاجبم رآژ، گرٕکی بآژ مگر بُتھ پھِرِتھ
دوٚپہم ژآنگجہِ منٛش ژھوٹھ وٕہرِتھ، لژھہِ بٕرتھ ہٕلی گٔلی اَچھر

ژھینٛمتمن صض پھیش لگِتھ، راوٕ رِتھ نوقطہٕ اتھٕ وسرِم
یادٕ ووترِس اوٗش ہأرِتھ، لرٛشہِ برٕتھ ہٕلی گٕلی اَچھر

بہٕ کیٛاہ ونہٕ مےٚ بۄزی آلو، تالو پھُٹِتھ وُچھم کیٛاہ کیٛاہ
خیالنٕے منٛز سۆمبرِتھ رٕژھرِتھ، لرٛشہِ برٕتھ ہٕلی گٕلی اَچھر

محفلِن منٛز رنٛگ بدلأوِتھ، گیوٕتھ ہزار داستان
گُدرُن پٕتُن پانس بوزٕنأوِتھ، لرٛشہِ برٕتھ ہٕلی گٕلی اَچھر

سارنٛگہِ ربابس ساز پأرِتھ، چأرِتھ طنابہٕ پھُٹمتِس
"روشہِ روشہِ" مےٚ کھشٕ وٕتھی تارٕ گٕنٛڈِتھ، لرٛشہِ برٕتھ ہٕلی گٕلی اَچھر

☆

خطا

دۄرِ دۄرِ ژۄرِ بہتھ، رۄشتھ کیازِ چھِہم مأج
کینہٕ سۆمبرِتھ ملالہِ رٹتھ، رۄشتھ کیازِ چھِہم مأج

مےٚ یاد مأج شِکمکی ربتھ، وہتھ خۄنج ییلہِ دِژھتم چینز
بہٕ از تہِ آنپن اُس دأرِتھ، رۄشتھ کیازِ چھِہم مأج

کھونہِ کھونہِ رونہِ منزِل، کرُل ڈیکس آدم قہر
پانہٕ پتھرِس بہٕ پرِنکس ساۄتھ، رۄشتھ کیازِ چھِہم مأج

اَ آ اِی اُلف بے تے، زیےٚ زیےٚ رُہبلی مستس
زبو اُنتھ میلہِ قلمہٕ کڈِتھ، رۄشتھ کیازِ چھِہم مأج

شیشس تہٕ کترِبن تِکہٕ تار بِگندُم، توگم نہٕ شاید پھُٹمت شیرُن
مےٚ آمی پَن آءتی ژھینِتھ، رۄشتھ کیازِ چھِہم مأج

شُمار میون کوپوٚترن منٛز، کرنٛزٕبس سرتل تہٕ من تڑام
بہٕ مٔشرأوی ٕمتین منٛز منسأوِتھ، روٗشِتھ کیٛازِ چھِہم مأج

ژٕنتھ بےٚ قرار من ودان، پریشان بہٕ یٔژکال
بہٕ زن زامُت چھِس وُہوِتھ، روٗشِتھ کیٛازِ چھِہم مأج

یوٗپس شُپ تہٕ نارس نرِ، گرِ گرِ دِژوم چھیٚپہِ پان
مےٚ ذاتکِس ازلے ناو نہوِتھ، روٗشِتھ کیٛازِ چھِہم مأج

بہٕ وُنہِ تہِ لولہِ آلوٗس پژاران، لاران لاران یِتھ یمہِ ژییےٚ نِش
خبر آر ما تِیی دیدو وُچھِتھ، روٗشِتھ کیٛازِ چھِہم مأج

بہٕ دوٕدِ گلبن ہُنٛد قرضدار، نار ہجرُک وسہِ چھُم
بہٕ امارن ہٕلی گٔلی گنٛڈ گرِتھ، روٗشِتھ کیٛازِ چھِہم مأج

پٔکِتھ سفرس گام دوٗریوم، سوٗریوم ''روشہِ روشہِ'' أچھن گاش
بہٕ خابن خیالن منٛز نرِ ؤہرِتھ، روٗشِتھ کیٛازِ چھِہم مأج

پاڑ پاڑ

دَگ چانہِ لوٚلچ للہِ وان بہِ یارو، پاڑ پاڑ کوٚرتھم ہا بےٚ عارو
اَرٕور بہِ آٮ۪سس کرتھس بےٚ بمارو، پاڑ پاڑ کوٚرتھم ہا بےٚ عارو

نبرِ نُنٛدِ بون اَندری ژھوٚژکون، گرٕون لوٚ گمُت کاڑ زوٚنے
روٗپہِ تنہِ لوٚ گمُت زنٛگارو، پاڑ پاڑ کوٚرتھم ہا بےٚ عارو

آکھ زخمن ہٮ۪ندی دِلِ جِگرس، ذرس ذرس منہِ چھُم تیلان
پھیران بہِ وتہِ وتہِ چانہِ امارو، پاڑ پاڑ کوٚرتھم ہا بےٚ عارو

صُبہِ شام کھٕتاٮ۪ن چھُم گوٚمُت، روومُت چھُم آرام تہِ قرار
دُہان تہِ تیلان چھُم لولہِ نارو، پاڑ پاڑ کوٚرتھم ہا بےٚ عارو

حکیمن طبیبن مٔشیدن مندرن، پیرن فقیرن کھاٚرِم نا نِیاز
جود زن کوٚرمُت پھُتھم جاٚدی گارو، پاڑ پاڑ کوٚرتھم ہا بےٚ عارو

وٚتھ دِلبرٕ لول کیٛاز دود ہٮ۪تھ، وٚتھ کیٛازِ راوان صحراون
تیرِ مجگان کیٛازِ کران آرٕ پارو، پارٕ پارٕ کوٚر تھم ہا بےٚ عارو

نکھٕ پیٚتہٕ دۄرِ کیٛازِ تنبلاوان، آزٕ ماوان چھُکھ کیٛازِ "روشہِ روشے"
چھورٕ چھورٕ چھس کران کرتہٕ میٛون چارو، پارٕ پارٕ کوٚر تھم ہا بےٚ عارو

☆

حِساب بےٚ حِساب

پیمانہٕ ژۄک مۄدُر برِتھ آمُت، چھکراونہٕ آمُت بۄنتھ تیزاب
عذاب ژٲلی ژٲلی مُس ژامُت، ژھارنہٕ دژامُت خزانہٕ نایاب

☆☆☆

ژٕ تژاو لیکھنٕز یَم فسانہٕ، زمانہٕ ووفا نہٕ زانان یارانہٕ
دپنےٚ بیقل نادان دیوانہٕ، زمانہٕ ووفا نہٕ زانان یارانہٕ

مانو ژےٚ اُچھن اشکےٚ شران، پشپان خونِ جِگر توتہِ کیٚاہ
اۄش لولُک مۄلُل نذرانہٕ، زمانہٕ ووفا نہٕ زانان یارانہٕ

بےٚ درد دِلبر دردِ دِل دِوان، نِوان دِلُک آرام تہٕ قرار
لولس تہِ کیٚازِ یُتھ ہیٚو جُرمانہٕ، زمانہٕ ووفا نہٕ زانان یارانہٕ

سُہ رٲژِل پانٕ سُہ مدمس خُمار، تار تار ژھیٚنِتھ گۄمُت بیمار
نہٕ جانانہٕ نظرِ نہٕ کانٛہہ بیگانہٕ، زمانہٕ ووفا نہٕ زانان یارانہٕ

زخمن چانہن مُشکِل دوا، گواہ ژٕ دگہِ پأنی پانٕے چھُکھ
مُشراو ژھارِنی مرحم وانہٕ وانہٕ، زمانہٕ ووفا نہٕ زانان یارانہٕ

نہٕ ریٚہہِ دیدن نہٕ تیٚونٛگل ژھبتے، زٕبتے لولُک دِوان أندری نار
شمعس وُچھِتھ دزان پروانہٕ، زمانہٕ ووفا نہٕ زانان یارانہٕ

مےٚ تیٚول ہجرُک وُہان تہٕ تیلان، تنٛبلاون تہٕ رُم رُم زالان
لُلومُت روٗ چھمُت راوان خزانہٕ، زمانہٕ ووفا نہٕ زانان یارانہٕ

ژٕ ساقی پانے ژٕ پانے شراب، حِساب چھُنہٕس چاونس مُحال
"روشہِ روشہِ" ننٛگلاو زہرُک پیمانہٕ، زمانہٕ ووفا نہٕ زانان یارانہٕ

☆

وُزملہٕ

وُزملاہ ہِشی وُزملہٕ نارٕ برٛیٛہِہ زوتان
ژھٹان تیزاب ہوٚکھ اوٚ دُر زالان
وُچھان نہٕ پتھ نہٕ برٛوٚنِہہ سوران
وِہسراوان اُولِبن دِلن پھٔش پھِران

ژٕٹتھ پڑاٹھ آکاشس رُم کران
تھاٗنتھراوان زوٗنہِ تارکن ترٛہراوان
ژٹان جوین سُمہِ کولن راوٕ ران
دوٗبران مہِژ تل رائیلن ترٛٹو پتھر پاوان

دوٗرِ گُلی دودرِس جل تہٕ کوٚستوٗر ژوٗر نظرِ دِوان
دپان یہٕ کوسہٕ راٗنٹساٗ ژوپاٗری گرٛزان
دِوان موٚت ہوٚس زن یہٕ ہُسے ٹُلان
متھان مانڈان یہِ کوٚٹھِشِس تہٕ مانہِ وٹان

گگرایہِ دایہِ تہِ موٚہنوِ حُکمس تابے روزان
وسان ہلہِ نبٕرِ گنٛڈتھ طوٗفانس ستی گنٛدان
منٛدِ چھاوان آفتابس چھُس جھٹن منٛز ساوان
زاپان جوشہِ اسمانس چھُس انہِ گٹہٕ کران

بناوٗ کُمی یہِ سرتل قرتل ہشی یہِ ناپان
وہران یہِ گٹہٕ زوٗل چھا کِنہٕ نبس گاشہٕ راوان
دزان یاوِنکہِ جوشہِ نارِ تیٚوٗنگُل زن وُہان
وُچھان خشمہٕ چشمو یہِ باٗزی ہتھ بازس پرٛاران

یہِ کم کم پیمانہٕ میزانو ڈالان
گالان آرام تہٕ قرار پرٛزہا مُشکل باسان
مگر یَس پرٛھ آسہِ پانس سُہ ''روشہِ روشہِ'' یِوان
والان تمہٕ تہٕ ہم خم ہوٚل کوٚل پھُٹراوان

☆

میٔون دِلبر

بوزِ نا کتھا میٲنۍ دِلبر اکہِ لٹہِ، ووٹہِ ووٹہِ یِہے یپاری صُبحاے
سِر یہِ کھسہِ ہے گاش پھولہِ انہِ گٹہِ، ووٹہِ ووٹہِ یِہے یپاری صُبحاے

ملالہٕ ترٛاوِتھ دِ ے تہٕ ژکھ مُشرِتھ، وہرِتھ نرِ اژِ ڈیڈٕ سانہِ
کاژٕ زوٗن اوٗ برس گِنڈان گِنڈان ژٹہِ، ووٹہِ ووٹہِ یِہے یپاری صُبحاے

یارٕ بلہٕ پژارس پمپوشہٕ مالہٕ ہیتھ، وتھ زنگہِ اُنہٕ نَس امرِتھ ہیتھ
میٛوٹھ بأتھ پوشنوٗل بوزٕ ناوِ پننہِ ہٹہِ، ووٹہِ ووٹہِ یِہے یپاری صُبحاے

سونہٕ سُنٛد گرٕ ناوس رونہِ زاۄنپانہٕ، دانہٕ دانہٕ لاگُس ہی تے مسوَل
پننہٕ تِہنزِ گلزارس شُہُل شبنم پھٹہِ، ووٹہِ ووٹہِ یِہے یپاری صُبحاے

تھالن پیٛالن لولچہٕ نیٛامژ، آمژ حوٗر کھیٛاونہٕ پژھس
وُچھِتھ نوٗر پرٛزلوٗن روٗس نافہٕ کھٹہِ، ووٹہِ ووٹہِ یِہے یپاری صُبحاے

لول میٛون وُچھِتھ سوٚنزل خوش گرٛ ڈھ، وسہِ رنگہٕ جامہٕ لاًگتھ بُتراٚژ
نژہِتھ وٚژکس أندی أندی رنگ ژھٹہٕ، ووٚٹہٕ ووٚٹہٕ یہٓے یپأری صُبحأے

امارن ہُنٛد جام تھاوس برٛ وٚنہہ کنہٕ، ہنہٕ ہنہٕ چاون گلہٕ گلے
زوٚنہٕ گاشس ''روشہِ روشہِ'' گندو رٹہٕ رٹہٕ، ووٚٹہٕ ووٚٹہٕ یہٓے یپأری صُبحأے

☆

اکھ بۄژنت

سُہ نۄریٚہہ میانہِ لوکچارُک، نو بہارُک فقط اکھ بۄژنت
سُہ پھۄلُمت سونتھ پتھ کالُک، نو بہارُک فقط اکھ بۄژنت

رنگارنگ اسوِنۍ یمبرزل، شہج تہٕ شیتل پھولوِنۍ مَسول
سُہ امار شیٚہلہِ شیٚہجارُک، نو بہارُک فقط اکھ بۄژنت

پاٗرِتھ روپہٕ پان سنگرمالن، پیٚالن پھران رسے مَس کھاسہِ
سُہ ماٗرۍ فت مۄدُر سورگہٕ دارُک، نو بہارُک فقط اکھ بۄژنت

دِوان آلو وسوِنۍ وبتھ، ژبتھ شرٛژ راوان صُبحاےٚ
سُہ قوصہِ قزا گُل وگُلزارُک، نو بہارُک فقط اکھ بۄژنت

رازِ ہوٗنز پمپوشن گنٛڈۍ کران، کھاران موختہٕ کھسلہٕ تلے
سُہ مژھسٕل روٗنہِ پان آبشارُک، نو بہارُک فقط اکھ بۄژنت

ہرنہٕ چشمن سورمہٕ زاٲویٚل، اٲویٚل پان کھٹان سُلہِ سونتے
سُہ یاوُن جوشہِ لولہٕ نارُک، نو بہارُک فقط اکھ بڑونت

کٲرِتھ شرانہ شرٕوٚژ ناگہٕ بلہٕ، زلہٕ نبرملہٕ دِتھ بڑانڈٕ پھش
سُہ خوش اندام ماجہِ ہٕنڈِ وٕژہِ جارُک، نو بہارُک فقط اکھ بڑونت

دُہلی خاب سُہ سونتہٕ چکہٕ چاو، پٲراو مہرہنہٕ ہُنڈ بےٚ رنگ
سو نپہٕ وِنی زوٗن سُہ گاشہٕ تارُک، نو بہارُک فقط اکھ بڑونت

ہارِ طوطس کاٗر پھُٹرٕ، گاٗمژ ننگلِتھ زیو بُلبُلس
سُہ بول بوش میۆٹھ مِلژارُک، نو بہارُک فقط اکھ بڑونت

سوٚ مبرومُت روٗچھمُت تہٕ للہٕ نومُت، رومُت از مولُل داش نداش
سُہ گٹہِ منز گاش گاٹجارُک، نو بہارُک فقط اکھ بڑونت

لبن کتہٕ ''روشہِ روشہِ'' وُچھن کتہٕ کتہِ ژھارس پےٚ
سُہ خُمار یارٕ ہٕنڈِ دیدارُک، نو بہارُک فقط اکھ بڑونت

موٚت موٚت

رٹہٕ ہان تہٕ ژٹہٕ ہان تِکہِ تکہِ کھمہٕ ہان
مارٕہان کنہِ کنہِ یہِ بےٚ عار موت
زِندے کوتھلہِ مرگُزارن نِمہان
مرٕ تل ساٗوِتھ وُچھہاس ووٚنت

یێلہِ یِوان تێلہِ پھوان آکاٗشی ترٕٹھ
ژھٹھ شینۍ لُہران گُلزار
وٕٹسی گرِتھ یێمبرزلن کران وٹھ
کرٕٹھ ٹٔبٹھی کھیٚاوِتھ شِگناوان نوبہار

خبر ضِد کیاہ اُمِس آدمس ہتی
ہتی ڈٕژران تہٕ سوٚری کران
شِنٔبہِ موگلاہ زاگان ہتی ہتی
ہتی موصوٗم متھان تہٕ مانڈان

عجب رٹتھا عجب اسمانٕچ
شُمشانٕچ کل صُبہٕ شامے
مہرِ تھ چھس زورٕ زورٕ وڈناونٕچ
لاگناونٕچ تتہِ سفید جامے

یہِ کُس یُتھ تہُتھ رازٕ اتہِ
وتہِ وتہِ بیٚہناٲوٕمتۍ کرٕہنۍ ملکھ
کوٚژھ دِتھ شراکہٕ تھاٲوۍ مٕژ وتہِ کتھِ
لوتہِ پاٲٹھۍ کھاران موٚنڈس خلک

تلہٕ سا بدلاو تہٕ رٹتھ اٲہۍ کرٕنے
گرٕنے جھرنے سونہٕ سُنٛد پرٛنگ
غم تہٕ فِکر کاستک ترٛاوتک مارنے
کھارنے ''روشہِ روشہِ'' آدٕم رنٛگ

☆

شِتھوٗمُت افتاب

روومُت لوٚکچار سٕہ پرٕژھوٚن نوبہار، شیٚہجار سونٛتُک ہرِتھ پیٚوُمُت
مٔرِ بُزی گوٚمُت وسوُن آبشار، رفتار ہوٚیُک بدٕلیٚومُت

نہٕ نوٚن کُنہِ پوٚشنوٗل نہٕ قُمر کوٚستوٗر، ژوٗر زن پھوٚرمُت رازٕ دانے
مُتی واوَن باغس تُلمُت گوٗر، سوٗر گوٚمُت رنگہٕ پُرنے

ڈلن کھلن پیران تیزاب، آبہٕ آب کھوٚتمُت الَمن
ژوکبر ژاشر ٹِچھر بےٚ حِساب، آب و تاب پرٕ گومُت کولن

زوٗن دٕزٕمٕژ خبر کیٛازِ از، گر گر دزن مُشکاہ ژوپاٗری
سوٗری گرٕ ہتھ بیٛوٚن بیٛوٚن کرٕژٕ، گرزٕ کھرٕمٕژ فلکس اوٚش ہاٗری ہاٗری

وُیہُن وۆتھمُت شِہلِس مہتابس، آفتابس تُلکُتر لوٚگمُت
بدلیٚومُت تاپِر مرژہِل خابس، شبابس وُژھجار سوتیٚومُت

وسۄنی وٚتھ دم پھُٹ گاۄمژ، شرٛ پیۄمژ ٹاسر کھاسٕن منٛز
ونہٕ ہاۆر کٔمی تانی الماس کھیۆاۄمژ، ساۆۄمژ سیٖکہِ تل صحراون منٛز

وُرُن ہٮ۪تھ کلہٕ پٔٹھی صُبح شونٛگمُت، وۄلمُت ہسرِ بوٚنہٕ گرٛہُن وردن
سِریہِ کتہِ تانی روٗشتھ بیٚوٹھمُت، روٗ دمُت ''روشہِ روشہِ'' کھٔٹتھ پردن

☆

رأوی متی نِشانہٕ

بہٕ آہنگ دِل گرِتھ ژالان سِتم، دم کر سورِ چھم نہَ خبر
ودِٕونہٕن زخمن زایہِ مرحم، دم کر سورِ چھم نہَ خبر

سوٗری گأمتی مژھِل ارمان، میزان رووُمت امارن
دوٗرِ بہتھ ژوٗرِ بے درد صنم، دم کر سورِ چھم نہَ خبر

خبر کوٗت کال گو اُستاہ تژ اونس، بوزناونس دِلِ نادارس سوز
پھُٹمژ دِلچ تار ساز پرُنم، دم کر سورِ چھم نہَ خبر

مےٚ ونوٚ گاٹلوٚ خوش روزُن گژھِ، مشراوُن گژھِ کالُک گٹہٕ کار
مُشرأوی مُشرأوی غم یِوان پیہم، دم کر سورِ چھم نہَ خبر

ووٗنی کُس دوا لاگہٕ دادہٕن، رات دیَن یِی سونچان سوران
بہٕ رنگہٕ ڈولمُت مےٚ رٕنیمژ ژم، دم کر سورِ چھم نہَ خبر

مےٚ شاہ سورٕمتی تہٕ شِشٹھیمتی، لگٕمتی شاٹھی کوٕپاٹھی پٔران
دے تہِ ناراضی چھُم کرِ کُس رحم، دم کر سورِ چھم نہَ خبر

دِپان ووہوا کڈٕہاۓ دوٕکھٕ برداریس، تبرداریس ونہٕ ہا ژٕٹُس ہن ہن
''روشہِ روشہِ'' وُچھٕ ہاس گرٕھان جم جم، دم کر سورِ چھم نہَ خبر

☆

فِتنہٕ

سۄر بنہِ زِتنیاہ ترٛاوٕمژ داہگارن، پژارن ووٕتِلتھ وُہہِ کر نار
أندری تیلان ہوکھٕبن أدٕرین امارن، سِتمگارن نظرو دولُمت آبشار

☆☆☆

فِتنہٕ گر فِتنہٕ ژأری ژأری، دأری دأری چھُ دِوان تپر
ستمگر بہانہٕ ژھأری ژھأری، دأری دأری چھُ دِوان تپر

یادِ ووترٛیک موٗت سہلاب، غرقاب تِتھٕس ترُنس کران
ترٛاوِتھ تیزاب رُمن رُمن کأری کأری، دأری دأری چھُ دِوان تپر

یہِ کنُتھ یارانہٕ یارن لوگمُت، مُشرومُت وادِ کالہٕ پکھُک
راوٕ رأونم صُبہٕ شام پژأری پژأری، دأری دأری چھُ دِوان تپر

ہِلہٕ گوٚر ہیتِن زاگان، بأگران پیٛالن زہرِ الماس
خشمہٕ نظرن بُمبہٕ چأری چأری، دأری دأری چھُ دِوان تپر

رہتھن پامن مےٚ ہلم دور نا، کوٚر نا مےٚ من پژان ژےٚ حوالہٕ
أچھی شارِ گیم اوٗش ہأری ہأری، دأری دأری چھُ دِو ان تیر

نشتر لأیِتھ دوٗرِ دوٗرے، ژوٗرِ بیوٚٹھک در پردنےٚ
زخم نوٚورأوتھم ہردِ ہأری، دأری دأری چھُ دِو ان تیر

کٹھُن کوٚٹھُبش ارمانن، امارنن ششر گأنٹھ لٔجمژٕ
تُلہٕ کُتراہ لوٚگمُت ''روشہِ روشہِ'' ژوپأری، دأری دأری چھُ دِوان تیر

☆

مشربہ

یِ مےٚ یاد تھوٚ و تی مُشِتھ گوم، واۂ گٲرِ گٲرِ نوٚو واۂ گرُن پھوٚم
یہِ کُنُتھ ویوٚ کھٹنے دود لاریوم، واۂ گٲرِ گٲرِ نوٚو واۂ گرُن پھوٚم

ژۂنِ مےٚ گنڈ لوٚنچن کأتیاہ، بار ہا استانن کھارٕم نِیاز
لیکھی لیکھی ورقن اتھِ تھأنتھر یوم، واۂ گٲرِ گٲرِ نوٚو واۂ گرُن پھوٚم

شیٚہلہِ شبنمہٕ پان چھوٚلُم، ژوٚلُم ما کرٕیٚہنبر تتنے
شیٚہلہِ شیٚہجارٕ من شوریوم، واۂ گٲرِ گٲرِ نوٚو واۂ گرُن پھوٚم

دوٚپُم ہاوِ پان از طبیبس، دپس یہِ نِسیاں کیاز ِ لاریوم
دوٚہس روزٕ دٔرِتھ کالچن ژھیوٚٹ کھیوٚم، واۂ گٲرِ گٲرِ نوٚو واۂ گرُن پھوٚم

رتہٕ دأوی کھورو نِشانہٕ ترٲوِم، تھٲوِم آکھ وتن کھٔنی کھٔنی
سفرِ صحراوس ترٛر پوریوم، واۂ گٲرِ گٲرِ نوٚو واۂ گرُن پھوٚم

تھٔکِتھ ہاُرِتھ سورنہِ لُجِس، گُجِس ہنہِ ہنہِ شِنہِ ماُژ
اٗشی ژالن ڈٗری یاو بنوٚم، واءِ گٗری گٗری نوٚو واءِ گرُن پھوٚم

کرِ کیٚاہ وونی گس پیٚرس گرٚشہِ، گرٚشہِ کتھ دربارس "روشہِ روشے"
زنگہِ نیٚرِتھ گام دوٗریوم، واءِ گٗری گٗری نوٚو واءِ گرُن پھوٚم

☆

چشمہِ خُمار

أچھن أچھن مَس کھاسی بۍرِتھ، ترِتھ گژھان اکھ اکھ مجگان
ژۆرِ نظرو دِوان تیر داۍرِتھ، ترِتھ گژھان اکھ اکھ مجگان

اکھ حُسنہٕ پری کتہِ تانۍ آمژ، دژامژ بۍترأژ کرنہِ سالاہ
رویہِ مہتابس نستہِ خنجر گۍرِتھ، ترِتھ گژھان اکھ اکھ مجگان

شپنہٕ تلہٕ یمبرزل برجستہٕ پھوۍجمژ، ۆجمژ کلہٕ پیٹھی تارکھ مال
زن موکھتہٕ دوبہِ دژاو زۆنہِ پاۍرِتھ، ترِتھ گژھان اکھ اکھ مجگان

بہٕ خوداہ بہ پرہیزگار چھس، چھس بے خبر میخانہٕ نِش
خبر تیلہِ کۍمۍ تھوۍ ومُت خُمار کھاۍرِتھ، ترِتھ گژھان اکھ اکھ مجگان

نہَ سُرے نہ پیمانہٕ دیدن چھم، نہَ چھم بزۆنہہ کنہِ رِندٕ ساقی
گُستاۍنۍ گومُت مدہوش گۍرِتھ، ترِتھ گژھان اکھ اکھ مجگان

بۍ بے ہوش پیٚوٗمُت حسبہٕ وٕسر یومُت، رووٗمُت کمن خیالن
خبر یہِ دِل کتھ پأٹھی ڈٕرِتھ، ترِٕتھ گرٛشہان اکھ اکھ مجگان

بۍ پژاران دِلبرس ییہِ نا ساتھا، کتھا باتھا ''روشہِ روشہِ'' کرِ ہأو
رنگہٕ سوٗنزل تھاوِ ہان بژانڈس وٕہرِتھ، ترِٕتھ گرٛشہان اکھ اکھ مجگان

☆

راوِمہ وارزتھ

یارِبل تہِ سونُے ڈٔری یاو تہِ سونُے، سونُے تتہِ وسہِ وُن آبشار
سنگرمالن ہُنٛد چکہِ چاو سونُے، سونُے تتہِ وسہِ وُن آبشار

للہِ ہٕنٛدی واکھ وژن تہِ ونہِ وُن، سنہِ وُن سوز پوشنوٗلن
جل تہِ کوٚستوٗرن بول بوش سونُے، سونُے تتہِ پھولوٗن گُلزار
یارِبل تہِ سونُے ڈٔری یاو تہِ سونُے، سونُے تتہِ وسہِ وُن آبشار

رنٛگہِ رٔژ کوٚسہِ قزا پژزلوِنی، زلہِ وِنی وبتھ تہِ مدمست فضا
کھسہِ وِنی زوٗن لوسہِ وُن آفتاب سونُے، سونُے تتہِ بونہِ شیٛہجار
یارِبل تہِ سونُے ڈٔری یاو تہِ سونُے، سونُے تتہِ وسہِ وُن آبشار

ناگرادُن وُزنی رواں رفتار، سرشار امرِتھ برِتھ ناگن
گژلیہِ مارِوُن روہِپہ ڈل سونُے، سونُے تتہِ مرژھیٛل نوبہار
یارِبل تہِ سونُے ڈٔری یاو تہِ سونُے، سونُے تتہِ وسہِ وُن آبشار

صُبحٲے ڈلس پمپوش پھولان، چھلان نٕترو کھور دیون
ہٲری شور ٲری شور سوٗنٕے، سوٗنٕے تتہِ شنکر آچار
یارِٕبل تہِ سوٗنٕے ڈٲری یاو تہِ سوٗنٕے، سوٗنٕے تتہِ وسہٕ وُن آبشار

کُنٕے اسمان دوہس راتس، خٲراتس کٲشر تہٕر بٲگران
دسگیر ریٚشی پیر سوٗنٕے، سوٗنٕے تتہِ تُل مُل تہٕ المدار،
یارِٕبل تہِ سوٗنٕے ڈٲری یاو تہِ سوٗنٕے، سوٗنٕے تتہِ وسہٕ وُن آبشار

روپہٕ سٕنز زوٗن شبس نیران، شیٚہلاوان ہٕجرُک توٚت نار
نپہٕ نپہٕ کرٕوُن نب سوٗنٕے، سوٗنٕے تتہِ سِریہٕ سُنٛد دیدار
یارِٕبل تہِ سوٗنٕے ڈٲری یاو تہِ سوٗنٕے، سوٗنٕے تتہِ وسہٕ وُن آبشار

مَسول چشمہِ خُمار بٕرِتھ، پٲرِتھ پان پٔژاران دِلبرس
شِہلِس واوس مُشکاہ سوٗنٕے، سوٗنٕے تتہِ ژھلہٕ وُن لوکچار
یارِٕبل تہِ سوٗنٕے ڈٲری یاو تہِ سوٗنٕے، سوٗنٕے تتہِ وسہٕ وُن آبشار

کُجی زمین ''روشہِ روشہِ'' بارو دِوان، للہٕ وان دگ ژھىٕہٕ گرٕشچھنچ

لہرو ومُت زولمُت گرٕبار سونُے، سونُے تتہِ سرمایہِ بے شُمار

یارٕبل تہِ سونُے ڈٔری یاو تہِ سونُے، سونُے تتہِ وسہٕ وُن آبشار

☆

الاو

دزان وُچھُم پان ژہتاین، واسنابن گرٛھان سوٗر درِ پرٛان لگمتی یمہٕ ہیرِ پاوبن، لاوبن انگن جلاو پرِ پوٗر

زاس کر تہٕ موٗدُس کر، اوٗسس کر بہٕ زِندے زرِ کاسی کدِٛھ شر، ئلی کرِ ہسم کھونہٕ خنٛدے

ہوٗکھِس أدِرِس وتھرُن شوٗرہم، پٲروہم پان سفرِ آخرس مرِتھ مرتبہٕ پانس کھورہم، وہرووہم اطلاس ہچہٕ پرٛنگس

مأژرن آوجہٕ ژمہٕ وٗژھمٕژ، دٗزمژ زاہراہ ہن ہن نیپہٕ وِنی تن سوٗرن مٔژھمٕژ، کھٔرژمژ رہسہٕ ستن فلکن

کھونہٕ روٗژمت الاون لوٗتے، توٗتے کھوان شروٗژ نار زن وآنساہ اوسمت بوچھِ ہوٗتے، موٗتے موتُن ژوپٲری سردار

بہٕ ووٗنی زِندِ افسانئے منٛز، روپہٕ کنٛز پھوٗژمت أڑ گرٛشِتھ ''روشہِ روشہٕ'' گومت سوٗری میون گرٛژ، برپنٛز اسمانئے پٔٹھ لیکھِتھ

بێیہ اکھ وۄنتی

یُتھ دِم وردان دوکھ وۄتراو، پھۄتراو زخم نۆو تہٕ پڑانی
شیٖشکیاه پیٖالہٕ وۄتھرِتھ ترٛاو، کُتراو پنُنۍ جِگر دانی

نہ کھوژ وُزملن نہٕ گگراین، یم ژھاین ژھنہاہ نالس تھپھ
رٕٹِتھ تہٕ ژٕٹِتھ بزم گراین، وُہن تہٕ واین ہٕنٛدی مارٕہاے کھسورپھ

بہٕ یوان دوہے ڈیڈِ تل چانہٕ، پانہٕ کنہٕ دِوان اشہٕ ستی گوڈ
نہَ منگان دھنہٕ نہَ ہۆکھ اوٗ دُر دانہٕ، لانہٕ منگان بہ صبرُک ژوٗڑ

وُدُن تہٕ رِوُن باوٕ ہاَ ذری یاوس، واوس ڈُچھِتھ رِٹھا ناو
صبوٗر نٔٹو تہٕ ناریو سوباوس، داوس لاگہٕ ہاکھ پانژالی کاو

سٕدرکین ملکن سینہٕ ژٕٹِتھ، رٕٹِتھ کاژِ یہٕ وسواسی من
طمہکی جامہٕ نالہٕ کٔڈِتھ، دۆنِتھ وۆنِتھ تھون اوژھ پن

بێیہ بوز وۄنتی میانی اکہٕ پھِرِ، سِرٕ پھِرِ تہٕ درزبانی کھارزبم نہٕ زانہہ
اہنکارٕ کی بل گری زبم ترِ ترِ، "روشہٕ روشہٕ" پادی زبم نہٕ پرٕ زانہہ

وٹرن تہٕ پٹرن

سہٕل چھا وٹراوُن، کرٛوٗٹھ دود دِلُک پٹراوُن
سہٕل چھا سیر باوُن، توٚہ پھوٚل دِلبر ہیٚچھناوُن

وبگلِتھ شمع رووُمت نِشانہٕ، پروانہٕ دٕزِتھ گوٗمُت سوٗری
سہل چھا آزٕماوُن آدنُک یار راہٕ راوُن، سہل چھا وٹراوُن

بے عارن تھوٗمتۍ گولابن ستۍ، ٕکتۍ کُنڈۍ زن تیز نشتر
سہل چھا للہٕ ناوُن، سوٚن زخم بٔلراوُن، سہل چھا وٹراوُن

نظرِ نظرِ اِشارو اِشارو، دِوان بارو دِلِ بیمار
سہل چھا ژوٗرِتھاوُن، ژھیٚو نمُت جِگر وتھراوُن، سہل چھا وٹراوُن

کأنۍ کأج پڑٲرِ نأوِتھ، پھٕٹرٲوِتھ وادٕ ٕکتۍ
سٕہل چھا مٔشراوُن، صُبہٕ شام پڑٲرِ ناوُن، سہل چھا وٹراوُن

کاوِ دِژم پژتھ بانس، پأنٛی پانس تسلاہ کۆرُم ئلہٕ
سہٕل چھا ننٛگلاوُن، زہرِ الماس ہٹہِ والُن، سہل چھا وترٲوُن

مُژھلِو ارمان گیہِ فناہ، طماہ ززٕریہِ "روشہِ روشے"
سہٕل چھا ژھوٕراوُن، نار لولُک شیٚہلاوُن، سہل چھا وترٲوُن

☆

اَپُز دُنیا

یہِ سمسار بےٚ عار بزٕم تہٕ بأزی گار، دار دار چاوان زہرِ الماس
رہدار گُرٕن ژٹان رفتار، دار دار چاوان زہرِ الماس

نالہٕ دِی دِی نالہٕ کڈان، جامہٕ رنگدار روپہٕ تےٚ
یہِ سمسار بےٚ عار بناوان نادار، دار دار چاوان زہرِ الماس

لولس ژھٕن دِوان وڈناوان، دِوناوان پأنی پانس ہرجانہٕ
یہِ سمسار بےٚ عار کران تار تار، دار دار چاوان زہرِ الماس

پٔنُن لأگِتھ سالہٕ انان، ونان ٹیٚچھِ زوٕ کتھٕ مودرے
یہِ سمسار بے عار زورا وار، دار دار چاوان زہرِ الماس

کٔرِتھ لُرِ پار دوٗرِ وُچھان، پرژھان لوٗکن یہِ کٕتھ تماشا
یہِ سمسار بےٚ عار تیز تلوار، دار دار چاوان زہرِ الماس

زائِلتھ سۆری کرِتھ انہاآری ارمان، کران ژھبتہٕ ٔدۍ متۍ امار
یہِ سمسارے بے عار کران ورفتار، دار دار چاوان زہرِ الماس

أزی کس پگاہ پگہس بگاہ، دغا دِوان أچھی مُچھ ٹُوتھ
یہِ سمسار بے عار کران لار، دار دار چاوان زہرِ الماس

وہرِتھ زال ولان نال، بے حال کران ''روشہِ روشہِ''
یہِ سمسار بے عار کران گرفتار، دار دار چاوان زہرِ الماس

☆

دِلِ بیقرار

أچھن دۄن اۄش جأری، دِلس بےٚ قرأری
امارن لاچأری، دِلس بےٚ قرأری

دِژم کاوِ دِژم وٕنی، أنٕ سٕندی پأٹھی اتھو سورُم
گرٕھان بڑأنٛتی ژۄپأری، دِلس بےٚ قرأری

رٕنگِم رتہٕ مائزِ نَم، ژم کرٕیٚہہ نیم گوڈٕ سونتے
برہم گأم زخم سأری، دِلس بےٚ قرأری

خیالن طوٗفان آمُت، ژامُت سہلاب داریو بریو
پھُٹِتھ یلہٕ گأمتی تأری، دِلس بےٚ قرأری

وُچھِم آکأشی کرٕہنی زۄن، خۄن پشپان پھرِ پھرِ یے
ہٕیمتی أشی ٹأری، دِلس بےٚ قرأری

مےٚ سنہٕ کُنتھ لۆ گمُت ہنگہٕ منگے، ننگے تہٕ ننہٕ وأر پھیران وتن
کاژٕ زۄنہِ شب بےٚ دأری، دِلس بےٚ قرأری

یہِ کُنتھ صنم یہِ کُنتھ دِلبر، رہبر دۄرِ ہِتھ رۄشِتھ
"روشہِ روشہٕ" کرہم یأری، دِلس بےٚ قرأری

☆

کالچہِ کتھ

نُنٛدِ بون دِلبر لولہِ للہٕ نووُم، چووُم کھاسہٕ موٚدُر مَس
تمہٕ کالچہِ کتھ بێیہِ بوزٕنووُم، چووُم کھاسہٕ موٚدُر مَس

قزٲلی چشمہٕ رُمبلی مَس، حبس وہسراوان صُبحہٕ شامے
جاٲدی گار پانس نکھٕ بہنووُم، چووُم کھاسہٕ موٚدُر مَس

اِشارو اِشارو کہتاٲنی ونان، سنان وٕچھس تیرِ مژگان
نظرو نظرو کتھ کرٕنووُم، چووُم کھاسہٕ موٚدُر مَس

روپہٕ ژم نأپان زوٗنہِ گاشس، شبس زن پرٕزلان سنگہِ مرمر
رأتی راتس لوٕچ نیامتھ کھوووُم، چووُم کھاسہٕ موٚدُر مَس

ژریہ کیاہ زِ گوس از اُلجہِم اٲچھی درٕ، شرٕ یارٕ سِنٛدِ گرژھ ما بێ نوٗر
لولہٕ دِلسے لولُک قرار رووُم، چووُم کھاسہٕ موٚدُر مَس

زانہِ مولاہ مےٚ لیکھِتھ کیاہ، کیاہ کرنہِ آمژ بہٕ زنمس چھُس
پیر زائنتھ یار اتھِ پرٕنووُم، چووُم کھاسوٕ موٚ دُر مَس

یہٕ رِنٛدٕ ساقی پرٛتھ میخانُک، پیمانُک شباب اُمِس تابع
ہتن شتن منٛز پرٛزٕنووُم، چووُم کھاسوٕ موٚ دُر مَس

تمہٕ کتھِ تمہٕ وتہٕ گُجِہ گاٚمژ، ڈٕجمژ اناسِپر شٹھیمژ
یادٕ ووترِس ''روشہِ روشہِ'' یاد پووُم، چووُم کھاسوٕ موٚ دُر مَس

☆

قفس

بہٕ قاد خانس منز بنٛد پان ژۄمرِتھ، کاٚر نۆمرتھ نالہٕ دِوان ژوپاٚرٕ
اُوِلی اتھٕ کھور رتہٕ برٕتھ، تھٕکِتھ ہاٚرِتھ ٹُلان نمو کرٕاٚرٕ

ژٹہٕ رِٕکتھ شسترٕ نیرِ رِٕکتھٕ نبر، صبر کۆل گوٚمُت دِیہہ وٕسرمُت
ژھنٛمِتس پانس روومُت زیر وزبر، قبر شاید یتی گرٕھسم چھُس تہٕ ہریومُت

یہ قفس زہراہ مےٚ راس آمُت، ژامُت مُس مےٚ انگن انگن
ہاٚنکلن پان ٹھاسُن مےٚ پھرٕؤژ دژامُت، کتھ کُنٛت مےٚ واش کڈُن زنگن

نہٕ دزٕنُک خوف نہ وڑٕ راونُک ڈر، شام سحر بہ زِندے موٚدمُت
نہٕ نارُک تژر نہٕ مژٕ ہُنٛد قہر، نشتر تہٕ ژمہِ پٹھ مونٛڈ یومُت

شروٕنی شرونی آبشارن ہُنٛد کھران، ژران چھُم ژمہِ سرٕ یہٕ ژٕد
شبنم شُہل تھونٛگل باسان، وُہان چھُم اٚندری دِوان من بارٕ

مےٚ کانچھ ہنتھ مےٚ پرواز راٚوِمژ، گاٚمژ اٚدرٕ کھل "روشہِ روشے"
مےٚ دۄہلی راٚژ ہنٛز نبر پیٚمژ، سوتیٚمژ رفتار بہ ڈولمُت ہوشے

آہ سُہ لوکچار

پیٚیہِ نا سُہ لوکچار ژھوٚہ مارِ ہا، کرِ ہاس دوہ پأنٛشہِ گژاوِ گژاو
لولہِ لِلنأوِتھ امار پأراوِ ہا، کرِ ہاس دوہ پأنٛشہِ گژاوِ گژاو

سُہ کٔمی سنا ورغلووٗمُت تہٕ نیوٗمُت دوٗر، سوٗر گومُت مےٚ یاونس
پھیرِ نا پوٚت لولہِ خاب چھاوِ ہا، کرِ ہاس دوہ پأنٛشہِ گژاوِ گژاو

کٔیاہ مےٚ وُچھس منز روٗچھم نا، چووٗم نا خوٗنہِ جِگر
پیٚیہِ ہے کُٹھِس بَر ووتھ ترٛاوِ ہا، کرِ ہاس دوہ پأنٛشہِ گژاوِ گژاو

پأرووٗم نا صُبحن شامن، پامن بہٕ کھوٗژس ما
آدنہٕ کِس یارس وادِ یاد پاوِ ہا، کرِ ہاس دوہ پأنٛشہِ گژاوِ گژاو

وُچھمس نا پتہٕ بڑوٗنہہ گرایَن، ژھاین دِتم نا میٹھی
بیٚیہِ اکہِ لٹہِ پتہٕ پتہٕ لارِ ہا، کرِ ہاس دوہ پأنٛشہِ گژاوِ گژاو

کوسہٕ بانٛبر اَسس ژۄلُم لوتیٚن، اڑوتے گُرنَس لاچار
کتھ وتہٕ گوتتھی وتہٕ پڑارہا، کرہاس دوہ پانٛشہِ گڑاو گڑاو

ژٚے چھےٚ میانٛی دژے تژاو ملالہٕ، ہِلالہٕ میانہِ ییتہٕ پۄت ژھایے
لولہٕ ڈاٰلِتھ نِیاز کھارہا، کرہاس دوہ پانٛشہِ گڑاو گڑاو

گرژھِ نا میُل بیٚیہِ لتس تہٕ مےٚ، حسبہٕ دِلُک گرژھِ "روشہِ روشہِ" کوفور
گُدرُن ونہٕ ہاس بیٚیہِ تسُند بوزہا، کرہاس دوہ پانٛشہِ گڑاو گڑاو

☆

مُلاقات

ویلہٕ ووت بیٚیہِ میلنُگ، نار ہِجرُک روشہِ روشہِ شیٚہلاوُنُک
ویلہٕ ووت بوس لوٚژراوُنک، نار ہجرُک روشہِ روشہِ شیٚہلاوُنُک

ژولُم کرٕ‏ٔوٕ‏ٔٹھ یہِ دوٕ‏ٔربر چون، لوٚگمُت چھُم کاژِ زوٕ‏ٔنہِ گرٕ‏ٔون
ویلہٕ ووت پان پأراوُنک، نار ہجرُک روشہِ روشہِ شیٚہلاوُنُک

ہارس ہرُد گو ہردس پوٚہ، دوہ باسم شینہٕ وے کوٚہ
ویلہٕ ووت اوٗش وۄتھراوُنک، نار ہجرُک روشہِ روشہِ شیٚہلاوُنُک

جُدأیی تیز تلخ بےٚ ووفأیی، غم دفأیی سبٹھاہ مُشکِل
ویلہِ ووت سینہٕ ژٕٹتھ ہاوُنک، نار ہجرُک روشہِ روشہِ شیٚہلاوُنُک

نٕوی تہٕ پرٕأنی دأدی وبتر أدِم، پبترٕأدہٕم زخمن ہٕندی نِشانہٕ
ویلہٕ ووت وۄنڈُک سیر باوُنک، نار ہجرُک روشہِ روشہِ شیٚہلاوُنُک

داریہِ تہٕ بَری چھُس وُچھان مُژ زن، کھن گاٲمتی مےٚ لولس چھم
ویلہِ ووت روومُت سوٚ مبراونٕک، نار ہِجرُک روشہِ روشہِ شیٚہلاوٕنک

رنگہٕ سوٚنزلہِ ووٚنم ویٚوگ تژاو، آو آو چھُم از یارٕ سُنٛدُ
ویلہٕ ووت دِلبر رٕنزٕناونٕک، نار ہِجرُک روشہِ روشہِ شیٚہلاونٕک

مےٚ بُتھ ازوُ چھمُت رادھا کرشنس، أزی کَس جشنس یُس وایہِ نےٚ
ویلہٕ ووت بَر وچھس مُژراونٕک، نار ہِجرُک ''روشہِ روشہِ'' شیٚہلاونٕک

☆

ژھٔنمتی آبشار

بہٕ ژھٔنہٕ گوٚمُت نوبہارن نِش، وسہٕ وِنہن آبشارن نِش
ژھٔنہٕ گوٚمُت مژھِیُل نظارن نِش، وسہٕ وِنہن آبشارن نِش

مےٚ تن ڈٔزہٕژ سکہٕ صحراوس، داوس تُتِس تاوس من
بہٕ ژھٔنہٕ گوٚمُت سرٕ شہجارن نِش، وسہٕ وِنہن آبشارن نِش

نہ ناگراد شیتِل نہ نرمل وُزان، دزان آب کولن پھران تیزاب
بہٕ ژھٔنہٕ گوٚمُت بونہٕ وارن نِش، وسہٕ وِنہن آبشارن نِش

نہ بادم پھُلے نہ گُچھن بامن، نہ گولابن مُشکہٕ ادفر
بہٕ ژھٔنہٕ گوٚمُت کونگہٕ ڈارن نِش، وسہٕ وِنہن آبشارن نِش

مےٚ انہأری ارمان گاٹِتی رأسی، بہٕ دنہٕ وأسی پھیران شہرٕ گام
بہٕ ژھٔنہٕ گوٚمُت امارن نِش، وسہٕ وِنہن آبشارن نِش

نہ نِشاط ییٚتہِ نہ شالہِ مآر، گآر ییٚتہِ ہِریٚہہ تے ژٕنْدرم
بہٕ ژھٔنہٕ گوٗمُت گلو گُلزارنے نِش، وسہٕ وٕنہٕ آبشارن نِش

نہ سُمبُل نہ یمبٔرزل، ناگہٕ بل تُلہِ مُل نےٚ یارٕ بل
بہٕ ژھٔنہٕ گوٚمُت دیوی دارن نِش، وسہٕ وٕنہٕ آبشارن نِش

نہ کھوٚہوری جوآنی نہ ڈٕچھِنہٕ لوکچار، رفتار ''روشہِ روشہِ'' سوتیٚمژ
بہٕ ژھٔنہٕ گوٗمُت دِلدارن نِش، وسہٕ وٕنہٕ آبشارن نِش

☆

بٹہٕ لۄٹھ

ٹیکِۍ بٹہٕ موٗرکھ تہٕ کھوٗرکھ دارس، گرس بارس کۄرہس لۄٹھ
مۄ دُرمیکراز بُت شِکن وڑارس، وۄہارس ڈوٹھ کرٕ پٹھِ کھوتہٕ کرٕ ڈٕھ

ہتوشتو منز کۄڑُکھ ژاٲرِتھ، پاٲراوِتھ تھوٗوُکھ رازٕ کٕھ
خاموش چشمو کلہٕ داٲرتھ، کھیٚاوِتھ افسوٗس کۄرہس پھرٕ ٹھ

کھبتھ چبتھ مگرمچھ اوٗش تڑاوان، دپان خبر یہٕ آدم کٔمۍ کھوٚ
کھسوٚمُت لرِ لرِ شرٕ پراوان، کڈان لچہِ ٹاس لبوٚتھ گو

کٕٹہٕ موٚنگرا کولہِ پٹھ تڑیشاہ چھوان، شہلاوان اوس دودسہٕ جِگرُک
گرُہُن ہاپُتھ دوٗرِ رخشمہٕ زاگان، پڑاران ہُٹس کر کرس شرُک

دودس تیزاب گو کھنڈ شِگنوٚ، زِبوٚ ہِنتھِ گیہِ لوکھرِ
زِندے پوشنوٗل بنوٚو شوٚ، مودرس گُفتارس گیٚس کھوکھرِ

ژۏلُم شرۏ پرووُم یہِ ٹیۆٹھ پزر، شام و سحر چوم زہر
وبٕتر ووُم پبٕتر ووُم وقتہٕ قہر، اکھ اکھ پہر بس اہر تھہر

موربس ءکتہِ پھرِ کوٗڑہس گرِ، پرِ پکھٕ ژٕچھم ''روشہِ روشے''
سٔنس سمنٛدرس والسم نرِ، گرِ گرِ پبوٗس بےٚ ہوشے

☆

بٹہٕ شہید

مےٚ لالہٕ از یاد پیٚو، أدٕریو دیٖہہ اندرٕ نبرے
دوسدارن حبس وہسریو، أدٕریو دیٖہہ اندرٕ نبرے

گرِتھ تیز نیزٕ پیٚتن، رات دہن گِندان رتہٕ ہوٗلی
ارمانن خوٗن پشپیٚو، أدٕریو دیٖہہ أندرٕ نبرے

ییٚلہِ ییٚلہِ ٹوٚک وُچھُکھ ڈہکس، بیکس زأنتھ کوٚرُکھ شہید
قطرٕ قطرٕ وُشنیر شیٖہلیٚو، أدٕریو دیٖہہ اندرٕ نبرے

گرِتھ غأیِل رأیِل منز وتے، ہتہٕ کتھیےٚ ووٗنہس کأفِر
امارن ڈُبہٕ ڈاس گو، أدٕریو دیٖہہ اندرٕ نبرے

لتہٕ مونجہِ گرِتھ یمبرزل، پھولن کِتھ کوسم ڈوٗٹھ ژیٚیے
شبنمن وچھس تیلیٚو، أدٕریو دیٖہہ اندرٕ نبرے

یہِ زاو کر تہٕ آو کر، قہر ہیتھ دزٕوُن ببہِ تلی
یہِ کُنُتھ ووباہ پھہلو، أدٕرِیو دیٚہہ اندرٕ نبرے

أچھن منز أشہِ پیٚالہٕ، خیالہٕ چانے دم پھُٹے گُلشن
سوٗنتہٕ سونتے بہار زرٕیو، أدٕرِیو دیٚہہ اندرٕ نبرے

بٹہٕ شہیدن کُس کرِ شمار، خُمار دوگنیا رُک بٕرِتھ قلمس
زہر بوڑٕ وِتھ کرٕیٚہنی زیو، أدٕرِیو دیٚہہ اندرٕ نبرے

گٔنڈِتھ ہوٚل رِنڈٕ دزاو، پأراو ہرِ بونہٕ شہیدن ہُند
جامِ ہجران رفیقو چھو، أدٕرِیو دیٚہہ اندرٕ نبرے

آبشارن ییٚر وٗتھ تیزاب، خاب ناگرادن امرِتھ زل
رازٕ ہونٕز "روشہِ روشہِ" ترٕ ہریو، أدٕرِیو دیٚہہ اندرٕ نبرے

☆

مگر مچھن منز وۄ ژھ

اَپزٕ بن نالہٕ متمن مۂ گژھ خوش، وۄش وُنہِ تیلان تہٕ ژھٹان نار
ژٕ ونہٕ واٚسی بٔنتھ کران کشمکش، وۄش وُنہِ تیلان تہٕ ژھٹان نار

بیقل چھُکھ کِنہٕ لاگان انزان، ودن وان پننہٕ نبن ہُنٛد موٚ ٹھے
کنہٕ ڈول دیُن گو امارن کھش، وۄش وُنہِ تیلان تہٕ ژھٹان نار

موٚ دربن کتھن مول موٚ درِ زبانٕی، خوٚبانٕی کانٕی ٹوٚٹھ کانٕز ژاشرک
ببہِ تلٕی میکراز تیزابہٕ دِتھ پھش، وۄش وُنہِ تیلان تہٕ ژھٹان نار

کینژن ٹکبن ہیوٚتگ ملٕی، ژھلٕی ٹلٕی روٹنک کاژِ تل
چوٗنے چلمہِ چون کڈِتھ زیوٗٹھ کش، وۄش وُنہِ تیلان تہٕ ژھٹان نار

یَمہٕ گرِ بار کأم کار نہ دِلکٔے قرار، سورگہٕ دار ژٕتھ گو تبردار
شِتھٕ ہمتی آبشار تہٕ راز ہونزس ژش، وۄش وُنہِ تیلان تہٕ ژھٹان نار

داش نداش تھپہِ نتھ کوٗڑنکھ ننگے، زنگے ژچنے تہٕ کوٗرنکھ موزوٗر
ژٕے کِتھٕ مُشرٲوِتھ ماجہِ ہٕندی غش، ووٚش وُنہِ تیلان تہٕ ژھٹان نار

زوٚنگ دِتھ ٲلِس لوٚنگ کوٗرنکھ، وٕڑ روونکھ زِندے مہٕژِ تل
آوٕسیمتی لبہٕ موٚنی ؤسِتھ آمُت پشؠ، ووٚش وُنہِ تیلان تہٕ ژھٹان نار

دِنظر پوٚشنوٗل گوٚمُت کوٗل، ہوٚل ہوٚل ژوٚل ''روشہِ روشے''
گولاب تہٕ یمبٕرزل ودان ٲش ٲش، ووٚش وُنہِ تیلان تہٕ ژھٹان نار

☆

وُزملہٕ گگرایہِ

بۆ زِتھ گگراین ژٕہران چھُس، تنٛبلان بہٕ وٕسران چھُس
وُچھِتھ وُزٕملن کاٗنپان چھُس، تنٛبلان بہٕ وٕسران چھُس

یہِ گرٛزوٕنی رز گرٕ پتہٕ گز، گرٛز اسمانٛچ شور و شر ہتھ
کٔنَن تھۆپ دِتھ دوان دوران چھُس، تنٛبلان بہٕ وٕسران چھُس

یہِ اٗنی گگراے تہٕ ٔژجی وُزملہٕ، اۄبرٕ تلہٕ طلاطُم
ژٕھینٛمِتس ساےٚبانس وُچھان چھُس، تنٛبلان بہٕ وٕسران چھُس

از گُرہُن نب خشمہٕ ہۆت، سۆت سۆت تیزاب چھرٕ کاوان
ژامُت رِگتِن ودان چھُس، تنٛبلان بہٕ وٕسران چھُس

گٹھاٹۆٹھ بُترٛاٗژ ژوٕپاٗری، چاٗری ہانٛژھِ زۄن ٔژجمٕژ
اندکارس منٛز پریشان چھُس، تنٛبلان بہٕ وٕسران چھُس

ملکھ ڈلس باوٕرِ گاۓمتۍ، متیمتۍ لسیمتۍ ووۓتۍ ہوشہِ ڈۓلمتۍ
بہٕ پیرٕ وٕنہِ ناوِ لمان چھُس، تنٛبلان بہٕ وٕسران چھُس

نہَ بُلبُل دیدن نہ پوشِنوٗلنۍ ژھاے، ہاے پیٛمٕژ رازٕ ہوٗنٛزٕ س
اوٗن ہیٛوٗ وتن ژھاران چھُس، تنٛبلان بہٕ وٕسران چھُس

منتھٕر تہٕ پاٹھ مُشتھ گومُت، کھوٗمُت زن مےٗ بزٕ اَری ژھوٚٹ
موٚت پوٚت ہوٗان چھُس، تنٛبلان بہٕ وٕسران چھُس

ژھٕعن لگہِ ہے ڈوٗٹھس تار دِہن، بیٛہن وُشنیرس اَلِس منٛز
''روشہِ روشہِ'' ژوٗرِ نظرِ دِوان چھُس، تنٛبلان بہٕ وٕسران چھُس

☆

سفر

پڑانین وتن از بیٚیہِ پکِتھ، منڈِتھ شین لوکچارِ گے
مُشرآوِمژ تر بیٚیہِ یاد پاٙوِتھ، منڈِتھ شین لوکچارِ گے

از سِریہِ ترُن باسوم، تریوم اوٚے یہِ توٚت دیٚہہ
نیلیمژ ژمہِ جوش تپِتھ، منڈِتھ شین لوکچارِ گے

توٚرُس ملکھی پوکھرِ بل، برتل ماجہِ بھوانہِ نموس
یادِ ووترِس ٹلہِ کترُ پھٹرِتھ، منڈِتھ شین لوکچارِ گے

گیٚنہِ بُتھِس شین سموم، ہموم ہم کھم جواٙنی ہُند
شہُر لد امارن سوٚرِ دگ چھاٙوِتھ، منڈِتھ شین لوکچارِ گے

خیالن ہُند ڈل لگِتھ گوٚمُت، شِٹھوٚمُت ہنہِ ہنہِ لولہِ نار
وُشناٙوی وُشناٙوی گو شام ڈٲلِتھ، منڈِتھ شین لوکچارِ گے

شِشر گاٹنٹھۍ أچھر والن، مَس والن کوٗٹھِش اویزان
پرٛتھ ژٔیوٗہ گومُت شِشٹھِتھ، منڈِتھ شین لوکچارٕ کُے

وچھم مانہِ بھگوان گوٚرُم، دورُم ہلم کُلِس زٕرِس
وۄٹھم دامانہٕ روٗد أدٕرِتھ، منڈِتھ شین لوکچارٕ کُے

زیرٕ ئج کتھ تانٛ ژھۄنٛتھ گو، موکلوٚ خیالن ہُنٛد یہِ سفر
''روشہِ روشہِ'' پہوٗس تھئکِتھ ژھۄنٛتھ، منڈِتھ شین لوکچارٕ کُے

☆

دم پھُٹؠ نب

دم پھُٹؠ نب أندری رِوان، دِوان کاوٕ روپہٕ زۆنہٕ از
گُرہُن کِٹہٕ کال شب دِیان، دپان گھٹہٕ کرٕ زۆنہٕ پچھس از

پُنم از آسنہٕ گرٕ ھِ پھۆلتھ، ڈٲلتھ سنگہٕ مرمر دۆرِ ناپان
مگر از اسمان سۆر مٔلتھ، رٲوِتھ حُسنہٕ قمر بالہٕ یار کریشان

نوبہارس از وندُک برٕونت، سونت رووُمت آبشارن
رنگہٕ سِتِس دوٕر تونت، وونت گُٹھر رووُمت کۆٹھش

از ہۆ ہۆ واوُک اوٗش ہٕتھ، نتہٕ سوتھ ہی تے مَسول
بدلے رنگہٕ یہٕ نرمل وتھ، چیتھ شینکیاہ نیلومُت پمپوشہٕ ڈل

اما اسوٗنی تارکھ کۆت گاٮِٕتی، رٲوٕتی ما یم کالے
رِکنہٕ بأزی گارن ورِغلاوٕتی، ڈٲلمتی ما چھِن زلری زالے

ژھوٗنمُت ذاتگ ہٲتھ پیٛرن فقیٖرن، ارشکٕن فرشکٕن ملکھن باوان
دوا ژھاران زخمن دِلکٕن، فلکن دُعایہِ خاؔر منگان

وٕٹس گاٲمژ یمبٕرزل، جل تہٕ کوٚستوٗر جُدا جُدا
ہوٚکھِتھ شرپٲتھ شیٖتل ناگہٕ بل، ''روشہِ روشہِ'' راز ہوٗنز دِوان سدا

☆

مےٚ کیٛاہ

دۄ پنم ژےٚ دود مےٚ کیٛاہ، مےٚ کیٛاہ چانہِ دگہِ ستۍ
ژےٚ زخم تہٕ مےٚ کیٛاہ، مےٚ کیٛاہ چانہِ دگہِ ستۍ

ٹۆپتِھ ترٛ ووہکھ یا بُچھِتھ، وُچھِتھ گۆژھ نا ہوشہِ پکُن
ژےٚ ویہہ تہٕ مےٚ کیٛاہ، مےٚ کیٛاہ چانہِ دگہِ ستۍ

ٹۆپھ چھا نیزٕ ژٹِتھ انہِ، تنہِ ہنٛز رگہِ تنہِ تہٕ گھنہِ
ژےٚ پشپان خوٗن تہٕ مےٚ کیٛاہ، مےٚ کیٛاہ چانہِ دگہِ ستۍ

مےٚ گُن کتھ چھُکھ دولہٕ وُچھان، پھیشان وُٹھ خشمہٕ ہۆتے
ژےٚ وسان باران تہٕ مےٚ کیٛاہ، مےٚ کیٛاہ چانہِ دگہِ ستۍ

دود تہٕ دگ گیہِ پانس پانس، دوا وانس مہلامہٕ مٔلی
ژےٚ تیلان تہٕ مےٚ کیٛاہ، مےٚ کیٛاہ چانہِ دگہِ ستۍ

بوزۆ ہو سبزٕ پکھ، ژکھ تہٕ دژہہ گیہ گرِ نبر
ژےٚ کرٛارٕن أدرٕبرٕ تہٕ مےٚ کیٛاہ، مےٚ کیٛاہ چانہِ دگہِ ستی

ژوُلم ننٕگلوُم ہٹہِ ووُلم، شیٚہلوُم یہِ توٚت گروکھ
ژےٚ وُہان تہٕ مےٚ کیٛاہ، مےٚ کیٛاہ چانہِ دگہِ ستی

أندری شروپروُم یہِ پشپوٕم، چوم شینٕکیٛاہ ''روشہِ روشہِ''
میٛانٕن چھوٕر چھورن ووُنٕن مےٚ کیٛاہ، مےٚ کیٛاہ چانہِ دگہِ ستی

☆

أنۍ تہٕ سٔنۍ

کم کم سِتم وہتر اٚوی مےٚ، کم نیزٕ و نشتر ژاٚلی مےٚ
سینکۍ زخم پہتر اٚوی مےٚ، کم نیزٕ و نشتر ژاٚلی مےٚ

نہَ آکھ ہاٚوِم نہٕ دگ باٚوِم، شیٚہلاٚوِم یہِ دم پھُٹٕ وس
کم کم چھوکھ للناٚوی مےٚ، کم نیزٕ و نشتر ژاٚلی مےٚ

کنۍزِ کھاسبن مُلہٕ مایہِ کرِتھ، ٹھانہٕ دِتھ شیٖکیٖاہ برِتھ
کم کم الماس شرۆ پراٚوی مےٚ، کم نیزٕ و نشتر ژاٚلی مےٚ

لولہِ نارِ دٕزِم ہن ہن، تن من ژھسوٗنم زن اوٗ ژھ پن
کم کم آمہِ تاو شیٚہلاٚوی مےٚ، کم نیزٕ و نشتر ژاٚلی مےٚ

دِلُک دود وو بالہِ جان، نہَ پرٛان نیران نہَ زِنٛدٕ تھاوان
کم کم دوا آزِماٚوی مےٚ، کم نیزٕ و نشتر ژاٚلی مےٚ

یہِ ہِجرُک دٕری یاو اوٚن تہٕ سوٚن، نبتھٕ نوٚن صحراوترُن کٹھُن
کم کم تآوِیژ نائلی تژاوی مےٚ، کم نیزٕ و نشتر ژائلی مےٚ

نہَ اوٚش ہورُم نہَ ہلم دورُم، کھورُم اِلزام پٲنٛی پانس
کم کم افسانہٕ نہناوی مےٚ، کم نیزٕ و نشتر ژائلی مےٚ

''روشہِ روشہِ'' دآدی جمع گیہِ، أدِ ریہہِ کرٛآری نٕوی تہٕ پرٛآنٕی
کم کم آکھ ژٕوٚرِ تھاوی مےٚ، کم نیزٕ و نشتر ژائلی مےٚ

☆

آرام نوٚھتھم

آرام نوٚھتھم قرار نوٚھتھم کٕرتھس بےٚ آرام
سوکھہٕ موکھہٕ وٕجتھس پامن لأجتھس راوٕ رووٚھتھم آرام

مژِھل بہارن مےٚ امار گنڈٕ رٕژٕ، ژٕڈٕ اکہِ نظرِ چانہٕ ساٚری
کُس نال وژٕلتھم کُس دود ووٚتلووٚھتھم، کٕرتھس بےٚ آرام
سوکھہٕ موکھہٕ وٕجتھس پامن لأجتھس راوٕ رووٚھتھم آرام

وسہٕ وِنی شِہج آبشار اٚسِس، اٚسِس ہوا یہِ سور سور سوٚنچ
کُس تاویزٕ گوٚنڈٕھتھم کُس بڑم دِبتھتھم کٕرتھس بےٚ آرام
سوکھہٕ موکھہٕ وٕجتھس پامن لأجتھس راوٕ رووٚھتھم آرام

اٚژہور نافہِ ستن پردن کھٕٹتھ، وٕٹھ تھاوِوم دامانہٕ پنٕنۍ کنٕ
کُنُتھ جود کوٚرتھم کوسہٕ ماٚٹھر پرٕتھم، کٕرتھس بےٚ آرام
سوکھہٕ موکھہٕ وٕجتھس پامن لأجتھس راوٕ رووٚھتھم آرام

بہٕ حلبہٕ وسر پمٕژ گاٮ۪مژ مدہوش، جوش لولہٕ نارُک اندرٕ نبر ے
کمہِ پیٛالہٕ چاٮ۪وتھس کُس خُمار کھورتھم، گٮ۪رتھس بےٚ آرام
سوکھٕ موکھٕ وٕجتھس پامن لاٮ۪جتھس راوٕ رووتھم آرام

مےٚ اٮ۪چھی درٕ لُجمٕژ مُژ زن گاٮ۪مژ، راٮ۪وٕمژ خابن خیالن منٛز
شونٛگِتھ شہمار ننٛدرِ وُزٕنووتھم، گٮ۪رتھس بےٚ آرام
سوکھٕ موکھٕ وٕجتھس پامن لاٮ۪جتھس راوٕ رووتھم آرام

ووٗنی مےٚ تن من ژ ےٚ پُشر وومُت، للہٕ نو ومُت لول چون ''روشہِ روشے''
لولہٕ مُشکاہ ژوپاٮ۪ری وہرووُمت، گٮ۪رتھس بےٚ آرام
سوکھٕ موکھٕ وٕجتھس پامن لاٮ۪جتھس راوٕ رووتھم آرام

☆

ارمانن ہُند وہُگ

شوقہٕ چانے بہٕ پان پأرأوِتھ، وُزِناوِتھ شوٗنگِتھ امار
ارمانن ہُند وہُگ وہرأوِتھ، وُزِناوِتھ شوٗنگِتھ امار

دارِ پیٹھ ہارِ پڑاریَس، پڑاریَس رنگہٕ بُلبُلس
رِژِ شیٚچھِ کن دأرِتھ، وُزِناوِتھ شوٗنگِتھ امار

أویُل تہٕ زأویُل پان وبسر ہوم، تنبلوم تھأنتھر یوم یہٕ من
مشرووُمُت یاد پاوِناوِتھ، وُزِناوِتھ شوٗنگِتھ امار

مُشکِل دوٗرِ رِکی دوہ، کوٗہ وول کھسُن مُحال
ہِجرِکی صحراو شہیلأوِتھ، وُزِناوِتھ شوٗنگِتھ امار

ماگس ؤژھس باغس منز، ناگس ژھارنہٕ سوٗنتہٕ پمپوش
گُٹھشہِ تلہٕ وِرِکم پڑزناوِتھ، وُزِناوِتھ شوٗنگِتھ امار

یہِ لولہٕ دگ عجب دود، جود کوٚ رمُت زن جاۓدی گارن
لولہٕ نار لولہِ للہناۓوِتھ، وُزناۓوِتھ شوٗنگتھ امار

انہاۓری وادِ مژھِل لوکچارِ کی، مدمست بہارِ کی رٕسِل خاب
لولہٕ کتھن مالہٕ گرناۓوِتھ، وُزناۓوِتھ شوٗنگتھ امار

نِشانہٕ کھنہٕ روپیہِ تنہٕ، ونہِ زمانہٕ بہٕ چاۓنی دیوانہٕ
ناو چون ''روشہِ روشہِ'' لیکھناۓوِتھ، وُزناۓوِتھ شوٗنگتھ امار

☆

چانہِ ژھایہِ

مےٚ بڑ اُنتی چاڈٕنی صُبہِ شامے، بہٕ بیمارے بہٕ بیمارے
مأج چانہِ دیدارے، بہٕ بیمارے بہٕ بیمارے

لوکچارس لولہِ للہٕ وِتھ، لأرِگتھ وتنہِ گُر لولُک
چووتھس خوٗنہِ جِگر دامے، بہٕ بیمارے بہٕ بیمارے

مےٚ بڑ أری ژھوٚٹ زن کھوٚمُت، موٗٹھمُت زہنہٕ آنگُن
بہٕ ژھاران گِنڈٕنکی مُقامے، بہٕ بیمارے بہٕ بیمارے

ژھنہٕ گرژھِتھ ژھایہِ ہِتھ، روٗشِتھ چھکھ ڈرکہٕ رٕٹِتھ
مےٚ رووُمت آرامے، بہٕ بیمارے بہٕ بیمارے

دوہَس راتس وق گنڑِ ہوم، گنڈ کریوم خابن خیالن
لاریوم نِسیاں رووُم شُمارے، بہٕ بیمارے بہٕ بیمارے

دِلس وٹھ أچھن آبشار، بہار میٔون زٕز رٕہومُت
کُس نِیہِ تس پأ گامے، بہٕ بیمارے بہٕ بیمارے

تن ہندر یمٕژ خۄن ژھٕوُمُت، برٕتھوُمُت بہ شاید
روٗپہٕ پانس گوٗمُت ترٛامے، بہٕ بیمارے بہٕ بیمارے

صوٗرت چأنۍ سونٛتہٕ ہرٕد ژھأرٕم، کھرٕ چأوٕم وأنٛس ''روشہِ روشے''
أچھی درٕ چانہِ امارے، بہٕ بیمارے بہٕ بیمارے

☆

بێیہِ اکہِ پھِرِ

بێیہِ اکہِ پھِرِ تنٛبلوٚ یہِ دِل، تنٛبلوٚ دِل بێیہِ اکہِ پھِرِ ے
بێیہِ اکہِ پھِرِ برٛموٚ یہِ دِل، تنٛبلوٚ دِل بێیہِ اکہِ پھِرِ ے

مےٚ امار گٔنڈی مِتی آسی نیاسوٚ، ساسو پرٛہیزو قسمہٕ تہٕ دڑیٚہہ
بێیہِ اکہِ پھِرِ بیقلوٚ یہِ دِل، تنٛبلوٚ دِل بێیہِ اکہِ پھِرِ ے

کرِ کٔیاہ دِلِ نادانس، واوٕ طوٗفانس کٔڈم ناو
بێیہِ اکہِ پھِرِ وولوٚ یہِ دِل، تنٛبلوٚ دِل بێیہِ اکہِ پھِرِ ے

مےٚ شہر بدلو مےٚ وردن بدلو، بدلو مےٚ بأنہٕ أنہٕ پٔژن
بێیہِ اکہِ پھِر متوٚ یہِ دِل، تنٛبلوٚ دِل بێیہِ اکہِ پھِرِ ے

پنہٕ ننٛن ژھاین وتہِ پڑاریوٚس، پتہٕ پتہٕ لاریوٚس تِتھن تِتھن
بێیہِ اکہِ پھِرِ وسٛربوٚ یہِ دِل، تنٛبلوٚ دِل بێیہِ اکہِ پھِرِ ے

پکُن کرٕوٕٹھ دوُن مُحال، سوال قدمہٕ قدمہٕ مُشکِل
بێیہٕ اکہِ پھرِ تھاٲنتھر بوٕ یہِ دِل، تنٛبلوٕ دِل بێیہٕ اکہِ پھرِے

جوہدتھ گٔرِتھ منٛز میخانس، پیمانس أچھی ٹوُتھ دُتُم دام
بێیہٕ اکہِ پھرِ ووٗشلوٕ یہِ دِل، تنٛبلوٕ دِل بێیہٕ اکہِ پھرِے

تھٲر گٔنڈِس ڈوٕکھ ہتہٕ بٔدی، ؤدی ؤدی ووٗتھُس "روشہِ روشے"
بێیہٕ اکہِ پھرِ منٛدٕچھو یہِ دِل، تنٛبلوٕ دِل بێیہٕ اکہِ پھرِے

☆

ہوس

یہِ کیاہ سنا گوٚمُت مُژہِل واوس، منہِ چھُم ہوس چھاوِہا سوٚنت
ترِ رِکتھ اپور تیتھِس صحراوس، منہِ چھُم ہوس چھاوِہا سوٚنت

وُہان تتوٚنگُل ترِ گجہِ، بوچھِ ہژ بچھِ اُس وُہرِتھ
ژامو بانہِ تتوٚمُت تاوس، منہِ چھُم ہوس چھاوِہا سوٚنت

ہُلی گُلی موکھتہِ واسنایہِ ہنٛدی، سونہِ ہنٛدی روپہِ ہنٛدی دوٗرِ نایان
اَپزے مایایہِ لوگمُت داوس، منہِ چھُم ہوس چھاوِہا سوٚنت

اُتھتہِ روٗسی ملکھ اُنِس سٔدرس، وولرس گتھ گاہژ مُژ
تار رِکتھ لگہِ مُتِس ڈری یاوس، منہِ چھُم ہوس چھاوِہا سوٚنت

نہَ گُل پھوٚلمتی نہَ آمُت بُلبُل، سُمبُل یمبرزل شونگتھ از
نبر ونہارِ بیٚیہِ کاوِ بٹہِ کاوس، منہِ چھُم ہوس چھاوِہا سوٚنت

ناگہٕ بلس امرٛتھ شرۆپمُت، زٕز رہۄمُت نٛرمل ڈلس پمپوش
راز ہونٛزس وُنہٕ ۆٕژھمٕژ پأراوس، منہِ چھُم ہوس چھاوِ ہا سوٗنت

مےٚ مُس ژامُت آرادھن گٔری گٔری، سوری سوری منتٕر ''روشہِ روشے''
تھۆ کمُت ژھونٛمُت دأدی رکتھٕ باوس، منہِ چھُم ہوس چھاوِ ہا سوٗنت

☆

سوٗنتس ہرُد

کھۄژمِژ دٔتر از گولاب مَنڈ چھان، یتھ سوٗنتہٕ باغس ہرُد نژان
یمبرزل ہوٚ چھمِژ از شباب ڈولان، یتھ سوٗنتہٕ باغس ہرُد نژان

ہوٚ کھِتھ شرٛ ۆپتھ صحراو بٔنتھ، آگرے رأوِتھ زلہٕ وُن ناگراد
آرِول ہوٚ ژمِژ از تیزاب وُزان، یتھ سوٗنتہٕ باغس ہرُد نژان

سِریہِ کرتانٛ کھوٚتمُت مگر، سنگر ترٛۆپرِتھ دارِ تہٕ بَر
کوٚستوٗر رکلیمِژ از اذاب للہٕ وان، یتھ سوٗنتہٕ باغس ہرُد نژان

روٗپہٕ ڈلس رنگ از بدلے، کھٔے زن ٲبجمِژ پمپوش
وتہستا دٔ زمِژ از آب وُہان، یتھ سوٗنتہٕ باغس ہرُد نژان

سوٗنہٕ لأنکہِ روٗپہٕ لأنکہِ ژھٹھ دزامِژ، ؤستھ آمِژ لبہٕ تتے موٗنٛ
ہُرِتھ ہی وبسر یمِژ از سہلاب گرٛزان، یتھ سوٗنتہٕ باغس ہرُد نژان

رازِ ہونٛز ہا ترِ ٕکرٛوِتھ، شرٛو ٕکتھ ژوٛمرِتھ اڈِلوٛک پان
أچھن ژھاپٕھ از سراب تنبلاوان، ییتھ سوٚنتہٕ باغس ہرُ د نژان

سوٚمسِ ول پان پأرأوِتھ، وُزنأوِتھ نٛندرِ ہٕتی امار
نٛندر گجٕمرٛ از خاب کریشان، ییتھ سوٚنتہٕ باغس ہرُ د نژان

عجب مُشکاہ عجب رنگ بہارس، آبشارس شِٹھوٚمُت یاوُن
قُمرٕ ''روشہِ روشہِ'' از جواب ژھاران، ییتھ سوٚنتہٕ باغس ہرُ د نژان

☆

بس اکھ نظر

یمو ہرنہٕ چشمو وُچھکھنا دُبارے، بلہِ اکہِ نظرِ دِلِ بیمارے
یمو لولہٕ چشمو وُچھکھنا دُبارے، بلہِ اکہِ نظرِ دِلِ بیمارے

مَس کھاٸسی جورہ روپہٕ مہتابس، حُسن شبابس مسرٔور کران
انان سرٔور یم وارٕ وارے، بلہِ اکہِ نظرِ دِلِ بیمارے

بُنمبہٕ خنجر تہٕ نیزٕ أچھروال، زال ؤہران کران بےٚ حال
ونان اسرار أچھی ٹٕہٕ وارے، بلہِ اکہِ نظرِ دِلِ بیمارے

کالہٕ موبس شہمار زن پأرِتھ، مأرِتھ بےٚ قزا دِلِ بیقرارن
کأتیاہ غأفِل مُشکِل شُمارے، بلہِ اکہِ نظرِ دِلِ بیمارے

بےٚ عار جأدی گار کِنہٕ سِتمگار، أچھو أچھو بأزی ماران بأزی گار
نار ووتلان شیٚہلہِ انہارے، بلہِ اکہِ نظرِ دِلِ بیمارے

بۂ تشنہٕ چھُس ژٕٹھ یمو حجاب، ثواب زمین موکلِم عذاب
پۆز بوز نتہٕ بۂ پان مارے، بلہِ اکہِ نظرِ دِلِ بیمارے

نکھٕ یتھ سنٕز ہا ژھارٕ ہا پیمانس، میخانس نٕرا سرٕ کرٕ ہا
کھسہِ ہم ''روشہِ روشہِ'' لولُک خُمارے، بلہِ اکہِ نظرِ دِلِ بیمارے

☆

یاون رایَس

یارِ ہنزِ کلہِ کولہِ پٹھ دڑاس، بےٚ پروایَس پڑاریَس
نسیم نگیٖن ژھنڈِتھ آیَس، بےٚ پروایَس پڑاریَس

پھوتہِ تُجھس سہٕ رنگہٕ شِکارِ منز، منز ڈلس ژےٚ پڑاران
بہٕ پان پأرِتھ ژھاران یاون رایَس، بےٚ پروایَس پڑاریَس

لوکچار بالہٕ یار سورِتھ جوٲنی، روٲنی یاونِچ کالِچ کتھ
بہٕ یاد پاوان تتھ سرمایَس، بےٚ پروایَس پڑاریَس

أمی جاأدی گارن زالس لأجنس، زأجنس لولہٕ نارن بو
ہی مال پتہٕ گیٖس نأگرایَس، بےٚ پروایَس پڑاریَس

عامن تہٕ خامن لأجنس پامن، جامن دِہٕ ناٲوہس چاکھ
بہٕ ولنہٕ آیَس لولہٕ نیایَس، بےٚ پروایَس پڑاریَس

وسہٕ وُن آبشار توٚت باسوٚم، دِتھ گوم آمہٕ تاو روٚپہ تنۍ
حبس تہٕ ہوش رووُم پیٚیس نہٕ پایَس، بےٚ پرواہَیس پڑاریَس

ژلہِ کیٚاہ دود بلہِ کِتھٕ دگ، کنگ فِراقُک وُہان دوہ راتھ
صُبہٕ شام ''روشہِ روشہِ'' گِتھن ژایَس، بےٚ پرواہَیس پڑاریَس

☆

ونس تہٕ ماچھم وار

گٕدرُن پٕنُن ونس کیٲہ، ہاوس سینہٕ ژٕ‍ٹتھ کیٲہ کیٲہ
سۆن دود اوٗن باوس کیٲہ، ہاوس سینہٕ ژٕ‍ٹتھ کیٲہ کیٲہ

عجب دُبراے عجب وسواس، لاس موٗلُل زن اتھٕ گوٗمُت
ژھارُن سکہِ صحراوس کیٲہ، ہاوس سینہٕ ژٕ‍ٹتھ کیٲہ کیٲہ

نشتر تہٕ زنگہٕ وُچِھتھ بازٕ رِگنٕزوم، کھوٚن پوٚم مگر زہرِ الماس
لاگُن نبتھٕ نوٚن داوس کیٲہ، ہاوس سینہٕ ژٕ‍ٹتھ کیٲہ کیٲہ

ساسن لچھن منٛز ژھاٲرِتھ ژاریوم، پٲرادیوم اٹھ تہٕ اَٹھور شیرِ
جرُن کھوٚٹِس پٲراوس کیٲہ، ہاوس سینہٕ ژٕ‍ٹتھ کیٲہ کیٲہ

پٕنُن اَسِتھ دوپر لوگُن، زوگُن ہیتِن ملالہٕ روٗٹُن
چھلُن ستہِ صابنہِ کاوس کیٲہ، ہاوس سینہٕ ژٕ‍ٹتھ کیٲہ کیٲہ

کتھ میٲنی عاسہ تہٕ خامس منز، ژنِس بازرس منز رُسوا
پٮ۪ہُرن پھیش لگمژِس ناوس کیاہ، ہاوس سینہٕ ژٕٹتھ کیاہ کیاہ

سرتلہِ ژمہِ سونہٕ مُلہٕ مایہٕ، ہایہٕ کرہوم رنگ تہٕ روغن
دٕبن کوٚژھ ورزِنس واوس کیاہ، ہاوس سینہٕ ژٕٹتھ کیاہ کیاہ

نہَ ژھوپہٕ کرنس وار نہٕ ونس رفتار، امار أنٛدرِم سہلابہٕ بزٕی
ترُن ووٕلیٖمژس ڈٕری یاوس کیاہ، ہاوس سینہٕ ژٕٹتھ کیاہ کیاہ

کھاریوم نِیاز مٔشیدن مندرن، پرٕن پٮ۪تھ أشہٕ گوڈ دِژوم
''روشہِ روشہِ'' ژٕتِس پاوس کیاہ، ہاوس سینہٕ ژٕٹتھ کیاہ کیاہ

☆

اڑٕ مور گرٕھتھ

سفر صحراوس کُرہا کڈِتھ، منڈِتھ آمُت گردِ غُبار
بکِتھ وأنسا اڑٕ مور گرٕھتھ، منڈِتھ آمُت گردِ غُبار

شاردا مأج منہِ مندرس، گیانہٕ سوٚدرس وُزِناوان
دھیان سرسوٚتی ہُنٛد سوٚرِتھ، منڈِتھ آمُت گردِ غُبار

نہ ہارُن دوہ کُنہِ شِشر راتھ، نہ ساتھ رُت نہ مأری موٚنٛد پڑ بات
خابن خیالن فقط موکھتہٕ جُرِتھ، منڈِتھ آمُت گردِ غُبار

انہأری صفن ادب پأرأوِتھ، ژأرِتھ وہڑھناوِتھ موٚدری شار
وِوپدیش گیا ٹُک پدِ پدِ لیکھِتھ، منڈِتھ آمُت گردِ غُبار

معنے افسانن کتھن دوٚن ترٛن منز، سیمنز انہِ گُٹس ژونگ زألِتھ
کنز اگیا ٹُک ریزٕ ریزٕ کرِتھ، منڈِتھ آمُت گردِ غُبار

نہ تیر ہیتھ نہ تلوار ہیتھ، قلم ہیتھ مگر جنگس دژامُت
روأنی لفظن ہنز شبنم ؤہرِتھ، منڈِتھ آمُت گردِ غُبار

کالُک کالن کھوٚ أزیُک مشہِ پگاہ، دغا دیہِ یہِ وق أخر
کتھے روزن کتھن منز کھٔنِتھ، منڈِتھ آمُت گردِ غُبار

ہِجرن امار شٹھر أوٕمتی، راوِ رأوٕمتی مژھل تہٕ رٕسِل سوٚپُن
تھکِتھ ژھیٚنِتھ ''روشہِ روشہِ'' بِہتھ، منڈِتھ آمُت گردِ غُبار

☆

کھونہِ للناوتم

غوصہِ کیاہ روٗٹھتم کتھا کرتم، کھونہِ للناوتم لولہِ پننے
ملالہِ تژاو مأجی کھمبا کرتم، کھونہِ للناوتم لولہِ پننے

سوٚنتہِ ہردِ چانہِ آشہِ، باشہِ کرنووٗم کوٚل من
مأرِ فتگ پیٚالہِ گلہِ چاوتم، کھونہِ للناوتم لولہِ پننے

بہٕ وٕنی دِوان انہٕن وتن، ہتن شتن پرژھوم پے
وتھ پرزلأوِتھ متہٕ راوِ راوتم، کھونہِ للناوتم لولہِ پننے

مے لولہِ چانگ امار مأجی، کأنٹی کأجی بس اُکے اہِلاش
لولہِ للنأوِتھ لول آپراوتم، کھونہِ للناوتم لولہِ پننے

بہٕ موٗرکھ سبٹھاہ نادان، انزان بہٕ گأرزان زوالہِ پننے
گیٚان دِتھ دھیٚان دارِ ناوتم، کھونہِ للناوتم لولہِ پننے

دوہ رات برٛأنٛتی گرٛھان چأنی، چأنی کل چھٕم صُبہٕ شامے

مےٚ أچھی درِ لُجمٕرٛ متہٕ پرٛارٕ ناوتم، کھونہِ للٕناوتم لولہٕ پٕننے

مےٚ ویٛوگ لولُک وٕہرووُمت، پأرووُمت ہنہِ ہنہِ منہِ منٛدر

سنموکھ روٗزِتھ پادن تل ورتم، کھونہِ للٕناوتم لولہٕ پٕننے

بأعہ اوٛن روٛن تہٕ نبتھٕ نوٚن، سوٚن چاہ اگیانہٕ جنگلہٕ کُے

بأگھتی ہُنٛد منتٕر ''روشہِ روشہِ'' پرٕناوتم، کھونہِ للٕناوتم لولہٕ پٕننے

☆

یِتہٕ طبیپا

أمی عشقن کٔرنس لاچار، یِتہٕ طبیپا بلہِ دِلِ بیمار
رُمہِ رُمے وُہان چھُم نار، یِتہٕ طبیپا بلہِ دِلِ بیمار

نہ مٔژ نہ گأمژ فلوا، تلواس مگر چھُم وچھ ژٹان
شیٚہجہِ نظرِ کرتم شیٚہجار، یِتہٕ طبیپا بلہِ دِلِ بیمار

پیرن فقیرن نی ہس، ہتہِ پھِرِ، ہرِ پھِرِ تہٕ درزیأنی کھٔژس
تأویزن مژ گیہِ مأتھر بے کار، یِتہٕ طبیپا بلہِ دِلِ بیمار

مےٚ ترٛ ؤپرِ دارِتہٕ برَس ہأنکل، حل گانگلہِ توٗ گُم نہٕ ژھارُن
یہٕ کُتھ دود یہٕ کُبتھ ازار، یِتہٕ طبیپا بلہِ دِلِ بیمار

وٕبسو سٔدرو پھوتہِ تُجھس، لأجِ ہس رہٕژھن تہٕ پامن
ناوس تہٕ اِسمس کوٚرہم تار تار، یِتہٕ طبیپا بلہِ دِلِ بیمار

مٔندرن مٔشیدن دشہِ گنجبم، چھجبم دربارس بڑانڈِ کنہِ
دم پھٹُڈ گاہے وودُم زارزار، یتہٕ طبیپا بلہِ دِلِ بیمار

مےٚ ہوش رووُمت بہٕ بےٚ ہوش، مدہوش مستی منٛز نژان
مےٚ لوٗلس آمُت چار، یتہٕ طبیپا بلہِ دِلِ بیمار

مےٚ کیٛنہہ شاہ ووزُم ہیٚمتی، رٕچھِتھ تھاوٕی مٕتی دادِ چانے
ولہٕ ''روشہِ روشہِ'' ہاوتم دیدار، یتہٕ طبیپا بلہِ دِلِ بیمار

☆

از چمن روشن گو

از چمن لولُک برجستہٕ پھوٚلمُت، آمُت بہار سوٚنتہٕ لۄنچیے
از کوٚٹھِش ہِجرُک استہٕ استہٕ وِبگلیوٚمُت، آمُت بہار سوٚنتہٕ لۄنچیے

فِراقکی جامہٕ ژٕٹِتھ یمبٕرزل پھوٚجمٕژ، شوٚنجمٕژ شینہٕ پِنِنہٕ کلہٕ نلہٕ وُرُن ہتھ
از انہارٕ وٕتھرو شبنم للنووُمت، آمُت بہار سوٚنتہٕ لۄنچیے

ڈل بُٹھِس رازٕ ہونژٕ واشاہ کٕڈِتھ، ژٕارِتھ موکھتس مالہٕ کران
از لولہٕ ہتین شابن کاڑ کوٚڑمُت، آمُت بہار سوٚنتہٕ لۄنچیے

یژکالُک میُل دون دِلن از، از زوٚن ہلم دٲرِتھ افتابس
از تارکو آنگنس ویٚوگ وٕہرووُمت، آمُت بہار سوٚنتہٕ لۄنچیے

اُچھن اُچھن منز لول سرشار، بےٚ شُمار کتھن افسانہٕ پُرخُمار
از ساقیَن پیمانن لول بأگرووُمت، آمُت بہار سوٚنتہٕ لۄنچیے

دِلہٕ دُٕبراے تیز گاٝمژ، رأوٕمژ نٔنٛدٕر لولہٕ متٕن

از دیٚہہ وٕسر یوٗمُت تہٕ دِل تنبلوٚمُت، آمُت بہار سوٗنتہٕ لٔنٛجیے

زٕہو خاموش مگر چشمہٕ کتھٕ کران، ہاران موٗلُل سرمایہِ أچھو

از ہزار داستان گوٚنہِ دژٕ امُت، آمُت بہار سوٗنتہٕ لٔنٛجیے

اتھ موٚ درِس خابس نالہٕ متہِ رٔٹہِ ہے، چھاوِہے "روشہِ روشہِ" لوٕلے لول

از قُمرُ یاون ہٕتھ مایہِ ووٗلمُت، آمُت بہار سوٗنتہٕ لٔنٛجیے

☆

مالِ مُفت دلِ بےٚ رحم

یُٖ تُجھ ئُر تمُٖ لُر کھیٚہِ ہو، لۄٚٹھاہ ییٚلہِ گو اَسہِ گو ہو
توصفُک ڈۄٚٹھاہ اُنٕی کھلہِ پھۄٚ ہو، لۄٚٹھاہ ییٚلہِ گو اَسہِ گو ہو

دارِ بَر ترٛۄپرِتھ کتھ اُنٛزراٰوِکھ، ترٛاٰوِکھ زِتنیٛاہ سۄٚرِ ڈیٚرس
اُڈِ راٰژ کرٛۄٚٹھ ژش گو ہو، لۄٚٹھاہ ییٚلہِ گو اَسہِ گو ہو

تاشے وانس پٕتھرِس پاٰوِکھ، ننٛدٕرے ساٰوِکھ رازِ ریٚشی
وُدُناہ رِوُناہ اُشی گو ہو، لۄٚٹھاہ ییٚلہِ گو اَسہِ گو ہو

شٕیچھ ہنیہِ واون بالو کاوئُری، گُری گُری کھُری ہتھ نیزو نشتر
اُولِس مازس کھش گو ہو، لۄٚٹھاہ ییٚلہِ گو اَسہِ گو ہو

ناشاہ پھاشا گرس تہٕ بارس، دارس لۄٚکھِس کاٰفِر دیٛن
اللہ ہو اکبر رش گو ہو، لۄٚٹھاہ ییٚلہِ گو اَسہِ گو ہو

فِراق

مٔندرن شِوالن لِتھوان کوٗرٕ کھ، روٗٹھ تہٕ موٗرکھ بٹہٕ موٗنگر
اَولِن تہٕ زاوِلِن غش گو ہو، لوٗٹھاہ ییٚلہِ گو اَسہِ گو ہو

ناٹہٕ ہیٚن بتہٕ ہاٲن ہِندوستانٕچ، راکھستانٕچ مگر الم کلس
ڈُو دِتھ راکھُس خوش گو ہو، لوٗٹھاہ ییٚلہِ گو اَسہِ گو ہو

ہارنس زیننس ہرجانہٕ بوٚر اسہِ، لسہِ گُس بسہِ گُس کنہِ روٗدس
رٕچھمتس سوٚمبراوی مِتس پھش گو ہو، لوٗٹھاہ ییٚلہِ گو اَسہِ گو ہو

پوشِنوٗل بےٚ حسں رووٗس بول بوش، نوش کرٕنوُکھ زہرِ الماس
ژواپاٲری ''روشہِ روشہِ'' ووش گو ہو، لوٗٹھاہ ییٚلہِ گو اَسہِ گو ہو

☆

کھأرخاہ

یہِ کمم کھأرخاہ دژایہِ واڈِ پھُٹرِتھ، دِتھ داہ نوٗبن تہٕ پڑانبن ہٕقسمن
گُرِتھ تھپھ دامنس نال نیٖوکھ ژٕٹتھ، پھرِتھ پھش امارن تہٕ رسمن

یِم گُرٕ تاژ بے چند کس ماجہِ زاہٕتی، ژاہٕتی ژوٗرِ پنٕنبن صفن
ژٕٹتھ اتھواس پیٛٹھی دژاہٕتی، آہٕتی زِنٛدن وٕلِتھ کفن

سُہ نعرٕ پیزِ دُن مُشِتھ گوٗکھ، کھوٕکھ موٗتھمُت موردٕ ماز
یاڈٕ ووٗترِس بنگہٕ چُرٹھا چوکھ، شوکھ پوٗرٕ کوٗرُکھ گنٛڈِتھ زآری باز

جابرٕ دپان بدلاوو ناوہارِ پرٕبترس، درواز س لیٖوکھس دارُل بُت شِکن
سُلیمان ٹوٗنگ ونو شنکرآچارس، دربارس ٹُلہٕ مُلِس ژٹوکھ ہن ہن

رواں خوٗنس زاگان موتہٕ موٗگل، شورٕ دوٗگُل ہتھ راکھبس زاگان
ببہِ تٔلی شراکھ ہتھ قسأے گوٗگُل، ووٗکھُل کاجہٕ وٹھ ہتھ پتہٕ دوران

شوٗنگِتھ کوٗنبہٕ کرُن کر بیدار گژھِ، وسہِ کر سٔدرس تہٕ ژھانٹہِ تر
أکِی سےٕ رٕ زِلمہِ کر ییٚژھِ پژھِ، وژھِ وأنٛجہِ کر ''روشہِ روشہِ'' لول بَر

جوٲنی فنأیی

تھۆکمُت ژھۆنمُت زُو وۆنگان، دِپان گۆمُت یہِ کیٛاہ چھُم پانس
گرِ گرِ وۆتھان تہٕ اٲنس وُچھان، دِوان ژۆرٕ نظرٕ ساران تانس تانس

☆☆☆

روٲنی آبس رُکان چھا روٲنی، روٲنی آبس رُکان چھا روٲنی
جوٲنی وأنسہِ چھا روزٲنی، جوٲنی وأنسہِ چھا روزٲنی

وُزٕوُن ناگراد نیٖوُن، وۄسُون آبشار زلُوُن
کینٛہہ قدم پکِتھ روٲنی، روٲنی آبس رُکان چھا روٲنی

لبالب برِتھ پیمانہٕ، میخانہٕ ژھاران رِندانہٕ
ؤہران زال یہِ اٲنی ماٲنی، روٲنی آبس رُکان چھا روٲنی

شُہُل لولہٕ نار للوُن، ڈلُوُن افتاب لوسُوُن
ژلان لوکچار دوان دورٲنی، روٲنی آبس رُکان چھا روٲنی

بیقل من ہمان کھمان، نہٕ پران اوم نہٕ سۆ ہم سوران
کایُر زُہن دِہہ وہراٖنی، رواٖنی آبس رُکان چھا رواٖنی

دٕ چھنِس کھوور کھوٕرِس دٕ چھُن، ہیٚچھُن اٖچھی ٹُوِتھ گو کو کر تچھُن
انہٕن کنہٕن چھا وُزاٖنی، رواٖنی آبس رُکان چھا رواٖنی

ہمدم، ہمقدم، پننیٚ پان، زان کر دھیٚانس گیٚانس پاٖری زان
پنہٕ نہٕن پردہٕن کتھ ژٕ گنٕزراٖنی، رواٖنی آبس رُکان چھا رواٖنی

ززر بونہِ پَن ہرِ، ژرِ راوِ اول وُزملن ترٛہرِ
شِہلِس واوس از کھوژاٖنی، رواٖنی آبس رُکان چھا رواٖنی

وُٹھِتھ موٗٹھا از مُژراو، سۆمبراو رووُمت پرٛ کھٹاو
''روشہِ روشہٕ'' گس ژٕ روشاٖنی، رواٖنی آبس رُکان چھا رواٖنی

☆

تقدیر

کرمہٕ آوٕلنہِ بہٕ شِنہٕ مائٕزٕ وہگلان، للٕوان یہِ کُنُتھ کرمہٕ لون
ترٛیشہِ ہٕرٛوِس شیٛپکیاہ ننہگلان، للٕوان یہِ کُنُتھ کرمہٕ لون

چھاونہٕ آیَس لگِمٕ کِتیٛ دل، مل تنہِ ہُنٛد دٕرٛام نہٕ گُنے
ڈُلوان ڈُلوان واتنأوہس گرٛٹہٕ بل، مل تنہِ ہُنٛد دٕرٛام نہٕ گُنے
کاوس کتہِ ژلہِ کرٛہنہٕ پرٛون، للٕوان یہِ کُنُتھ کرمہٕ لون

پتہٕ برٛونٛہہ کوٕرُم پرٛانٛہن پلون، دلون درٛالیس تِلہٕ چھأوِتھ
ژھنمرٛ ترٕ گنجِم المن، دلون درٛالیس تِلہٕ چھأوِتھ
ژھرٕ اتھو ہیوٚت مےٚ بازر موٕلوون، للٕوان یہِ کُنُتھ کرمہٕ لون

مٔلی ہیوٚتُم جٔنجال گٔیس بے حال، زلرِ زال وٕنُم أنٛدی أنٛدی
ژأنٛگج نألی گٔیم روٗوُم خطہٕ خال، زلرِ زال وٕنُم أنٛدی أنٛدی
امارن دتہٕ گٔیہِ رٕدُم للٕوون، للٕوان یہِ کُنُتھ کرمہٕ لون

یہِ کِرٛتھ ریٚہہ ؤژھمِژ مےٚ پانس، تانس تانس چھُم وُہان
اڑٕ دۆد پان کیٛاہ ہاوٕ جانانس، تانس تانس چھُم وُہان
کیٛاہ ژھوٚراوٕ تھاوٕ کیٛاہ دٕزٕ وون، للوان یہِ کُنٛتھ کرمہٕ لون

رأوی ٕمتی لوکچارن گُرنم کاشے، پاشہِ پاشے گوم یہِ دِل
وُنہِ کنن چھَم گرٛشان مودرٕ باشے، باشہِ پاشے گوم یہِ دِل
بالہٕ یار بےٚ عار وُچھُم ژٕلوون، للوان یہِ کُنٛتھ کرمہٕ لون

چھَس وِدان مُژ شاید بہ گأمِژ، رأوٕمِژ چھَس دُہلی گاشے
پنہٕ نوٕ تہٕ پردیو چھَس مشرأومِژ، رأوٕمِژ چھَس دُہلی گاشے
"روشہِ روشہِ" رفیقا ژھاران پوشہٕ وون، للوان یہِ کُنٛتھ کرمہٕ لون

☆

ٹھٹھ

اَکھی اَکھی اَری اَری ٹھٹھ گوم ئلی، چور زاَنتھ روٗٹھس ژھلی
اَپزی وان اَپزی موکھتہٕ پھٔلی، چور زاَنتھ روٗٹھس ژھلی

اَنہٕ منٛزی حوٗرہ ہاوٗہم پزلان، نوٗر ہیرِ بونہٕ گاہ تژاوان
پان جان بنٛد تھوٗتھ پھوتہٕ ہیوٗتم ملی، چور زاَنتھ روٗٹھس ژھلی

دوٗ ینم ہانٛزن تارس تارتھ، کھارتھ آوِلنہٕ کیٛاہ مے کُبت
ربر شراکھ ہیٛتھ پژاران ببہٕ ٹلی، چور زاَنتھ روٗٹھس ژھلی

مائسم ارمانن اوسُم تیلان، وُہان دم پھُٹ دیٛہہ اَندری
نٔی کھٔنی زخم تھاوِم ؤلی ؤلی، چور زاَنتھ روٗٹھس ژھلی

نہ چنٛدِ نہ پلوا نہ دلوا چھُم، بیٛچھِنس بانہٕ تہٕ پھُٹمت چھُم
رٔنیمتس ہلمس ؤٹم پھٔلی، چور زاَنتھ روٗٹھس ژھلی

دزٕتھ پاٹھٕ کس ہِشی دوہ راتھ، ساتھ کیٚاہ رٹُن ییٚیہِ ساتس
پوٚز نیٚوکھ پچ وان پڑی یار گلی، چور زاٚنتھ روٗٹھس ژھلی

ژھارِ ہان انسان گرِ ہتھ شُمشان، زِندے آدم منڈِ چھاوان
آدِمی رتہِ گُلالہِ پھوٚلی، چور زاٚنتھ روٗٹھس ژھلی

نہٕ ون ہاٚر وننہٕ وان نہٕ قُمُر گیوان، ''روشہِ روشہِ'' رِوان پوشِنوٗل
اوٗن گو پاٚز طوطہِ گیہِ گلی، چور زاٚنتھ روٗٹھس ژھلی

☆

ترٕ گنڈی

سۆری سۆری تہٕ پٕری پٕری زبو چھَم کلان، لبان چھُس نہٕ سہ اکھ ناو
سۆر استانن ہُنٛد تنہِ ملان، بلان چھُم نہٕ اگیا ٹھک ناو

☆☆☆

ترٕ چھَم کھٔژمژ ہارنہِ جوشے، کھُری لد لأنی راو رووَنم ہوشے
صحراوس ؤہراتھ کیٛاہ پوشے، کھُری لد لأنی راو رووَنم ہوشے

کرِ کیٛاہ نیٚرِتھ نبتھ پڑباتن، پھیٚرِتھ تھۆرِتھ رِتبن ساتن
دَے تہِ مۆزُرس مجبۆرس پوشے، کھُری لد لأنی راو رووَنم ہوشے

کنہِ پوتلبن نِش بہٕ اوٗش ہاران، نِیاز کھأری دوہ راو ران
وق لیس ڈلہِ تس تأویزِ تہِ روشے، کھُری لد لأنی راو رووَنم ہوشے

اتھِ بُتھ چھلنے بانٛگاہ پٕرم، سۆرُم شِکار ماز توتہِ أٹھم ڈٕرم
بیقل منس چھُم اَپزُے بوشے، کھُری لد لأنی راو رووَنم ہوشے

یوٗنہِ پھِرِ پھِرِ گَس کرمہٕ لوٗن پھیٖوٗر، دھرٕمکھوٕ میٖٹھوٗ تُل مےٚ گژھ ر
کرٕ پالس یِی چھُم گَس کھارٕ دوٗشے، کھُرِ لدلاٗنی راہٕ روٗونم ہوٗشے

لُشی دِژٕنم واسنایِن ہوٚ مروٗدُم مَن، گیانہٕ نارٕ زاٗجم ہَن ہَن
سوٗن گُرِتھ من گرژھِ ہا مد ہوٗشے، کھُرِ لدلاٗنی راہٕ روٗونم ہوٗشے

پھُٹراوِ شِشُر یِیمہِ وٕنڈٕ کالُک، موٚہہ انڈ ھکارُک یِیمہِ گٹہٕ کارُک
سازِ وایہِ ہامس گرژھتھ ''روشہِ روشے''، کھُرِ لدلاٗنی راہٕ روٗونم ہوٗشے

☆

پڑاو

بُڈِتھے بہٕ پانس کھرٕ، درٕ کِتھٕ امہِ زرٕ
وُبکھرٕژے گھٕرٕمرٕژ تھرٕ تھرٕ، درٕ کِتھٕ امہِ زرٕ

وُچھُم اَنہٕ اوس بے حال، اَلفس گوٚمُت اوس دال
دٕچھِنٕز کھووٕرٕ روومُت خطہٕ خال، قزُل کوہ سارن کِتٕس کرٕ
بُڈِتھے بہٕ پانس کھرٕ، درٕ کِتھٕ امہِ زرٕ

کٕڑٕہا لاپٕنٛتھِ ژور مگر بُجرس پڑٛاے، تھوٚد ووٗتھنس لٔنٛجرٕ چ گرٛاے
مجبوٗر زوِ پیٹھ ؤہی تہٕ واے، سُلہِ سونتے یہِ آمُت ارٕ
بُڈِتھے بہٕ پانس کھرٕ، درٕ کِتھٕ امہِ زرٕ

نہٕ کھسےٚ پھیکٕن کانٛہہ نہٕ اژِ بہٕس، نہٕ اَس ؤہرن دود بتہٕ مٔنٛڈِس
نہٕ اَنٛدی پکھی شُر کانٛہہ نہٕ اتھِ روٗٹ کوٚبس، لمہِ گُس لوٗنٛچن گُس کرِ درٕ درٕ
بُڈِتھے بہٕ پانس کھرٕ، درٕ کِتھٕ امہِ زرٕ

بہٕ سونٛچان سوٗران کیٛاہ پزٕووُم، کموٗم خرچووُم کیٛاہ راوٕ رووُم
کیٛاہ پرٕکھووُم کیٛاہ پزٕزنووُم، تِتھِس سٕنِس سٕدرس بہٕ کِتھٕ ترٕ
بُڈِتھے بہٕ پانس کھرٕ، درٕ کِتھٕ امہِ زرٕ

ژلہٕ ہا دوٗر یوٚت نہٕ واتہِ بھے، بےٚ غم بہتھ وایہِ ہا نے
دھیٛانس منٛز کرِ ہا گیٛانچ لے، ساز بوٗزِتھ موکلہٕ ہان دپو ارٕسرٕ
بُڈِتھے بہٕ پانس کھرٕ، درٕ کِتھٕ امہِ زرٕ

نہ ترٛ نگہٕ پشپان انگن نہ باقی جلال، حلال کوٚرمُت وقتن جمال
نہ رواں رفتار نہ باقی کمال، ''روشہِ روشہِ'' بہٕ کتھ کنُت پان گرٕ
بُڈِتھے بہٕ پانس کھرٕ، درٕ کِتھٕ امہِ زرٕ

☆

کاوٕ گاٹل

لالہ مٔلی ہٕرۍ وم سونہٕ سۍنز موہرے، ژورے تھاوۍوم پانس لرے
بیقلن بود رآوم پنٕنۍ گرے، پورے لتس کیٛاہ یَس نہٕ دَے ورے

☆☆☆

نارٕ ہٕژرٕ منہٕ سٕور گوم، گاٹلی پانس چور ناو پیوم
زہرِ الماس پٲنٕی پانٕنۍ چوم، گاٹلی پانس چور ناو پیوم

روپہٕ تن تھاوۍم ژٕنۍ تاپس، شاپس دپیوم ننٛدٕر ما پیٚیہٕ
اکأرِس کرۍوم اوم زوم، گاٹلی پانس چور ناو پیوم

گُلی تہرٕبن وُلِمنۍ کھرٕوس، بیچھوس تھزرس پٕننۍ رٕنۍ
تروشہٕ لنجہِ نالہٕ مۆت کرۍوم، گاٹلی پانس چور ناو پیوم

وُچھم جامہٕ جم نژان میخانن، پیمانن وُچھم ٹاسہٕ رائے
خام طمہاہس کھوس وسرۍوم، گاٹلی پانس چورٕ ناو پیوم

أدِرہوم من أدِرہوم دیٖہہ، وِیٖہہ تیٖلہِ کنُتھ وۄتھمُت چھُم
جِگر آہنگ پارُد بنہوم، گاٹٕلی پانس چور ناو پیٖوم

کوٗرمس زارِ پار موٗنگمس نِشانہٕ، موکھتہٕ دانہٕ رۄٗ چھُم وچھس منٛز
ژوٗرِ تھاوِتھ تہِ ژوٗرِ متیوم، گاٹٕلی پانس چور ناو پیٖوم

لولہِ ہوٗت یارِ ئلی پرٕکھووُم، راوِ رووُم موٗلُل لال
سرتلہِ مُلہٕ مایہِ کھاریوم، گاٹٕلی پانس چور ناو پیٖوم

اتھہٕ منٛزٕ نیٖرِتھ وچھِ وچھِ دِتم، ہیٚتم دزٕ وگہِ مولہٕ شرٕوگی اِلزام
''روشہِ روشہِ'' پان ماریوم، گاٹٕلی پانس چور ناو پیٖوم

☆

تصویر

ہایہِ کھوٗمُت یہِ تصوٗیر، ضایہِ گاٹِتی چھِس طماہ
زاآجی وۄلمُت نیہِ زبآنیاہ، ضایہِ گاٹِتی چھِس طماہ

ریشِم دجہِ سِتی دُتمس پھَش، اوٗش وۄتھُم وُتھِم سِنٛز کھش
لوکچارُک جلال گوٗمُت تباہ، ضایہِ گاٹِتی چھِس طماہ

نہٕ کران کتھ نہٕ کینٛہہ ونان، أچھی پھِری پھِری اورِ وُچھان
دم پھُٹی ژۄلمُت کُس کُس غماہ، ضایہِ گاٹِتی چھِس طماہ

نہٕ ریٛہہ نہٕ مُشکاہ تیٖلہِ کیاہ باسان، نارچشمن زن تتونگل دزان
کٔمی تانٛی طوٗفانن کوٗر مُت فناہ، ضایہِ گاٹِتی چھِس طماہ

یُس وُچھان سُہ پرٛژھان سوال، یُتھ خطہِ خال مگر أندی أندی زلری زال
پرٛژھہاس کینٛہہ کینٛہہ تہٕ وونہِ ہسم کیاہ کیاہ، ضایہِ گاٹِتی چھِس طماہ

یِیہٕ ہٕہس زبوِ کتھ ژور کرٕ ہاو، حالِ دِل اکھ اَکس باوٕ ہاو
دمہِ غنیمتھ راوٕرُن گوناہ، ضایہِ گٔژِھ چھِس طماہ

روزِ الوٗنڈ یہِ خاموش نِشانہٕ، بدلِتن دوہ راتھ بدلِتن زمانہٕ
نہ چھُس گراوے نہ چھُس از پگاہ، ضایہِ گٔژِھ چھِس طماہ

اے تصویرٕ ژٕ تقدیرٕ وول، نہ مری کانٛہہ نہ یِیہِ کانٛسہِ ہُنٛد لول
''روشہِ روشہٕ'' ژھوپہٕ دم کُرِتھ تنہا، ضایہِ گٔژِھ چھِس طماہ

☆

رتھ گو آب

رتھ گَو آب لول نایاب، دَگ وٗژھ امارن بےٚ حِساب
زرِ زرِ روٗو زن سیماب، دَگ وٗژھ امارن بےٚ حِساب

وُنوِ بختس لوگُن غاٗرزان، راوِ رآونس وقتن پاٗری زان
کرِنووُن اَتُر تھاوِتھ حجاب، دَگ وٗژھ امارن بےٚ حِساب

شرٛوگہِ مولہِ کٔنُن وتہِ وتہِ اِنسان، واٗنی وانس تاپہِ روٗد اویزان
راہِ خودا ہیٚیہِ تون چھُ بوٚڈ ثواب، دَگ وٗژھ امارن بےٚ حِساب

سو مُشک لوچِ کُٹھشہِ شِٹھیمژ، شِشر گاٗنٹھ لٔجمژ رواں رِشتن
سوال یِتھی یمن نہٕ کانہہ جواب، دَگ وٗژھ امارن بےٚ حِساب

پونی پونی گاٗمژ دودِ کول، لولس تہٕ مایہِ ووٗتھمُت مول
لولہِ کولن از وُزان تیزاب، دَگ وٗژھ امارن بےٚ حِساب

مۄل موج کلس تھپھ کُرِتھ سوران، پریشان یم صُبہِ شام رِوان
تھکمتؠ ژاألی ژاألی ہِجرُک عذاب، دَگ ؤژھ امارن بےٚ حِساب

ژوپأری قہرام وق وولسہٕ مُت، باثبر ہوٚمُت ''روشہِ روشہِ'' ترٕہرہوٚمُت
کرِ کیٛاہ أندی أندی چھُس سہلاب، دَگ ؤژھ امارن بےٚ حِساب

☆

ژیشہِ ہوٚت

لولہٕ دادِ لولہٕ ہوٚت چونٹھ داران، ژھاران صحراون ناگراد
نٹن ہُنٛد آب کھاسن بران، کران دۄ دسہٕ لدمن واد واد

☆☆☆

پھیران بہٕ وانہٕ وانہٕ، پیمانہٕ لولُک وسر ہوم
ژھاےٚن پتہٕ بہٕ دیوانہٕ، پیمانہٕ لولُک وسر ہوم

پیرن فقیرن کوٚژھ دِتھ، گرِتھ زارٕ پارٕ دوہے
مندرن مشیدن بَر پھُٹرِتھ، گرِتھ زارٕ پارٕ دوہے
کِنتھ پان کھورُم نذرانہٕ، پیمانہٕ لولُک وسر ہوم

اَڈۄ ترِس وتھ رأوِمژ، ڈٲجِمژ چھَم پأری زان
نکھہٕ منزِلس نبٛدر پیمژ، ڈٲجِمژ چھَم پأری زان
درۄگُے مےٚ بوٚر جُرمانہٕ، پیمانہٕ لولُک وسر ہوم

یہِ کوٚرُم پاۜنی پانس، خزانس ژھُنُم بَر ووتھ
ہوُوُم ڈوٗلُم ٹھانہِ بانس، خزانس ژھُنُم بَر ووتھ
راوِ رووُم موٗلُل نِشانہِ، پیمانہِ لولُک وٕسر بوم

پنہِ نٔن تہٕ پردٕہن ہوٚتُم سام، رام گوم نہِ دِلِ بیمار
نٔوی وہم تہٕ برٕم زام، رام گوم نہِ دِلِ بیمار
ژھاۜری ژھاۜری وٕہِرِم وُسخانہِ، پیمانہِ لولُک وٕسر بوم

دِل پھُٹِتھ ژاس میخانس، دِلِ دیوانس کوٚرُم تسلاہ
دپیوٚم دام دِمہِ پیمانس، دِلِ دیوانس کوٚرُم تسلاہ
اتھِ وٕسی پیوٚم بوٚرُت بانہِ، پیمانہِ لولُک وٕسر بوم

ترٛیشہِ ہوٚت من میٔون ترٛیشہِ ہوٚتے، لوٚتے پژاریوس اُس داۜرِتھ
"روشہِ روشہِ" رٕ دُس تاوٕ توٚتے، لوٚتے پژاریوس اُس داۜرِتھ
لگہِ مُتیٔ ووٗنُم موٚت مستانہِ، پیمانہِ لولُک وٕسر بوم

☆

موٚت مستانہٕ

موٚت مستانہٕ دیوانہٕ بنوٕمُت، سنوٕمُت کمن خیالن
یہِ گُس دود دِلس نوٕمُت، سنوٕمُت کمن خیالن

وُچھان فلکن کتھِ سوران، اوٚ برس پتہٕ پتہٕ دوران
پھیری پھیری ژٕٹ ہیٚو رنوٕمُت، سنوٕمُت کمن خیالن

نہٕ رأژ ہنز نندٕرنہٕ دُہک قرار، ووری ووری یِوان بار بار
وُوران ووران متوٕمُت، سنوٕمُت کمن خیالن

ترٛیشہِ ہوٚت وُٹھ پھیشان، بوچھِ بوچھِ کران تہٕ کریشان
کھٔنہِ چنہٕ روٚستے ہنوٕمُت، سنوٕمُت کمن خیالن

کولہِ بٹھن آبشارن ناگرادن، پرٛژھان پےٚ پیرن تہٕ سادن
ژھأری ژھأری ژھوکوٕمُت، سنوٕمُت کمن خیالن

پڑاران پھولنس سنگرمالن، گاہے بالہٕ پٕتر زوٗن کھسنس
یہِ کوٚہُنٛد سوٚن لول گنوٗمُت، سنوٗمُت کمن خیالن

قرضہٕ لوٗدِ یہِ کٕنٛتھ ہوران، گنہِ ہتھ لگھ وٕچھِم دوران
پامہٕ ہیٚیہِ ہیٚیہِ دربوٗمُت، سنوٗمُت کمن خیالن

نہ اوٗش أچھن نہ زخمے ٹٕز، تیٚلہِ کتھ کھش وٕتھمتی سٕز
''روشہِ روشہِ'' من أدِربوٗمُت، سنوٗمُت کمن خیالن

☆

أنٛدرٕ وُٹھ

قطرِ قطرِ پشپھٕ خوٗن، زوٗن لُٔجمٕژ امارن
نبٕن کھنٕن پھوٚمُت نوٗن، زوٗن لُٔجمٕژ امارن

بہِتھ ژھوپہٕ دم گُرِتھ اند گُن، موٚٹھُن گوٚمُت دِلچِٕن تار
نہٕ کتھا باتھا وُچھان مرِٕ موٗن، زوٗن لُٔجمٕژ امارن

رتہٕ رأٹھ دوٚن چشمن، کھرُن اوٚش زن شرٛو پروومُت
أدٕرٕ آوٕسوٕمُت ژیوٗن، زوٗن لُٔجمٕژ امارن

ونہِ کتھٕ دگ باوٕ کس حال، زال وہرووُمت دادیو
نبرٕ ہوٚندُر أنٛدرٕ ژھوٕژ کأنٛز ڈوٗن، زوٗن لُٔجمٕژ امارن

چیٛران لونٛچہٕ دِلہٕ کٕنہِ پردن، وردن جِگرٕکی ژھنٛمتی گرٛاوُ
ژھینٛز ژھینٛز یِوان رٕنیمتی کوٗن، زوٗن لُٔجمٕژ امارن

پڑ اُ اِنس نوٚ و گرٛ ھِ ـکتھ پاٗ ٹھی، واٗ ڈ واٗ ڈ ـکتھ ژلنکھ آکھ
دوٗ نیاہ دِوان اُنی کھلہِ دوٗن، زوٗن اُنجِرٛ امارن

ـکتہٖن گنٛزراوِ ـکتہٖن مُشراوِ، چاوٕ ـکتھ موردن ترٛیلش
غمو زلری زالاہ ''روشہِ روشہِ'' ووٗن، زوٗن اُنجِرٛ امارن

☆

ٹوٹھ پۆز

لۄسُم دوہ گوم شام، آرام کُنّھ سنا ووٚنۍ
رۄچھمُت پان گوم بےٚ رام، آرام کُنّھ سنا ووٚنۍ

ژُنہٕ خورشید شیٚہلوِ یاوُن، شرٛ اوُن لۄگ مرٛہلی سونٛتس
مُلہٕ مایہِ وٕلگلوِ نۄن دڑاو ترام، آرام کُنّھ سنا ووٚنۍ

انہِ گٹہٕ نب کریٚہنوِ، شرٛ وگوِ آکار روٗپہٕ زۄنہِ
ژھایَو نۄرس دٕتھمُت دام، آرام کُنّھ سنا ووٚنۍ

بالہِ تھگنۍ سفید دأر گرِتھ، ہأرِتھ لوکچار پوٚمُت ہُرِتھ
ؤتھی ؤتھی رنٛگ یِوان قزُل خام، آرام کُنّھ سنا ووٚنۍ

دغ عجب دِلِ جگرس، دٕمباغس وزُل کھُر
کمہِ بُلغارِ اوُلن گرٛھِ رام، آرام کُنّھ سنا ووٚنۍ

بۄیہِ اکہِ پھِرِ ذاتک وُچھنوٗم، پرٕنوٗم ورقہٕ ورقہٕ پیر
نوٚہن کتھن نٔوی ؤہم زام، آرام کُتھ سنا وونٕ

کیٛاہ یُتےٚ اوسا جوشہِ جوانی، رواں روانی کیٛاہ سوتیٛاہ
''روشہِ روشہِ'' ہیوٚتُم پانس سام، آرام کُتھ سنا وونٕ

☆

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

اِضطراب

وولسوٗمُت آگُر گومُت موٗت، کھوٗت الَمن ژٕٹتھ کوٗلراد
پیٚرِ گوٗمُت ویٚرِ فرکان لوٗت لوٗت، توٗت تیزِ چھکان ناگراد

☆☆☆

آبےٚ آب، ہٕپأری یپأری، آوسأو مےٚ سہلابن ژوپأری
وُزان ناگرادن تیزِ کأری کأری، آو سأو مےٚ سہلابن ژوپأری

وبگلیوٗمُت افتاب پونی پونی، ترٛوٗمُت پشپوٗمُت شِنہٕ ووٗنی
ہٕنٛدریمِ سنگرمالہٕ سِریٚس پژأری پژأری، آوسأو مےٚ سہلابن ژوپأری

کھلن مژ دیدر گجی گأمژ، رأوٕمژ کُلکِ کلیمژ
گجمژ دوٗنی چھکھ اوٗش ہأری ہأری، آو سأو مےٚ سہلابن ژوپأری

مژر آمُت آبشارن کوٗلن، ژٕٹتھ سُمہٕ کھژمژ الَمن
لُہرأوِتھ لبہٕ موٗنی دِوان دأری دأری، آو سأو مےٚ سہلابن ژوپأری

ہوٗژُن کھوٗتمُت مُشکہٕ گولابن، رنٛگ ڈوٗلمُت پمپوشن
بنوٗمُت رازٕ ہوٗنز از شِکأری، آو سأو مہٕ سہلابن ژوپأری

گرٕہُن لوٗگمُت زوٗنہٕ کوٗپأٹھی، کلہٕ کاپہٕ روٹمہٕ شاٹھی
متیوٗمُت رٕہزن ہتھ دُکأری، آو سأو مہٕ سہلابن ژوپأری

شُہُل تہٕ شیتل آبِ زُلال، پرٕزناوُن از مُحال
نرٕملس گوٗمُت رنٛگ زنگأری، آو سأو مہٕ سہلابن ژوپأری

پن کھن ژھنٕمتی گلزارس، ووشی ووش نیران دِلِ بہارس
أمی طوٗفانن کم کم مأری، آو سأو مہٕ سہلابن ژوپأری

سوٗتھ گُس دِمہٕ آو سیمتن بٹھن، ڈکھ کیاہ تھاوٕ پھُٹمتن
''روشہٕ روشہٕ'' کتہٕ انہٕ تھوٗپ ژأری ژأری، آو سأو مہٕ سہلابن ژوپأری

☆

مُسافِر

کُنۍ زۄن یِکۍ یِکۍ دژام کوٚب، کھوٚب گوم کھوٚل کلہِ کھاپرِ
یارو دوستو ہیوٚت لوٚب، گوٚب پیوٚم باپار لوٚگُس چھلہِ چھانگرِ

☆☆☆

سفرس دژامُت چھُس کُنۍ زونۍ، چھونۍ رونۍ نبتھِ نوٚنۍ
سأری سأری زن پکان اونۍ، چھونۍ رونۍ نبتھِ نوٚنۍ

ہتہٕ ئدی گُرہا سفرہا زیوٚٹھ، لوٚٹھ کران ژھچھ دِتھ ژوٚر
پرٛأٹۍ پرٛأٹۍ تھوٚونم چنٛدِ نوٚنۍ، چھونۍ رونۍ نبتھِ نوٚنۍ

پدٕ پدٕ وتن گنٛڈۍ گنٛڈۍ، گنٛڈۍ گنٛڈۍ تھوٚمتۍ نیزو نشتر
نوٚأری کھوٚرس آکھ لوٚگم سونۍ، چھونۍ رونۍ نبتھِ نوٚنۍ

میٚنۍ میٚنۍ وتن رأوِم وتھ، رتھ پشپیوٚم آوِجہِ ژمہِ
زخمن سوٚر پیوٚم متھُنۍ، چھونۍ رونۍ نبتھِ نوٚنۍ

ترٛیشہِ دادِ چھُس کران پھۄیاہ پھۄیاہ، شاہ سۄریمُت پکٕی پکٕی
گلہِ گلہِ شیٚنکیٚاہ پیوٚم چوٚنۍ، چھوٚنۍ روٚنۍ نبتہِ نوٚنۍ

تھٲکِتھ ژھۄنِتھ پیوٚس اڈٕ مور، بور پانس پیٚٹھ باہ پل
شاثدٕ کنہِ کُنٕز تہٕ سوٚے وٕتھرُنۍ، چھوٚنۍ روٚنۍ نبتہِ نوٚنۍ

دود أنٛدٕرِم بہٕ گس ونہٕ، سنہٕ لوٚگمُت چھُم جِگرس
''روشہِ روشہِ'' الماس پیوٚم کھوٚنۍ، چھوٚنۍ روٚنۍ نبتہِ نوٚنۍ

☆

ترُن خاب

مَس نۄندرِ ہُشیار گئیس، وۄسریئَس صُبحٲے صُبحٲے
گُلی تہہرِ بون پیٚئَس، وۄسریئَس صُبحٲے صُبحٲے

نہ سنگر پھوٚلمتی نہ کوٚستوٗر وٗژھمژ، نہٕ کھڑۄمژ زوٗن شبس
اڈٕ راٗژ یہِ کُمی وُزناوٗنس، وۄسریئَس صُبحٲے صُبحٲے

گرٛزان اوس من پھرکان ژۄتھ، کھۄتھ چۄتھ وۄنگان اَس وۄتھ
کنہِ پلن چھاونہٕ آیَس، وۄسریئَس صُبحٲے صُبحٲے

ترٕیوم دیٚہہ شروکیم ژم، زیٚر و بم ژھۄتھِ آم
آگرٕ نیٚرِتھ جوٚین موژیئَس، وۄسریئَس صُبحٲے صُبحٲے

وچھم لونچہِ چیٚرم ڈٕلی، ڈٕلی ڈٕلی کھڑٕس بُٹھس
تاہ تاہ توتہِ چھوکہٕ دڑایَس، وۄسریئَس صُبحٲے صُبحٲے

کۄٹھُبُش لۄگمُت اوس مےٚ تنہِ، ہنہِ ہنہِ اُجم شِشر گاٹھ
شِنہِ مائٔ ہِندر ریس، وسریَس صُبحٲے صُبحٲے

آبُک آبس گو خابُک خابس، شبابس تاو لۄگ ہنگہِ منگے
ریٚہہِ روٗستےٚ وٕگلیس، وسریَس صُبحٲے صُبحٲے

رأتی راتس پۄنٛپرُ عذابس، شمہس کران ''روشہِ روشہِ'' گتھ
ڈٕزی ڈٕزی سۄرِ پھکھ بنے یَس، وسریَس صُبحٲے صُبحٲے

☆

مِضراب

ژھنہٕژو تارو کوٚرمُت وُبٲلی، کٲلی مِضرابس دِمہٕ ہا زیٖر
رووِمُت من پھیران بٲلی بٲلی، کٲلی مِضرابس دِمہٕ ہا زیٖر

رٲتی راتس سنہٕ لوٚگم، موٚنگم دِیُہن ترٛیشہِ آبشار
کتھ ڈٔری یاوس بنہٕ سوٲلی، کٲلی مِضرابس دِمہٕ ہا زیٖر

زیٖرو بم پھٹُمت دِلچسپن تارن، لولہٕ شارن رِکتھہٕ گنڈ کرِ بو
سارنگہِ کنہِ مےٚ زولانہٕ نٲلی، کٲلی مِضرابس دِمہٕ ہا زیٖر

پشیان خوٚن انہِن زخمن، رُمن رُمن چھُم تیلان
أندرِ نبرِ گاٹتی تُتہٕ وٲلی، کٲلی مِضرابس دِمہٕ ہا زیٖر

نٕوورِ تہٕ ننگے دٲدی ہیتھ، وٕتھ چھُم اشہِ وانے
بہتھ بٹھِ آبس دِتم زٲلی، کٲلی مِضرابس دِمہٕ ہا زیٖر

پیٲلو مےٚ شیٖنکیٲہ چھُو، کھوٚ مےٚ دانہِ دانہِ الماس
کس ونہٕ مےٚ نشتر ڈٲلی، کاٹلی مِضرابس دِمہٕ ہا زیٖر

کتھ استانس کتھ مندرس، کتھ برس کرٕ سجدٕ
چنٛدٕ چھوٚن نبتھٕ نوٚن نمہٕ کیٲہ ڈٲلی، کاٹلی مِضرابس دِمہٕ ہا زیٖر

بہٕ دم پھُٹ مےٚ زیوٚ کلیمہٕ، نیلیمہٕ ''روشہِ روشہِ'' یہِ تن
پیٖہِ گُس تہٕ ہاوس بدہٕنکی پرگٲلی، کاٹلی مِضرابس دِمہٕ ہا زیٖر

☆

اکھ قطرٕ

تشنہٕ لب چھِ رِنٛدٕ کرٕ ہان اکھ قطرٕ نوش، مدہوش گژھٕ ہان کێنٛہہ از شام
اُس پھِر سُربن کرُکھ بے ہوش، نٹھو نارٕ و چاووکھ از جام

☆☆☆

پانٕہ نٹھو نارٕ و چوٕان، ترٛیشہِ ہُتٮ۪ن کریشناوان
تٔبلاوان وُٹھ پھیشناوان، ترٛیشہِ ہُتٮ۪ن کریشناوان

ژٔے اگرے موے چومُت، مَس پیٲلہِ وتھرِتھ ترٛ وومُت
ژٕ چیتھ تہِ چینٛگے بہانہٕ ژھاران، ترٛیشہِ ہُتٮ۪ن کریشناوان

زمانہٕ بیقل چھا رِکنہٕ انزان، سرِ شامے یِم میخانہٕ گژھان
ہوشہٕ والٮ۪ن ہوش راوٕ ران، ترٛیشہِ ہُتٮ۪ن کریشناوان

بٕہ پرہیزگار رواں وِتھنُک، پرستار ارشہٕ نو قطُک
بٔے مائِلس ئلی اُلہِ آیران، ترٛیشہِ ہُتٮ۪ن کریشناوان

قطرٕ دادے ہُر ہۆکھمُت، تیٚلُن وأنٛجہِ أندری وۆتھمُت
ژھربو پیٚالبو ژٕ أکھی أکھی کران، ترٛیشہِ ہُتمٕن کریشناوان

دیپان زہر چھُ تیز تلخ، ہوکھان وس دزان ہلخ
مگر رِنٛدٕ پانہٕ سُربن أس داران، ترٛیشہِ ہُتمٕن کریشناوان

بیمارس اکھ قطرٕ بُلغار دادبن، شاید شفا زخمن پرٛانبن
''روشہِ روشہِ'' نیم حکیم دوا بأگران، ترٛیشہِ ہُتمٕن کریشناوان

☆

ہائیمتی ارمان

تھجمِتھ اَچھی چھم پڑاران پڑاران، دوان دوران تیتمو
پڑ آری پڑ آری ہائیمتی پچِھم ارمان، دوان دوران تیتمو

گاٸمِتھ ننبدِر کوٗفور کرتام، آرام قرار رووُمُت چھُم
اوٗش ہوٚکھمُت ووٚنی بہِ خوٗن هاران، دوان دوران تیتمو

برٛأنتی یم کھتی چھِم گرٛھان، دِوان نظرِ دارِ برِیے
مُرتھ ہِش ژھاین پتہِ پتہِ لاران، دوان دوران تیتمو

غروٗکھ کنہِ لوتی شینٛکیاہ ننگلاوان، کھیٚاوان پانس پانے الماس
ربٛرھن تہِ پامن چھس ہلم داران، دوان دوران تیتمو

تأویز منگِم پیرن فقیرن، سیٚرن تھوٚوُم ٹھانہِ گوٚب گوٚب
کھُری لد لأنِس چھس نہِ کینٛہہ پوران، دوان دوران تیتمو

آوسیمژ مہژ میأنٛ وٕستھ آیہِ لبہٕ موٗنی ، بوٗنی گوڈٕ سونتے ہٕرِتھ پیمٕژ
ٕکتی کالہٕ کھوٚہوٕر أچھی أس پھوران، دوان دوران ییتمو

پٕنٛی کتھ پانس بوزٕناوان، مُژران دِوان گنڈ امارن
یِی کٔری کٔری وأنٛس آیہِ سوران، دوان دوران ییتمو

لوٚب کیٛاہ مے ییتھ زِنٛدٕ زنمس، ہلمس مے کٔری دأدی جماہ
''روشہِ روشہِ'' ذاتِکس پھٕرُ دِوان، دوان دوران ییتمو

☆

بڑ وٹھت

بڑ اُنتی چھِم گرٛھان پائٕنی پانس، دِلِ دیوانس بہٕ ونہٕ کیٛاہ
ژھایہِ رِگتی گرٛھان بیقل جانس، دِلِ دیوانس بہٕ ونہٕ کیٛاہ

سۆمبرِتھ یہِ کینٛژھا تھاوِبوم وٲنسے، کٲنٛسے ما ہاوِم رژھر ووُمت
ژۆرِ ما تھاوُن گۆژھ جانانس، دِلِ دیوانس بہٕ ونہٕ کیٛاہ

پھیرِتھ دیٚہہ کہن ذٕہن دارن، ژھارن اوُسس دادٕہن دوا
قرار دِلکٕے ژھاربوم جہانس، دِلِ دیوانس بہٕ ونہٕ کیٛاہ

دِتھ نظر ہا اورِ یور گنٛڈ کریوم کتھن، ہتن شتن نِش روٗ زِتھ دوٗر
سپر سورُے باوِبوم غأر زانس، دِلِ دیوانس بہٕ ونہٕ کیٛاہ

کیٛاہ کیٛاہ مےٚ چو پھیر پھیر میخانس، پیمانن باسیوم ژھۆ رُے آب
یُتھ تُتھ جام کرِ کیٛاہ رِندانس، دِلِ دیوانس بہٕ ونہٕ کیٛاہ

وأنٛجہِ دأدِس الماس کھیٛوم، چوم شیٛپکیٛاہ أچھِ مچھِ ٹُوتھ
ہورِ کتھِ شور پھٔٹ دَگ یتھ پانس، دِلِ دیوانس بہٕ ونہٕ کیٛاہ

دِژأنم دُبہٕ راے لوچِ یارن، تارن دِلچپن گنجونم ساز
پھُٹُم سوز تہٕ لۓ راو ترٲنس، دِلِ دیوانس بہٕ ونہٕ کیٛاہ

شیٛہلوٗم نار لوٕلکہِ جوشہِ، ''روشہِ روشہِ'' مدہوش کوٗرُم پان
آمہٕ تاو مےٚ وپرأو تانس تانس، دِلِ دیوانس بہٕ ونہٕ کیٛاہ

☆

ہۄنڈُر خاب

میٚون میٚون گرٛی گرٛی تھٕچھم زٕو، دۄہ باسوٚم یہِ کاٗیُر پان
سُلہِ سونتٕسے مےٚ ہرُد وچھو، دۄہ باسوٚم یہِ کاٗیُر پان

تہٕربن کھرٛوس اٚچھی مُچھی تُوتھ، ڈُوِتھ انوٚم باغِ نِشاط
مگر ٹھگس ٹھگاہ ٹھُگتھ گو، دۄہ باسوٚم یہِ کاٗیُر پان

بٔنتھ سوار دژاوس سفرس، کھرس کھرٕوم اٚطلاسُک زٕین
حبسہٕ وسراٚوِتھ من برٛمو، دۄہ باسوٚم یہِ کاٗیُر پان

گٔرِتھ اٹھ ملربن کوٚرمکھ شُمار، باپار کوٚرُم یتھ تنتھ توٚگم
نٹن ہُنڈ مےٚ کھاسو چَو، دۄہ باسوٚم یہِ کاٗیُر پان

بوٚر مےٚ ٹاکین کوفوٚر، ژوٚر گٔرم تیوٚنگلن
ییٚلہِ گو ٹھانہٕ تہٕ غاٗب گو، دۄہ باسوٚم یہِ کاٗیُر پان

کتھاہ بێوُنۍ من چھُم ونان، ژھاران تن شِکار ماز
یی بُتھِ پھۄم تی مےٚ کھۄ، دۄ باسۄم یہِ کایُر پان

نیچر کھوٚتُم ژم گیہِ بے راگ، انگ سنگ ؤُچھِم دأ دی دأ دی
زِنٛدِ پان ہێتھے بنۄس شَو، دۄ باسۄم یہِ کایُر پان

اپور سٕدرس ژھانٛٹہِ ترٕ ہا، رٹہٕ ہا ٕگتھ اتھن کیتھ
نندرِ ؤٕتھِے یہِ خاب موٚکلۄ، دۄ باسۄم یہِ کایُر پان

☆

دم پھُٹؠ زخم

ہٕ تہٕ میٲنؠ دأدی ژٔورِ ژٔورِ ودان، ژھاران دوا یہِ کأمِل لوتیے
دم پھُٹؠ گأمتؠ اکھ أکِس وُچھان، ژھاران دوا یہِ کأمِل لوتیے

کیٛژن أندری نار وُہان، کیٛژن روا خۄنِے خۄن
کیٛژن مُشی مُشی دگ ووتھان، ژھاران دوا یہِ کأمِل لوتیے

کیٛژن رنگ نۄل کاژھِ ہیۄ، کیٛژن رتھ باندِ گومُت
کیٛژن کرٛأری ؤتھی ؤتھی یوان، ژھاران دوا یہِ کأمِل لوتیے

کیٛژن وولُت گرِتھ أنی کھلہِ، کیٛژن تن نبتھٕ نٕیٔ تہٕ ننگے
کیٛژن ٹٔلی تلی تیٛلان، ژھاران دوا یہِ کأمِل لوتیے

کیٛژن آکھ زن چاکھ نبس، کیٛژن داغ ۂلی گٔلی کوکأری
کیٛژن زخمن نوسۄر پشپان، ژھاران دوا یہِ کأمِل لوتیے

کیٚژن ہرٕدُن ززُر لوٚگمُت، کیٚژن کنہِ وٕٹھ شِشُر کالُک
کیٚژن وہرأ ژہنٛدی پأٹھی دوشان، ژھاران دوایہِ کأمِل لوتیے

کیٚژن مُتھِتھ سوٗر استانن ہُنٛد، کیٚژن مرہم دوا خانُک
کیٚژن ''روشہِ روشہِ'' پیٚرِ مأتران، ژھاران دوایہِ کأمِل لوتیے

☆

گواہی

رٔچھِم للِناوِم تہٕ پہترٲوِم، ساوِم لرِ پانس ستی
چانہِ ناوکی زٔخم کانٛسہِ نو ہاوِم، اۄدرٲوِم اۄشہِ ستی
نٔوی تہٕ پرٛانٛی کتی

☆☆☆

مےٚ ہسائٕ لولس مالہٕ کرٕم، دِیہِ از دِل گواہی
چانہِ ناوٕ روزٕ درٕم، دِیہِ از دِل گواہی

سگ مےٚ دِتُت زخمن چانہِ ناوٕ، ہاوٕگس فِراقکی صحراو
اشہِ سےٚ ژالہِ جرٕم، ژالہِ کتھٕ ووٚنی جُدٲیی
مےٚ ہسائٕ لولس مالہٕ کرٕم، دِیہِ از دِل گواہی

نٔوی تہٕ پرٛانٛی نوسۄر للِناوِم، پہترٲوِم وٕچھس منٛز
چانہِ کتھٕ گرِ گرِ سورٕم، مانہِ دِل تتھی خودٲیی
مےٚ ہسائٕ لولس مالہٕ کرٕم، دِیہِ از دِل گواہی

ژٕڈ مےٚ دۄرٕرِ کوہ، دوہ لۄسم کھٕنۍ کھٕنۍ
دیدارِ یار کتہِ ورہم، پژٔری پژٔری گژھیتَن فنأیی
مےٚ ہسأ لولس مالہِ کرہم، دِیہِ از دِل گوأہی

ژھۄر مُر اۄن مےٚ وٕنۍ وٕنۍ، اٚنۍ اٚنۍ بہِ کڈٕہس نا
لگُہٕ پامہٕ پانس ژرہم، رِکتھٕ زرٕ رُسوأیی
مےٚ ہسأ لولس مالہِ کرہم، دِیہِ از دِل گوأہی

لول کۄت چھُسے ہاوتم، پُرٕژھتم دوہے یہِ سوال
بےٚ ووفأیی ہٕنز کتھٕ کھرہم، کران لولس تبأہی
مےٚ ہسأ لولس مالہِ کرہم، دِیہِ از دِل گوأہی

بول بوش اوسُم گژھان، وزان اوس عجب سوزہا
رِکتھٕ پأٹھی فِکرِ ترہم، گژھہِ ما بہٕ سودأیی
مےٚ ہسأ لولس مالہِ کرہم، دِیہِ از دِل گوأہی

مشراوم اوٗرِ یورچہِ گاڈنگلہٕ، ہاٚنکلہِ ژچہِ مےٚ ساریے
کتھن چانٚہن رچھِ گرہٕم، گرٕہم لولس ووفاٚیی
مےٚ ہساٚے لولس مالہٕ کرہٕم، دِیہِ از دِل گواٚہی

چانٚہن وتن روزٕ پڑاران، ہاران روزٕ اچھو خوٗن
''روشہِ روشہِ'' گاش سورہٕم، سوٚے گٔیہِ آشناٚیی
مےٚ ہساٚے لولس مالہٕ کرہٕم، دِیہِ از دِل گواٚہی

☆

ژھٕنمتی زخم

کم کم ییتن گرِم، ژھٕنمتی زخم ژوٗرِ تھاوِم
تیز نشتر ژٔرِم، ژھٕنمتی زخم ژوٗرِ تھاوِم

فقیرن ژوٗرِ ژوٗرِ اتھ ہاوٕوم، کھٔری لد لون پرناوٕوم
کم کم روزٕ ڈٔرِم، ژھٕنمتی زخم ژوٗرِ تھاوِم

رتہٕ دأوی جگر ہتھ گرِ دژاویوس، حکیمن طبیبن پتہٕ لاریوس
کم کم دورٕ مٔرِم، ژھٕنمتی زخم ژوٗرِ تھاوِم

ڈٔروٗدِ پٔری پٔری کلیم زٕو، توٚبرک بڑأنژ مے الماس کھوٕ
کم کم منتر سوٚرِم، ژھٕنمتی زخم ژوٗرِ تھاوِم

دوٗر منزلس ہمسفر تجھوٕم، وتہٕ ہاوُک منز وتہِ رٔہزن بنوٕم
کم کم رفیقن پھٔرِم، ژھٕنمتی زخم ژوٗرِ تھاوِم

سُمرن ژھٕنم رأوِم پھٲلی، کینٛہہ ژٲلی کینٛہہ غُبارن وٲلی
کم کم کنہِ پھٲلی گرِم، ژھٕنمتی زخم ژوٗرِ تھاوِم

تُل خنجر دِمے چاکھ پانے، ژےٚ نِش ہتہٕ بٲدی بہانے
کم کم داغ برِم، ژھٕنمتی زخم ژوٗرِ تھاوِم

''روشہِ روشہِ'' پیر پرٕکھاوُم، نقدٕ جِنس کوٚژھ دِژوم
کم کم تاوِیز گٔنڈِم، ژھٕنمتی زخم ژوٗرِ تھاوِم

☆

ژھوٚنمُت نال

سینٛگ زخم پشپان وُچھُم، چھُم چاکھ گریبان گوٚمُت
رُم رُم تیلان وُچھُم، چھُم چاکھ گریبان گوٚمُت

لُہا وُچھم روپہٕ تنہٕ، ہنہٕ ہنہٕ گاٗمژ گینہٕ گنہٕ
رتہٕ دأوی بدن گرٛژھان وُچھُم، چھُم چاکھ گریبان گوٚمُت

نارِ تاوِ کر آکھ پسیمتی، أدرِیمتی وارِ وارِ نوسوٗر
آکھ توٚنگلن ہُنٛد ہوژان وُچھُم، چھُم چاکھ گریبان گوٚمُت

پنہٕ نی نِشانہٕ سأری سأری ژھاران، ترٛ ہران پنہٕ نےٚ انگ انگ
خوٗنہٕ باران اچھو وسان وُچھُم، چھُم چاکھ گریبان گوٚمُت

یہٕ کمن سہارن بہٕ تھپہٕ دِوان، دوران کیٛازِ پتہٕ پتہٕ ژھاین
پنُن پان پانس کھران وُچھُم، چھُم چاکھ گریبان گوٚمُت

نہ سو رفتار نہ سہ بول بوش، جوش ہِنْد ریوُمت جوأنی ہُنْد
لوکچار بالہِ یار سوران وُچھم، چھُم چاکھ گریبان گوُمت

أچھی مُچھی ٹُوتھ ووتھراو ہأ اوْش، گوْش دِمہِ ہا دادبن پِنَنِ
''روشہِ روشہِ'' من رِوان وُچھم، چھُم چاکھ گریبان گوُمت

☆

یٔژ کاٲلی

سہٕ بالہٕ یار سہٕ آدنُک یار، یٔژ کاٲلی مێۆلُم لوکچار
بدٕلیوٚمُت اوٚسُس انہار، یٔژ کاٲلی مێۆلُم لوکچار

باثبرِ ہوٚت زن ہرُدن واو، گژاو کران کران آنگنس ژاو
چشمہٕ بیقرار تہٕ دِل بیمار، یٔژ کاٲلی مێۆلُم لوکچار

ژۆرِ نظرو دِژٕن ژھاژ، پہراہ مُلحاژ کوٚرُن
اتھواس کوٚرُن تہٕ وۄدُن زار زار، یٔژ کاٲلی مێۆلُم لوکچار

روٗبرو تِتھٕ پاٹھی ژاٹھ گورس، کھورس تھف کُرِتھ پھش پھش دِیُتُن
زیوٚن قُلُف مگر اُچھو گُفتار، یٔژ کاٲلی مێۆلُم لوکچار

ہکہٕ لولُک سہلاب بُگہٕ آو، صحراو ہجرُک بنوٕ دُریاو
یادِ وۄترِس بٹھن وُزبو پھنوار، یٔژ کاٲلی مێۆلُم لوکچار

تھکہٕ رۄستُے کتھٕ ہا، میلہٕ ہا ژٕڈٕ ژھبنہٕ گاٲمتوٕ
کیٛنہہ کالاہ رواں پۄک آبشار، یٔژ کاٲلی میۆلُم لوکچار

دۄپنم ہنگن شین یہِ کیٛاہ، کیٛاہ دوہ لۄساہ منڈ نبٕنے
نموٕمُت وُچھُن ''روشہِ روشہِ'' دِودار، یٔژ کاٲلی میۆلُم لوکچار

☆

پامہٕ ووت

پامہٕ دِژنم عامن تہٕ خامن، گامہٕ شہرن گرٕنس بدنام
ربٕژھ کجنم بےٚ عار زمانن، گامہٕ شہرن گرٕنس بدنام

رٕنٛدِ کڈٕنس أمی لکہٕ مُتی، تُتی نشتر تتہٕ لأگی ہم
وِہُن للِنوُم ارمانن، گامہٕ شہرن گرٕنس بدنام

تھاوِہس نبتھ نٕنی تہٕ ننگے، انگہٕ انگے لأیہم تیر
چاکھ دُتھم ژھنٕژتن جامن، گامہٕ شہرن گرٕنس بدنام

نوٗن شیر ہنہٕ مِلناوِتھ، شیہلاوِتھ چاوٕہس شیشکٕیاہ
ڈوٗلہم میزان امارن، گامہٕ شہرن گرٕنس بدنام

ذاتِ پاتکی گنڈ ژٕڈی ہی مالہِ، چالہِ نا گرایِنہٕ نیٖونس دِل
میٖانہِ وِزِ سام ہیوٚتھ پرمانن، گامہٕ شہرن گرٕنس بدنام

زاگہِ روٗدِم صُبحچہِ باگہِ، ژاگہِ کوٚرہم برس ٹھُکھ ٹھکھ
پنہٕ نوٚ گٔرِس حوالہٕ غاٗرزانن، گامہٕ شہرن گٔرنس بدنام

کنہِ وۄت کوٚرہم لوٚت لوٚت، توٚت ترُن ترٛووہم کلہٕ پھِٹھِ
لگہٕ ویٚہۄژ دشہٕ گنجم استانن، گامہٕ شہرن گٔرنس بدنام

أچھن تھوٚپ دِتھ زبِ موہر، أہر تھر "روشہِ روشہِ" أنٛ ہم
لتہٕ مونٛجہِ گٔری ہم اڈٕ پھٔلی بامن، گامہٕ شہرن گٔرنس بدنام

☆

گوٚٹ اٙنہٕ

یہِ گُھند اٙنہٕ یہِ کسُند حال، بےٚ حال گوٚمُت از نُنڈٕ بون
مند چھومُت گٲہنہٕ رووُمُت جمال، زوال آمُت گوٚمُت بُتھ پڑون

بول بوش موٚٹھمُت لوکچارُک، نوبہارُک چھُس طمناہ
وٕٹسی گوٚمُت شٕہجار ناگرادُک، آبشارُک رفتار گوٚمُت فناہ

یہِ روپہٕ ژم گاٗمژ بےٚ رنگ، انگ انگ نیلوٕمُت
پمپوشہٕ ڈلس لوٚگمُت زنگ، پارسنگ وارٕ وارٕ کرٕژیومُت

زٕ زِتھ دودٕ رِتھ بونہِ پن، بڑن نبتھ نوٚن تہٕ ننگے
ہُرتھ پیٚمژ پڑزلوٕنی تن، ہن ہن مند چھیمژ ہنگہٕ منگے

سروقد لرٕشہِ لِتھٕ وِنہٕ آمُت، ژامُت رِتھن من
ٹلٕی گلٕی ڈکھ ڈوکھوان درٕامُت، آمُت راوٕ رِتھ امارن

ہتہٕ ۂدی سوال پڑاران جوابس، خابس تاپر ژھاران
ژھاٲر دِوان ژٕلوٕنس شبابس، سہلابس مہٕ و سۆتھ گنڈان

منڈچھی منڈچھی ژوٕر نظرٕ دِوان، دپان کیٛاہ یہٕ چھُسا بےٚ
''روشہِ روشہِ'' پاٲنی پانس ہبڈان، ودان خبر کیٛچ گاٲمژ دٕ ے

☆

چشمہِ پُرنم

نیٚہ زبانٕ دِل دأدی پھٹران، کران بیان چشمہِ پُرنم
غأئِبانہٕ لوٗلکی افسانہٕ ونان، کران بیان چشمہِ پُرنم

کتہِ انہٕ گُفتار دِلکی راز ونہٕ، پنہٕ پنہٕ گرٛزھ خبر چھُم
نیٚہ زبانٕ تیز خنجر ژالان، کران بیان چشمہِ پُرنم

ژۄرِ ژۄرِ الماس شرۄ پرأوِتھ، ژہتھ ژأپِتھ شیشکیاہ لوتیے
نیٚہ زبانٕ أندری خوٗن هاران، کران بیان چشمہِ پُرنم

ہرٕ رٕ تنہِ کٔمی رنگ بدٕلووُمت، لوٗگمت رکتھ سنگہِ مرمرس زنگ
نیٚہ زبانٕ تٔتی آہتاو للوان، کران بیان چشمہِ پُرنم

دپہوم گنڈن کفن زِنٛدٕ پانس، شُمشانس پٹھ کر ودن پھر
نیٚہ زبانٕ ودٕنس بہانہٕ ژھاران، کران بیان چشمہِ پُرنم

روٗپہِ مہتابس ہاے پیٚمژ، اُژمژ گرٛاے آمٕین بانن
نیہِ زبأنۍ پانس دِلاسہٕ دِوان، کران بیاں چشمہِ پُرنم

یہِ موٚت از دیوانہٕ ہٕنتھ ووران، دوران پتہٕ پتہٕ ژھاین پنہٕ نٔنن
نیہِ زبأنۍ ''روشہِ روشہِ'' لول ژھاران، کران بیاں چشمہِ پُرنم

☆

بیقل من

باثبر بوٗمُت من ژام گِتھِن، متھِن دوٗر ژوٗلُس نا
وٕسر بوٗمُت پان ژام کھوتھِن، متھِن دوٗر ژوٗلُس نا

دارِ اوٗش ووٗتھُم دامانہٕ ئری گوم، پرٛژھوم پانس کتہِ غوتہٕ دِتھ آکھ
أدِر بوٗمُت من ژام گِتھِن، متھِن دوٗر ژوٗلُس نا

قرٛل کوٚرُم قرٛلی رنگس، تنگس توٚبرس کریوم گنٛڈ
ترٛہر بوٗمُت من ژام گِتھِن، متھِن دوٗر ژوٗلُس نا

ووٗڈٕ نٔز کلس ئہرِ گنجوٗم، چھجھوٗم پان سنٛدلہِ ستی
تنٛبلوٗمُت من ژام گِتھِن، متھِن دوٗر ژوٗلُس نا

سیٚنٛدر ہاٛ مژٕھم بیٚیہٕ روے کنٛھِن، پوٚتلِھن دِژوم أشہِ ستی گوڈ
تھاتھر بوٗمُت من ژام گِتھِن، متھِن دوٗر ژوٗلُس نا

دگ ؤژھم اندری تیٖلیوم زخمن، ہن ہن دٕزم جوشہِ ہٕژرے
ووشلیوٗمُت من ژام گتھن، متھن دوٗر ژوٗلُس نا

پژانوار پوٗت ژھایہِ کجیوم، لاجیوم پایہِ اوٗنمت وورِھن
منٛڈِ چھوٗمُت من ژام گتھن، متھن دوٗر ژوٗلُس نا

شِٹھوٗمُت ونہِ ہریس باوِوم، کھاریوم دھیانہِ بلہِ شرانا ہ گرِتھ
بیٖقلوٗمُت من ژام گتھن، متھن دوٗر ژوٗلُس نا

اَبس تھوٗپ دِتھ ژوٗلُم شرٛوٗ پروٗوم، دِپنوٗوم "روشہِ روشہِ" امارن داہ
آوٗسوٗمُت من ژام گتھن، متھن دوٗر ژوٗلُس نا

☆☆☆

فراق

फ़िराक़

ڈاکٹر روشن صراف 'روشہِ روشہِ'

रोशि रोशि

Raina Art Printers # 9419141499